

ZA KOGA **MELEKI** MOLE,
A KOGA PROKLINJU

Fadl Ilahi





NASLOV ORGINALA


Men tusalli alejhimul-melaiketu ve men tel'anuhum

Naslov prijevoda

Za koga meleki mole, a koga proklinju

Autor

Fadl Ilahi



Fadl Ilahi

ZA KOGA MELEKI MOLE, A KOGA
PROKLINJU



Sarajevo, 1432. / 2011.

ISLAMSKA - BIBLIOTEKA . NET

ISLAMSKA - BIBLIOTEKA.NET

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Predgovor

Zaista hvala pripada samo Allahu, samo Njega hvalimo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i loših djela. Koga Allah uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga u zabludu odvede, taj neće upučivača naći. Svjedočim da nema drugog božanstva osim Allaha i ništa Mu ne pripisujem. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik.

“O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojažnošću i umirite samo kao muslimani.”¹ “O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog čovjeka stvara, i od njega je suprugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte, s imenom Čijim jedni druge molite, a rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi.”² “O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijeha vam oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravao, postići će ono što bude želio.”³

Zaista, najljepši je govor Allahov govor, a najbolja uputa jeste Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem, uputa. Najgore

¹ Alu Imran, 102.

² En-Nisa, 1.

³ El-Ahzab, 70, 71.



stvari jesu novotarije, a svaka je novotarija zabluda.⁴

Prevodeći knjigu *Koga blagosiljaju meleki, a koga proklinju* primijetio sam da se autor ove knjige, Allah mu dao svako dobro, usredsredio samo na ovu temu. Stoga sam osjetio potrebu za jednim kraćim objašnjenjem o melekima, o ovim bezgrešnim i nevidljivim Allahovim stvorenjima kako bi moji plemeniti, poštovani i uvaženi čitaoci imali bolju predodžbu o njima.

Čvrsti dokazi iz Kur'ana, sunneta i mišljenja učenjaka

KO SU MELEKI?

Meleki su plemenita, nevidljiva Allahova stvorenja. Uzvišeni Allah rekao je: “**A kada Gospodar tvoj reče melekima: ‘Ja ču na Zemlji namjesnika postaviti!’**”⁵ U ovom je ajetu dokaz da je Uzvišeni Allah prvo stvorio meleke pa onda čovjeka. A riječ *namjesnik* odnosi se na čovjeka. Također, Svevišnji je Allah rekao: “**A nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.**”⁶ Hasan el-Basri veli: “O sinec Ademov, uistinu te je Allah stvorio i dao ti dva meleka pratioca, povjerenika. Jedan je na desnom, a drugi na lijevom ramenu. Što se tiče onoga na desnoj strani, on zapisuje dobra djela, a onaj na ljevoj strani bilježi loša djela, pa radi šta ti je volja. Kada umreš, sklopit će se tvoje stranice i okačit će se oko tvoga vrata.”

Uzvišeni Allah kaže: “**I svakom ćemo čovjeku ono što uradi o vrat privezati, a na Sudnjem danu knjigu ćemo mu otvorenu pokazati: ‘Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas to što ćeš svoj račun polagati!**”⁷ I to je Allahova pravednost. On je dao da pratiš sam sebe. Meleki su cijenjeni robovi. Milostivi

⁴ Muslim (867), Nesai (1403) i Ahmed, 1/432.

⁵ El-Bekara, 30.

⁶ El-Infitar, 10-12.

⁷ El-Isra, 13, 14.



Allah stvorio ih je od svjetla, a dokaz tome jeste hadis koji prenosi Aiša, radijallahu anha: “*Meleki su stvorenici od svjetlosti, džini su stvorenici od vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je već opisano.*”⁸ Meleki slave i neprestano veličaju Allaha, uređuju stvari u svemiru s naredbom svog Gospodara, i stalno su poslušni naređenjima Allahovim. Nikada nisu mrzovoljni, niti posustaju u obavljanju obaveza. Tome su dokaz Allahove riječi: “**Pa, oni koji su kod Gospodara tvog hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.**”⁹ “**Koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.**”¹⁰

PROPIS VJEROVANJA U MELEKE

Vjerovanje u ova plemenita nevidljiva Allahova stvorenja jeste rukn (sastavni dio) vjerovanja. Dokaz tome jeste sljedeći ajet: “**Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove:** ‘Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.’ I oni govore: ‘Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam. Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti.’”¹¹

Još jedan dokaz koji upućuje na obaveznost vjerovanja u meleke jeste Džibrilov, alejhisselam, hadis u kojem stoji da se on obratio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “*Obavijesti me o imanu?*” Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “*Iman je da vjeruješ u Allaha, meleke, knjige, poslanike, u Sudnji dan i da vjeruješ u određenje dobra i zla.*” **Džibril reče:** “*Istinu si rekao.*”¹² Navedeni ajet i hadis iziskuju

⁸ Muslim, Bejheki, u djelu *Ex-Simnul-kubra*, 9/3, i Ahmed, 6/153

⁹ Fussilet, 38.

¹⁰ Et-Tahrīm, 6.


¹¹ El-Bekara, 285.

¹² El-Buhari, knjiga *Iman*, i Muslim, knjiga *Iman*.

čvrsto vjerovanje u meleke. Onaj ko ih poriče ili negira njihovo postojanje, on je nevjernik. Allah kaže: “**A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove i u onaj svijet, daleko je zalutao.**”¹³

ISLAMSKA - BIBLIOTEKA.NET





SVOJSTVA MELEKA



SVOJSTVA MELEKA

Uzvišeni Allah dao je melekima nekoliko osobina.

1-Svojstva vezana za njihov izgled:

Posjednici krila. Allah je rekao: “**Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, Koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.**”¹⁴ Riječi: “...dodaje što hoće...” jeste dokaz da plemeniti melek Džibril, alejhisselam, ima mnogo krila. Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, kazuje da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, vidio Džibrila, alejhisselam, sa šest stotina krila.¹⁵

2-Sposobnost njihovog pojavljivanja u ljudskom obliku.

Allah je dao melekima sposobnost da se pretvore u ljudske likove: “**Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.**”¹⁶ Takoder, rekao je Uzvišeni da su dva meleka bili gosti kod Ibrahima, alejhisselam, u liku ljudi. Uzvišeni kaže: “**Je li do tebe doprla vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim?**”¹⁷ U hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhu ve sellem, spominje se da je plemeniti melek Džibril, alejhisselam, došao u liku čovjeka, tj. u liku čovjeka po imenu Dihja el-Kelebi, kod Poslanika, sallallahu alejhu ve sellem, dok je on bio kod Ummu Seleme, te razgovarao s njim. Kada je ustao, rekao je, sallallahu alejhu ve sellem, Ummu Selemi: “*Ko je ovo?*” Rekla je: “Dihja.” **Poslije je Ummu Selema** kazala: “Allaha mi, smatrala sam da

¹⁴ Fatu. 1

¹⁵ El-Buhari i Muslim

¹⁶ Merjem. 17

¹⁷ Ez-Zarjat. 24.

je to on sve dok nisam čula Resulullaha, sallallahu alejhu ve sellem, kako govori da je to Džibril.”¹⁸ U hadisu stoji: “*Vidio sam Džibrila, alejhisselam, kada mi se približio, u liku Dihje.*”¹⁹ A jednom je prilikom Džibril, alejhisselam, došao u liku lijepog, čistog čovjeka. To je navedeno u Omerovom, radijallahu anhu, predanju: “Jednog dana sjedili smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhu ve sellem, kad se pojavi čovjek jako bijele odjeće i jako crne kose. Na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja i niko ga od nas nije poznavao...” “O Omere, znaš li ko je ovo bio?”, upita Poslanik, sallallahu alejhu ve sellem, i odgovori: “Bio je to Džibril, došao je da vas pouči vašoj vjeri.”²⁰

3-Ne dosađuju se, nisu mrzovoljni, nemaju slabosti, nemaju malaksalost u svom robovanju.

Uzvišeni Allah kaže: “**Pa, oni koji su kod Gospodara tvog hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.**”²¹ “**Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega ne zaziru da mu se klanjaju, i ne zamaraju se. Hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju.**”²²

4-Meleke uznemirava sve ono što uznemirava ljudе.

Ovo nam potvrđuje hadis Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhu ve sellem: “*Ko jede crveni ili bijeli luk ili prasu neka se ne približava džamiji, uistinu meleke uznemirava ono što uznemirava ljude.*”²³

Iz ovog časnog hadisa možemo zaključiti da musliman mora

18 El-Buhari i Muslim.

19 Muslim.

20 El-Buhari i Muslim.

21 Fussilet, 38

22 El-Fnbija, 19, 20

23 El-Buhari i Muslim.

voditi brigu ne samo o konzumiranju luka nego i o drugoj hrani koja može izazvati neprijatan miris koji će uznemiriti klanjače, a to istovremeno uznemirava i meleke. U sljedećem hadisu čitamo: “*Zaista meleki ne ulaze u kuće u kojima se nalaze pas i slika.*”²⁴ Ovdje se misli na slike s likovima ljudi i životinja.

5-Meleki ne jedu, ne piju i ne žene se.

Dokaz da meleki ne jedu jeste slučaj dva meleka koji su došli u goste kod Ibrahima, alejhisselam, u liku ljudi. Ibrahim im je ponudio ispečeno, debelo tele. Oni ga nisu ni dodirnuli, pa ih se Ibrahim uplašio. Kazivanje o Ibrahimu i njegovim gostima nalazimo u suri Hud: “**I Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. ‘Mir!', rekoše. ‘Mir!', odgovori on, i ubrzo im donese pečeno tele. A kada vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zebnja od njih. ‘Ti se ne boj!', rekoše oni, ‘mi smo Lutovu narodu poslani.**”²⁵ Islamski učenjaci jednoglasni su kada je riječ o ovim svojstvima. Sujuti navodi: “Zaista meleki ne jedu, ne piju i ne žene se.”²⁶

6-Meleki ne posjeduju žensku i dječiju prirodu.

Časni je Kur'an kategorički negirao ženstvenost meleka, a mušrici su opisivali meleke ženskom prirodom. Milostivi Allah veli: “**Oni meleke, koji su robovi Milostivoga ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja bit će zapisana i oni će odgovarati!**”²⁷ “**Oni govore: ‘Milostivi ima dijete!’ Hvaljen neka je On! A meleki su samo robovi poštovani.**”²⁸

24 El-Buhari i Muslim.

25 Hud, 69, 70.

26 *Hukuk Ji abbari melek*, str. 264.

27 Ez-Zuhraf, 19.

28 El-Entbia, 26.



7-Meleki imaju sposobnost prolaznosti i smrti.

Allah Uzvišeni stvorio je meleke sa sposobnošću da umiru, da nestaju i da imaju strah: “**I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom bogu! Nema boga osim Njega! Sve će, osim Njega, propasti! On će suditi, i Njemu ćete se povratiti!**”²⁹

Također, jedan od dokaza za njihovu prolaznost i smrt jesu Allahove riječi: “**I u rog će se puhnuti, i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.**”³⁰ Riječi: “...i umrijet će oni na nebesima...” odnosi se na meleke koji borave na nebesima.

8-Meleki su mnogobrojni.

Broj meleka poznat je samo Allahu Moćnom. Svevišnji je Gospodar rekao: “**A vojske Gospodara tvoga samo On zna.**”³¹ Katada veli: “To znači da ih ima mnogo.”³²

Alija i Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kažu da je El-Bejtul-mamur kuća na nebu koja je iznad Kabe.³³ Resulullah, sallallahu alejhu ve sellem, rekao je: “*Podignut sam do El-Bejtul-mamura, pa sam upitao Džibrila u vezi s tim, a on mi je odgovorio: 'Ovo je El-Bejtul-mamur. U njemu svaki dan klanja sedamdeset hiljada meleka i, kada odu, nikada se više ne vraćaju.*”³⁴

U drugom hadisu stoji da na nebesima nema mjesta koliko iznosi četiri prsta a da nije na njemu melek koji je na sedždi ili na rukuu.³⁵

29 El-Kasas, 88.

30 Ez-Zumer, 68.

31 El-Muddessir, 31.

32 Tafsir-us-sahih, 4/561.

33 Pogledaj: *Džamī'ul-ahkām ilt-Kur'ān*, 17/59, imama Kurtubija

34 El-Buhari i Muslim

35 Pogledaj: *Tafsir Ibn Kesir*, komentar ajeta: “A vojske Gospodara tvoga samo On zna...”

9- Meleki pomažu mu'minu.

Milostivi Allah iz Svoje milosti pomaže svoje vjernike šaljući im Svoje meleke u bilo koje vrijeme. S tim u vezi, Sudemilosni je rekao: “**Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni – kad si ti rekao vjernicima: ‘Zar vam neće biti dovoljno da vam Gospodar vaš tri hiljade meleka u pomoć pošalje? Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš poslat će vam u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.’”³⁶** Treba znati da samo od Allaha pobjeda i pomoć dolaze.

Svojstva njihovog morala, čudi i karaktera:

1-Odnos meleka prema Gospodaru. Meleki su bezgrešna Allahova stvorenja. Ne govore ništa i ne čine ništa dok im Njihov Gospodar ne dopusti. Potvrda tome jeste sljedeći ajet: “**Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi.**”³⁷

2-Meleki ne zaziru i ne ohole se da priznaju da su robovi Allahovi. Dokaz za ovo jeste sljedeći ajet: “**Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim.**”³⁸

3- Plemenitost, pobožnost i dobročinstvo meleka. Allah je rekao: “...časnih i čestitih...”³⁹ Ibn Kesir kaže: “Tj. Allah ih je stvorio plemenite, dobre, časne i moralne, da obavljaju poslove koji su pobožni i savršeno čisti.”⁴⁰

³⁶ Alu Imran, 123-125

³⁷ El-Fabija, 27

³⁸ En-Nisa, 172

³⁹ Abese, 16.

⁴⁰ Tefsir Ibn Kesir



Šejh Ševkani zapisao je: "Meleki su lijepi, plemeniti i daleko od grešenja. Oni nisu sa čovjekom dok obavlja određene potrebe: kad ima spolni odnos, dok obavlja fiziološku potrebu i sl. A njihova plemenitost prema vjernicima ogleda se u njihovom traženju oprosta za njih. Meleki su bogobojažni i pokorni Allahu."⁴¹

4-Stidljivost meleka. O stidljivosti meleka govori Aiša, radijallahu anha: "Resulullah, sallallahu alejhu ve sellem, sjedio je otkrivenog bedra, pa je Ebu Bekr tražio dopuštenje za ulazak. Dopustio mu je, i ostao u istom položaju. Zatim je Omer zatražio dopuštenje za ulazak pa mu je dopustao, i ostao u istom položaju. Potom je Osman zatražio dopuštenje da ude, a tada je Poslanik pokrio stegno. Kada su otišli, upitala sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhu ve sellem: 'Allahov Poslaniče, Ebu Bekr i Omer zatražili su dopuštenje pa si im dopustao, i ostao otkrivenog stegna, a onda je Osman zatražio dopuštenje za ulazak, pa si se pokrio?' 'Aiša, kako da se ne stidim čovjeka kojeg se stide meleki?!', odgovorio je Poslanik, sallallahu alejhu ve sellem."⁴² U zbirci sahih hadisa (Rijadus-salihin) stoji da Ibn Omer, radijallahu anhu, kazuje sljedeći hadis: "Zaista je stid dio imana." Znamo da su meleki Allahova bezgrešna stvorenja, i zato su potpunog imana. A kod ljudi se iman povećava i smanjuje, ovisno o dobrim djelima, odnosno o grijesima koje čine. U Muslimovom predanju stoji da je Poslanik rekao: "Svako je dobro u stidu."

5-Meleki ne idu na mjesta gdje se čine grijesi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhu ve sellem, zabranio je držanje psa u kući.⁴³ Također, zabranio je posjedovanje kipa, njegovo veličanje i slavljenje. Radi očuvanja tevhida (da se samo obožava Uzvišeni Allah, onako kako je to On propisao) i da bi se

41 Ševkani, *Fatihul-Kadir*

42 Muslim i Rejheki, u djelu *Fa-Sunenul-kubra*, 2/230

43 Medicina je dokazala da psi prenose veliki broj bolesti na onoga koji živi s njima. (Naučni studij dr. Đorđa Hanovera Larsena)



dokinuo paganski način obožavanja tih kipova. Meleki ne nalaze u ovakva mjesta. Istovremeno, ne ulaze u kuće u kojima se nalaze slike i psi. Ovo potvrđuje hadis: "Zaista meleki ne ulaze u kuće u kojima se nalazi pas i slika."⁴⁴ U Buharijevoj verziji stoji dodatak: "... i kip."⁴⁵

Meleki bježe od pijanice, onoga koji se mnogo namiriše šafranom, džunupu i okorjelom nevjerniku. Ovo potvrđuje Beridin, radijallahu anha, hadis da je Resulullah, sallallahu alejhu ve sellem, saopćio: "*Trojici meleki ne prilaze: pijanom, namirisanom šafranom i džunupu.*"⁴⁶


Ammar b. Jasir prenosi Resulullahove, sallallahu alejhu ve sellem, riječi: "*Trojici se ne približuju meleki: okorjelom nevjerniku, namirisanom mirisom haluk i džunupu dok se ne okupa.*"⁴⁷

⁴⁴ Muslim.

⁴⁵ El-Buhari.

⁴⁶ Taberani, 5/72. Šejh Albani smatra ga vjerodostojnim. Pogledaj: *Sahihul-džami*, 1/587.

⁴⁷ Ebu Davud. Šejh Albani smatra ga dobrim. Pogledaj: *Sahihul-džami*, 1/587.



POLOŽAJ MELEKA



POLOŽAJ MELEKA

Uistinu meleki imaju uzvišeno mjesto kod Njihovog Stvoritelja! Pored toga, oni imaju mnogobrojne položaje i različite stupnjeve. To vrednovanje potvrđuje Gospodar: **“Svakome od nas mjesto je određeno.”**⁴⁸ Takoder, o tome nas je obavjestio Resulullah, sallallahu alejhu ve sellem, u hadisu koji prenosi Risaa b. Rafia da je Džibril, alejhisselam, došao Poslaniku, sallallahu alejhu ve sellem, i rekao: “*U šta ubrajate učesnike Bitke na Bedru?*” Resulullah, sallallahu alejhu ve sellem, odgovorio mu je: “*U najvrednije muslimane*”, ili je rekao nešto tome slično. Tada Džibril izjavi: “*Takav je svaki melek koji je prisustvovao Bici na Bedru.*”⁴⁹

NAJPOZNATIJI MELEKI

Najpoznatiji meleki koji su spomenuti u Kur’antu i sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhu ve sellem, jesu: Džibril, Mikail i Israfil, neka je mir na njih. Dokaz za to jeste sljedeći hadis: *“Allahu moj, Gospodaru Džibrila, Mikaila i Israfila, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče tajnog i javnog! Ti sudiš Svojim robovima u onome u čemu se oni ne slažu. Uputi me na istinu u onome u čemu se razilaze, s Tvojim dopuštenjem! Ti, zaista, upućuješ onoga koga hoćeš na Pravi put.*”⁵⁰

1-Mjesto meleka Džibrila, alejhisselam

Melek Džibril, alejhisselam, najvredniji je i najbolji melek. Izabrao ga je Allah i učinio pouzdanim i povjerljivim za objave, koje je dostavljao Allahovim poslanicima. Bio je posrednik

⁴⁸ Es-Saffat, 164

⁴⁹ El-Buban, knjiga *O vojnim pohodima*, poglavje *O prisustvu mečaka na Bedru*.

⁵⁰ Muslim

izmedu Gospodara i poslanika, silazio s Njegovim objavama na Zemlju. To je potvrdio Gospodar svih svijetova: “**Reci: ‘Ko je neprijatelj Džibrila?’ A on, Allahovom voljom, tebi stavlja na srce Kur'an – koji potvrđuje da su i prijašnje objave istinite.’**⁵¹ Niti jedan melek nije opisan svojstima kao što je opisan Džibril. Nema veće vrijednosti, odnosno,dosta mu je ta vrijednost što je izaslanik i najbliži svome Gospodaru. Jedno od njegovih imena jeste i Ruhul-kudus. Spominje Ga Uzvišeni: “**Reci: ‘Od Gospodara tvoga objavljuje ga melek Ruhul-kudus (Džibril) kao istinu, da još više učvrsti vjernike u vjerovanju...’**⁵²

Činjenica da ga Allah spominje prije svih meleka ukazuje na njegov poseban ugled, čast i položaj: “**...A ako se protiv njega udružite, pa – Allah je zaštitnik njegov, i Džibril i čestiti vjernici; najposlije, i svi meleki će mu na pomoći biti.**⁵³ Allah ga je pohvalio ističući njegovih šest svojstava u sljedećem ajetu: “**Kur'an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog, moćnog, od Gospodara svemira cijenjenog, kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!**⁵⁴ Džibril je posjednik ogromne snage. Ovu njegovu osobinu potvrđuje Allah: “**Uči ga jedan ogromne snage. Razborit, koji se pojavi u liku svome.**⁵⁵ Tj. stvoren kao snažan i moćan, djeluje kod Gospodara Arša uzvišenoga. To znači njegovo mjesto je kod Allah i njegov položaj je uzvišen.

2-Položaj meleka Mikaila, alejhisselam

Melek Mikail spadameđu najodabranije meleke. On je zadužen za kišu i vegetaciju. Spomenuo ga je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zajedno s Israfilom i najodabranijim melekom Džibrilom

⁵¹ El-Itkara, 97.

⁵² En-Nahl, 102

⁵³ Et-Tahrim, 4

⁵⁴ Et-Tekvir, 19-21

⁵⁵ En-Nedžm, 5-6.

u dovi koju smo već naveli. Židovi su gajili neprijateljstvo prema Džibrilu, alejhisselam, i pozivali pomogača, meleka Mikaila. Tvrđili su da on zaista dolazi s nevoljom, nedaćom i da proljeva krv.

Abdullah b. Selam obavijestio je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Džibril melek neprijatelj Židova. Tada je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, proučio ovaj ajet: “**Reci: ‘Ko je neprijatelj Džibrila?’ A on, Allahovom voljom, tebi stavlja na srce Kur’an - koji potvrđuje da su i prijašnje objave istinite.”**⁵⁶

Židovi su prigovorili Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da nije poslanik, ali mu melek donosi vijesti. Tražili su da im kaže ko je taj njegov drug. Kada im je saopćio da je to Džibril, oni su rekli: “Džibril! Taj donosi rat, ubijanje i stradanje, naš je neprijatelj.” Još su mu rekli: “Što nisi rekao da je to Mikail, koji donosi milost (kišu i vegetaciju)?”⁵⁷ Povodom toga objavljen je sljedeći ajet: “**Ko je neprijatelj Allahu i melekima Njegovima i poslanicima Njegovim i Džibrilu i Mikailu – pa, Allah je, doista, neprijatelj onima koji neće da vjeruju.”**⁵⁸ Ibn Kajjim kaže: “Dakle, melek Džibril, alejhisselam, bio je zadužen za Objavu, u kojoj je smiraj duše. Melek Mikail bio je zadužen za kišu i vegetaciju, koji su smiraj za tijelo.”⁵⁹

3-Položaj meleka Israfila, alejhisselam

Israfil je zadužen za puhanje u rog na Sudnjem danu. I njega je spomenuo Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, s najodabranijim melekom Džibrilom i s Mikailom u navedenoj dovi.

⁵⁶ El-Bekara, 97.

⁵⁷ El-Buhari, knjiga *Tafsir*, poglavje *Ko je neprijatelj Džibrila*.

⁵⁸ El-Bekara, 98.

⁵⁹ Ibn Kajjim, 2/127-128.



Hafiz Ibn Hadžer kaže: "Poznato je da je melek Israfil, alejhisselam, zadužen za rog." Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, saopćio: "*Kako da se radujem, a vlasnik roga spremanje i sluša naređenje da puhne u rog.*" Pošto je to bilo teško drugovima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao im je: "*Kažite: 'Dovoljan je nama Allah i najbolji je On zaštitnik, i oslanjamо se na Njega!'*"⁶⁰

MELEKI KOJI NOSE PRIJESTOLJE

Arš je veličanstveno Allahovo stvorenje. Allah kaže: "**A ako oni glave okrenu, ti reci: 'Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega. On je Gospodar Arša veličanstvenoga!'**"⁶¹; "**I meleki će na krajevima njegovim stajati, a Prijesto Gospodara tvoga tog će dana iznad njih osmerica držati.**"⁶² Allah je ove meleke zadužio da Ga slave i zahvaljuju Mu se: "**Meleki koji drže Prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njega.**"⁶³

Džabir b. Abdullah prenosi sljedeći hadis: "*Dopušteno mi je da pričam o meleku koji drži Arš: njegove su noge na Zemlji, na njegovim rogovima je Arš, a od ramena do resice uha razdaljina je koliko ptica preleti za sedamsto godina. Melek govori: 'Slavljen Si na svakom mjestu!'*"⁶⁴

MELEKI BLISKI ALLAHU

Allahu bliski meleki zaduženi su da prate duše mu'mina do sedmog neba. U poznatom hadisu Beraa b. Aziba da je Resulullah,

60 Tirmizi u *Sunenu*, Ahmed u *Misnenu*, 5/105. Albani ga smatra vjerodostojnjim: *Ex-Niṣṣila*, 3/66.

61 Fi-Tevha, 129.

62 El-Itakka, 17.


63 El-Mu'min, 7.

64 Ebu Davud s vjerodostojnjim lancem prenosilaca. Pogledaj: *Ex-Niṣṣila*, 1/72, i u *Sahihul-džamu*, 1/209.

sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Kada izade iz njega duša (tj. mu'mina), ona je kao lijep miris, uzimaju je meleki i nose je u visine; ne dođu ni do jedne skupine meleka između Zemlje i neba, a da ih oni ne zaustave meleki upitaju: ‘Čija je ova duša?’ Ovi im odgovore: ‘Tog i tog’, spomenuvši njegovo najljepše ime. Tako biva sve do sedmog neba. Potom kažu: ‘Upišite njegovu knjigu u Illijjun.’*” Tada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naveo riječi Uzvišenog: “**Uistinu! Knjiga čestitih je Illijjunu, a znaš li šta je Illijjun? Knjiga ispisana! – Nad njom bdiju oni Allahu bliski...**”⁶⁵ “*I upisuju njegovu knjigu u Illijjun*”, zaključi Poslanik.⁶⁶

⁶⁵ El-Muraifi, 18-21.

⁶⁶ Ahmed, 4/287, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madža i Hakim, koji kaže da je vjerodostojan prema kriterijima El-Buharija i Muslima, a s njim se slaže Zehebi. Albani ga je uvrstio u *Sahihul-džumi* (1672).



DJELOVANJE (posao) MELEKA



DJELOVANJE (POSAO) MELEKA:

Znamo da su meleki nevidljiva, bezgrešna Allahova stvorenja, ništa ne govore niti rade dok im njihov Gospodar ne naredi. Zaduženi su specijalnim poslovima koje im je odredio Allah. Allah kaže: **“I sređuju ono što nije sređeno”⁶⁷**; **“A meleki su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi.”⁶⁸** Imam Buhari zabilježio je preko Ibn Abbasa, radijallahu anhu da je Allahov Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Džibrilu, alejhisselam: **“Bilo bi dobro da nas malo češće posjećuješ!”** Džibril je odgovorio: **“Dolazio sam”,** pa je spomenuo Allahove riječi: **“Ne silazimo osim sa naredbom (dopuštenjem) tvoga Gospodara. On je vladar svega. On zna budućnost našu i prošlost našu i ono što je između toga. Gospodar tvoj ne zaboravlja.”⁶⁹**

POSLOVI KOJE OBAVLJAJU MELEKI

Obavljanje ibadeta na nebesima. Uzvišeni Allah stvorio je sedam nebesa i stvorio je plemenite meleke da žive u njima, da Ga veličaju i zahvaljuju Mu se, da Ga neprestano obožavaju i da mu pokornost i poslušnost izražavaju. Dokaz za ovo je hadis o Isra i Miradžu: **“Podignut sam do El-Bejtul-mamura, pa sam upitao Džibrila u vezi s tim, a on mi je odgovorio: ‘Ovo je El-Bejtul-mamur. U njemu svaki dan klanja sedamdeset hiljada meleka i, kada odu, nikada se više ne vraćaju.’”⁷⁰** Spominje se u drugom hadisu da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izjavio: **“Zaista ja vidim ono što vi ne vidite i čujem ono što vi ne čujete, a to je škripanje neba. Na nebu nema mjesta za četiri**

⁶⁷ En-Nazrat, 5

⁶⁸ El-Enbiya, 26, 27

⁶⁹ Merjem, 64.

⁷⁰ El-Buhari i Muslim.

prsta, a da nije na njemu melek koji je sa čelom na sedždi ili na rukuu.”⁷¹

Reguliraju (uređuju) stvari stvorenja. Svemilosni kaže: “**I sređuju ono što nije sređeno.**”⁷² Alija, Mudžahid, Ata, Ebu Salih, Hasan, Katada, Rebia b. Enes i Sadi kažu da se ajet odnosi na meleke. Hasan je dodao: “Sređuju stvari izmađu neba i Zemlje, tj. s naredbom njihovog Gospodara.”⁷³ Uzvišeni kaže: “**I onih koji naredbe sprovode.**”⁷⁴

Ibn Kesir naveo je kazivanja od Alije b. Ebu Taliba i Omara b. el-Hattaba da se riječ *mukassimat* odnosi na meleke, i rekao je da silaze s Allahovim dopuštenjem.⁷⁵ Tu je i ajet: “**Meleki i Džibril, s dopuštenjem Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake.**”⁷⁶ Ovaj časni ajet jasan je dokaz da meleki i Džibril, alejhisselam, silaze s Allahovim naredbama u noći Lijletul-kadr, svake godine u posljednjih deset dana ramazana.

Čuvaju nebo. Allah je zadužio meleke da štite i čuvaju nebo od šejtana. Milostivi kaže: “**I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrđili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno.**”⁷⁷ Imam Kurtubi, Allah mu se smilovao, kaže da se sintagma *moćnih čuvara* odnosi na meleke.⁷⁸ Meleki kao čuvari spominju se u vjerodostojnom hadisu koji je prenio Ebu Hurejra da je Poslanik rekao: “...zatim nose vjerničku dušu u nebeske visine i zatraže prolaz od meleka koji stražare...”

Zaštitnici poslanika i objave. Allah čuva Objavu mclekimama koji je štite, dok je ne dostave od svoga Gospodara: “**On zna tajne i On tajne Svoje ne otkriva nikome, osim onome koga**

71 Tirmizi, Bejheki, u djelu *Ez-Sunnatul-kubra*, 7/92, i Ahmed, 5/173. Albani ga smatra dohrom

72 Fn-Naziat, 5

73 *Tefsir Ibn Kesir*. Abdurrezak ga spominje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Katade, kao što je u *Icfisru-sahih*, 4/586

74 Ez-Zariyat, 4

75 *Tefsir Ibn Kesir*.

76 El-Kadr, 4

77 El-Džinn, 8

78 *Džami'ul-ahkam lih-Kur'an*.



On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji.”⁷⁹ Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, Allahove riječi: “**Zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati**” objašnjava na sljedeći način: “Tj. s povećanom pratnjom od meleka koji ga čuvaju, i ti je naređenje od njihovog Gospodara da ga prate.”⁸⁰ Šejh Ševkani navodi od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, tumačenje ajeta: “**I ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati**”, pa veli da je rekao: “Pratnjom od meleka da čuvaju Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, od šejtana, dok meleki silaze predati mu Objavu.”⁸¹

Meleki nose oblake i spuštaju kišu. Neki ljudi misle da je kretanje oblaka sa jednog mjesta na drugo prirodna pojava, ili da se to dešava tek onako. Međutim, to nije tako. Pokretanje i skladno uređenje oblaka posao je meleka koji su određeni ili zaduženi za to. Ibn Abbas, radijallahu anhu, pripovijeda da su Židovi jednom prilikom došli kod Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, te ga upitali: “O Ebu Kasime, obavijesti nas šta je grmljavina!” Odgovorio im je sljedeće: “*Jedan melek zadužen je za oblake i nosi žarište od vatre, a oblake nosi tamo gdje Allah želi.*” Židovi rekoše: “Istinu si kazao.”⁸² I sljedeći se ajet odnosi na meleke: “...a kad oni pokrenu teške oblake, Mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na njeg kišu spustimo...”⁸³

Također, dokaz da meleki nose oblake i spuštaju kišu jeste sljedeći hadis koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu: “*Neki čovjek bio je u pustinji, te je čuo glas iz oblaka: ‘Zalij*

79 El-Džinn, 26-28

80 *Tafsir Ibn Kesir*.

81 *Fethul-Kadir*.

82 Tirmizi, knjiga *Tafsir*, poglavje *Komentar sure Ir-Ra’id*, Nesaj, u djelu *Ex-Sunenu'l-kubra*, 5/336. Albani ga je naveo u *Sahihu sunenu-Tirmizi*, 3/64, i u djelu *Ex-Sahihha* 4/491/1872.

83 El-E’taf, 57.

*zemlju tog tog čovjeka! Potom je oblak nestao i pustio vodu na drugo mjesto. Onda je došla voda (poplava) iz tog mjesta i sve obuhvatila. Promatrao je vodu pa je ugledao čovjeka da stoji na svojoj zemlji i lopatom izbacuje vodu. Rekao mu je: 'Božiji robe, kako ti je ime?' Odgovorio je: 'Tako i tako', spomenuvši isto ime koje je čuo iz oblaka. Zašto si me upitao za ime?', upita onaj. Zaista sam čuo glas iz oblaka koji je rekao da je ovo njegova voda, te zalij zemlju tog i tog, paje spomenuo tvoje ime', odgovorio mu je. 'Zbog čega si to zasluzio?' ponovo ga upita. 'Od plodova dajem trećinu kao sadaku, ja i moja porodica jedemo trećinu i vraćam trećinu u zemlju.'*⁸⁴

Melek zadužen za brda i planine. Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: "Allahov Poslaniče, jesli imao teži dan od dana kad je bila Bitka na Uhudu?" Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: "Doživio sam teži dan od tvog naroda; na dan Akabe lično sam ponudio islam Ibn Abduldželilu b. Abdulkelalu, a on mi se nije odazvao. Otišao sam zabrinut i uz nemiren, ali se nisam pomirio s time. Kada sam došao u Karmus-sealib⁸⁵, podigao sam glavu, kad ono oblak pravi mi hlad, te sam pogledao kad u njemu Džibril, alejhisselam. Reče mi: 'Zaista je Allah čuo sve što ti je tvoj narod rekao i zna da ti se nije odazvao. Poslao je meleka brda da mu narediš kojom će ih kaznom kazniti.' Tada me je zovnuo melek brda, posalamio me, i rekao: 'O Muhammede! Zaista je Allah čuo riječi tvoga naroda; a ja sam melek brda, poslao me tvoj Gospodar da mi narediš šta god želiš. Ako želiš da prevrnem na njih dva brda, učiniti će to!' Ja sam odgovorio: 'Naprotiv, molim Allah da izvede iz njihovih kičmi one koji će ohožavati samo Njega Jedinoga i neće Mu nikoga pridruživati.'⁸⁶

84 Muslim, Ibn Hibban, 8/142, i Ahmed, 2/296.

85 Karmus-sealib jesti mjesto između Mekke i Taifa, od Mekke je udaljeno oko 80 km.

86 El-Buhari i Muslim.



Meleki čuvaju Mekku i Medinu od Dedždžala. Pored meleka koji čuvaju nebo i koji štite silazak objave, Allah je iz Svoje neizmjerne milosti, stvorio melcke čuvare Mekke i Medine od Dedždžala. O ovome govori nam hadis Enesa b. Malika, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Nema mjesta koje Dedždžal neće pregaziti i da neće ući u njega, osim Mekke i Medine. Nema ni jednog klanca u Mekki i Medini a da u njemu nisu meleki koji stražare. Dedždžal će doći do Es-Sehma. Potom će se Medina zatresti tri puta, uslijed čega će izbaciti sve nevjernike i licemjere.*”⁸⁷

Melek zadužen za maternicu i formiranje fetusa. Enes, radijallahu anhu, pripovijeda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, saopćio: “*Allah je opunomočio za matericu meleka koji govori: ‘O moj Gospodaru, kap! O moj Gospodaru, zakvačak! O moj Gospodaru, ugrušak.’ A kada Allah htjedne stvoriti osobu, melek upita: ‘O moj Gospodaru, muško ili žensko, nesretan ili sretan? Kakva je njegova opskrba? Kada će umrijeti?’ Sve to zapiše se dok je dijete u stomaku svoje majke.*”⁸⁸ A drugi su hadisi precizirali dan kada dolazi melek u stomak majke i formira sluh, vid, kožu, meso, kosti i spol, zatim udahne dušu u njega radi promjene karaktera života. Ebu Zerr el-Giffari, radijallahu anhu, čuo je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: “*Kada prođe četrdeset i dvije noći, Uzvišeni Allah pošalje u stomak meleka koji formira sluh, vid, kožu, meso, kosti, potom kaže: ‘O moj Gospodaru, muško ili žensko?’ Tvoj Gospodar čini što želi, a melek piše.*”⁸⁹

Slavljeni Allah htio je da ljudi danas, prate ove faze, etape razvoja fetusa i da posmatraju njegovo stanje u maternici posredstvom specijalnih aparata. Ovaj časni hadis čudo je koje možemo vidjeti na slikama. Vidimo da oblik embriona (zametak)

⁸⁷ Muslim, knjiga *O smrtnjama*.

⁸⁸ El-Buhari i Muslim.

⁸⁹ Muslim, knjiga *O kudrni*, Ibn Hibban, 14/52, Bejčeki, u djelu *Ex-Nunenul-kubra*, 7/422.

do kraja šeste sedmice, odnosno do četrdeset i druge noći, nije postao ljudski, nema sluh, vid, kosti, meso ili kožu. Kada nastupi sedma sedmica, tj. poslije četrdeset i druge noći, počinje se događati onako kako nam je hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kazao. Tada spomenuti dijelovi tijela dolaze do izražaja. Za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bilo je nemoguće dokazati ovaj hadis. Kao što je detaljno objasnio Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, i otkrio nauku o evoluciji (razvoju) fetusa, da embrion u ovoj etapi, u kojoj dolazi melek, biva sposoban za oblikovanje.

Meleki zaduženi da čuvaju ljude. Pored ovih meleka zaštitnika, također postoje meleki koje je Allah obavezao da čuvaju pobožne ljude. Čuvaju ga od šejtana i džina, od zla i od nesreće. Kad ne bi bilo toga, kako bi čovjek mogao živjeti na Zemlji u kojoj je puno opasnosti: opasnih divljih zvijeri, grabežljivaca, krvoločnih insekata, štetočina itd. Uzvišeni Allah kaže: **“On vlasti robovima Svojim i šalje vam čuvare...”⁹⁰**, **“Uz svakog su od vas meleki, ispred njega i iza njega - po Allahovu naređenju nad njim bdiju. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni.”⁹¹**

Allahove riječi *muakkibat*, spomenute u ajetu, protumačio je rekvaviš da se odnose na meleke koji štite ljude, ispred i iza, i kada dođe kader (odredba) Allahova, oni, meleki odu od njega.⁹² Mudžahid kaže: “Nema roba, a da nije s njim melek koji je zadužen da ga čuva kad spava i kad je budan, od džina, ljudi i šejtana, od njihovog zla. Kada oni čovjeku žele učiniti zlo, meleki koji su zadužni da čuvaju tog insana štite ga od njihovog zla, osim ako dođe Allahov kader (odredba), tada melek pušta da mu učine zlo, onako kako je određeno.” Ebu Mudželled priča: “Neki je čovjek došao kod Alije, radijallahu anhu, dok je Alija

90 El-En'am, 61

91 Er-Ra'd, 11.

92 Pogledaj *Tafsiru-wahib*, 3/111.

klanjao i rekao mu: ‘Budi oprezan! Zaista tvoj narod želi da te ubije.’ Alija mu je odgovorio sljedeće: ‘Uistinu su sa svakim čovjekom dva meleka koji ga čuvaju od onoga što nije određeno. A kada dođe kader, meleki se povuku, te se ispuni kader.’⁹³

Svakodnevno vidimo stvari koje potvrduju postojanje kadera. Naprimjer, čovjek proživi rat, a ne desi mu se ništa, jer tako mu je propisano. Drugi čovjek u istom tom ratu pogine, jer je njemu tako suđeno. Ili pak preseli u sudaru vozila, padu aviona, potopu broda, poplavama ili u požaru. Poznat je Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem hadis: “...i znaj da ono što te je promašilo, nije te moglo mimoći, a ono što te je mimošlo, nije te moglo promašiti.” To je kader.

Postoji vjerodostojan hadis u kojem nam Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnjava kako da tražimo zaštitu od Allaha: “Gospodaru moj, sačuvaj me od onoga što je ispred mene, i od onoga što je iza mene, i od onoga što je s moje desne strane, i od onog što je s moje lijeve strane, i od onoga što je iznad mene. Utječem se Tvojoj Uzvišenosti od zla što može doći ispod mene.”⁹⁴ Pogledaj kolika je Allahova milost! Rekao je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada legneš u postelju, prouči Ajetul-kursi, pa će ti Svetilosni Allah dati čuvara i neće ti se približiti šejtan sve dok ne svane.”⁹⁵ A čuvar je plemeniti melek.

Meleki koji bilježe djela. Allah je zadužio dva meleka za svakog čovjeka. Stalno su prisutni, jedan na desnoj, drugi na ljevoj strani, i nikada se ne odvajaju od čovjeka, ni za trenutak. Oni pišu sve što on govori i sve što radi. U časnom Kur’antu stoji: “On ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.”⁹⁶ Također, rekao je Uzvišeni Allah: “A nad

⁹³ Tefsir Ibn Kavir, 2/373

⁹⁴ Ebu Davud, Ibn Madža, 2/332. Uakim i Žehebi smatraju ga vjerodostojnim.

⁹⁵ El-Buhari, 4/487

⁹⁶ Kaf, 18

**vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari, koji znaju ono
što radite.”⁹⁷**

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, pripovijeda sljedeći Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis: “*Milostivi kaže: 'Ako Moj rob naumi učiniti loše djelo pa ga ne učini, ne upišu mu ga. Ukoliko ga učni, upišu ga kao jedno loše djelo. Međutim, ako naumi učiniti dobro djelo, a ne učini ga, pišu mu jedno dobro djelo, a ako ga učini (to dobro djelo), pišu mu ga deseterostruko.*”⁹⁸

Dragi i poštovani čitaoče, uoči sljedeću Allahovu blagodat prema nama. Ebu Usama, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “*Zaista melek na lijevoj strani, podigne pero šest sati od vremena u kojem musliman počini grijeh.⁹⁹ Pa ako se pokaje i zatraži oprost od Allaha, melek mu i ne upiše taj grijeh. A ako tako ne učini, onda mu melek upiše to loše djelo.*”¹⁰⁰

Allah je učinio da svaki čovjek ima meleka pratioca koji mu nareduje dobro i želi mu dobro, ali i šejtana pratioca koji mu nareduje loše i potiče ga na to. Potvrdu za to imamo u hadisu koji prenosi Ebu Mesud, radijallahu anhu: “*Nema nijednog čovjeka, a da s njim nije pratioc između šejtana i meleta.*” Prisutni upitaše: “Allahov Poslaniče, imaš li i ti pratioce?!” “*Imam i ja*”, odgovori im Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, “*ali meni je Allah pomogao pa je moj šejtan pratioc prihvatio islam, i naređuje mi samo dobro.*”¹⁰¹ Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio je vezu meleka s insanom, ali i vezu šejtana s insanom, kad je rekao: “*Zaista šejtan došaptava sinu Ademovom, a i melek došaptava. Što se tiče šejtanovog došaptavanje, ono je takvo da prijeti zlom i neistinom, a došaptavanje meleta obećava dobro*

97 El-İnfirā, 10-12.

98 Muslim, knjiga /man.

99 Spominje se dvanaest sati, kako se prenosi u hadisu koji prenose Ebu Davud, Nesau i Hakim. Šejh Albani smatra ga vjerodostojnim. Pogledaj: *Sahihul-džāmi*, 2/136/819. To traje dan i noć, tj. dvadeset i četiri sata.

100 Taberani, 8/185. Bejheki, u djelu *Šuhabul-man*, 5/391. Albani ga smatra dobrim. Pogledaj: *Sahihul-džāmi*, 1/42/2097.

101 Muslim, Ibn Huzejma, 1/330, Ibn Hibban, 14/327, i Ahmed, 1/385.

i istinu. Pa, ko sanja nešto dobro, neka zna da je to od Allaha Milostivog, pa neka Mu zahvaljuje. A ko sanja nešto drugo, neka traži zaštitu od Allaha protiv šejtana prokletoga.”¹⁰² Pa je proučio ajet: “**Šejtan vas plaši nemaštinom i navraća vas da budete škrati, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju: Allah je neizmjerno dobar i zna sve.**”¹⁰³

MELEK KOJI UZIMA DUŠE

Allah je odredio da melek uzima dušu čovjeku: “**Reci: ‘Melek smrti, koji vam je zato određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.’**”¹⁰⁴ Allah pomaže Meleku smrti u tom poslu. S tim u vezi rekao je Uzvišeni Allah: “**On vlada robovima Svojim i šalje vam čuvare, a kada nekome od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu.**”¹⁰⁵

Napomena: u predanjima se navodi da je Meleku smrti ime Azrail. Ovo se ime rasprostranilo po islamskim zemljama, takođe i kod nas u Bosni. Međutim, ovo se ime ne spominje niti u Kur’antu, niti u vjerodostojnjim hadisima. Dovoljno je reći samo Melek smrti, i to je njegovo ime.¹⁰⁶

U uzimanju duše, Meleku smrti pomažu meleki milosti i meleki kazne: “**On vlada robovima Svojim i šalje vam čuvare, a kada nekome od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu.**”¹⁰⁷ Evo kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao

¹⁰² Ibn Hibban, 3/278, Tirmizi, 5/219/2988, Ebu Ja'la, 8/417/4999, Bejheki, u djelima: *Es-Simcun-kubra*, 6/302/11051, i Šabul-imam, 4/120/4506. Tirmizi smatra da je ovaj hadis dobar. Naveo ga je i Taberani, 3/88.

¹⁰³ El-Bekara, 268.

¹⁰⁴ Es-Sedžda, 11.

¹⁰⁵ El-En'am, 61.

¹⁰⁶ *El-Hudajuh ven-nihaja*, 1/50.

¹⁰⁷ El-En'am, 61.

Meleka smrti: "Kada se rohu približi rastanak s dunjalukom, siđu mu meleki čija su lica poput sunca, te sjedu ondje dokle dopire njegov pogled, zatim se pojavi Melek smrti i sjede kod njegove glave i kaže: 'O dobra dušo! Izađi k oprostu od Allaha i zadovoljstvu!' Ovako je stanje s vjernikom, ako Bog da. A kada se nevjerniku približi rastanak s dunjalukom, siđu mu meleki crna lica i donesu tkaninu od kostrijeti, te sjedu ondje dokle dopire njegov pogled, a zatim se pojavi Melek smrti, sjeda kod njegove glave i ukori ga: 'O dušo nevaljala! Izađi k ljutnji Allahovoj i srdžbi!'"¹⁰⁸

MELEK ČIJI JE ZADATAK DA OBRADUJE MUSLIMANA

Kad nastupi smrtni čas muslimanu, Allah mu pošalje meleke da ga obraduju Džennetom i sigurnošću od straha, od onoga šta mu se moglo ili trebalo desiti. Allah kaže: "**Onima koji govore: 'Naš je Gospodar Allah', pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: 'Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu, koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zaželete, i što god zatražite – imat ćete, bit ćete počašćeni od Onoga Koji prašta i Koji je Milostiv.'**"¹⁰⁹

Navedeni Beraov hadis prenesen je i u nešto drukčijoj formi: "*Kada vjernik napušta dunjaluk i stupa na ahiret, silaze mu meleki s neba, bijelih lica, kao da su njihova lica sunce, i nose kefine iz Dženneta, te sjedu ondje dokle dopire njegov pogled. Potom dolazi Melek smrti i sjeda kod njegove glave, te govori: 'O dušo dobra! Izađi k oprostu od Allaha i zadovoljstvu!' I duša izlazi kao što izlazi kap iz mještine za vodu, pa je preuzima melek*

¹⁰⁸ Ahmed i Ebu Davud

¹⁰⁹ Fussilet, 30-32.

i ne pušta je iz svojih ruku ni za treptaj oka. Tada dušu umotaju u džennetske kefine, a mirišu kao najljepši misk koji postoji na Zemlji.”¹¹⁰

MELEKI KOJI KAŽNJAVAJU NEVJERNIKA

Kada se smrt približi nevjerniku, pokvarenjaku ili bludniku, Allah mu pošalje meleke grube, okrutne, jake i žestoke. Oni imaju jako grubu sklonost prema njegovoju duši, nemaju blagost i nježnost niti milosti. Poslušajmo šta nam o tome kaže Stvoritelj: “A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispruzili ruke svoje prema njima: ‘Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni zato što ste na Allaha ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima Njegovim oholo ponašali.’”¹¹¹

Također, objavio je sljedeće: “A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: ’Iskusite patnju u ognju.’”¹¹²

MELEKI KOJI ĆE SLUŽITI U DŽENNETU

Allah je iz Svoje neizmjerne milosti stvorio meleke koji će biti posluga stanovnicima Dženneta. Nad Džennetom bdije melek Ridvan, čuvar Dženneta i istovremeno glavni melek kada je o tome riječ. Allah kaže: “I meleki će im ulaziti na vrata svaka...”¹¹³ “Služiće ih vječno mlada posluga, da ih vidiš, pomislio bi da su biseri prosuti.”¹¹⁴ Katada je govorio: “Svaki dženetlija imat će hiljade sluga koji će obavljati različite

110 Ahmed, Ebū Davud, Nesu'ib, Ibn Mađa i Iħakim.

111 El-En'am, 93.

112 El-Finfal, 50.

113 Fr-Ra'd, 23.

114 Ed-Dehr, 19.

poslove.”¹¹⁵

MELEKI ZADUŽENI ZA DŽEHENNEM

Allah je stvorio meleke koji će kažnjavati džehenemlije. Nad Vatrom bdiye Malik, čuvar Džehennema i glavni melek kada se o tome radi. Allah kaže: “**Oni će dozivati: ‘O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!’ A On će reći: ‘Vi ćete tu vječno ostati!’”¹¹⁶**

“U Sekar ću Ja njega baciti – a znaš li šta je Sekar? Ništa on neće poštovati, kože će crnim učiniti, nad njim su devetnaesterica – Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov...”¹¹⁷

“O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti...”¹¹⁸ Ibn Abbas, radijallahu anhu, protumačio je ovaj ajet na sljedeći način: “Čuvara Vatre ima devetnaest, razdaljina između ramena svakog ponaosob jeste godina, a snaga jednog od njih takva je da kada baci kamen propada kroz Džehennem sedamdeset hiljada godina.”¹¹⁹

MELEKI MOLE ZA VJERNIKE, A PROKLINJU NEVJERNIKE

Postoje meleki koji mole za vjernike: “**Meleki koji drže Prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njega i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: ‘Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i**

¹¹⁵ Tefsir Ibn Kesir, 3/584.

¹¹⁶ Ez-Zuhraf, 77.

¹¹⁷ El-Muddessir, 26-31.

¹¹⁸ Et-Tahrim, 6.

¹¹⁹ Zadil-mesir, 8/313.

znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!”¹²⁰ A postoje i meleki koji proklinju nevjernike: “**Oni koji ne vjeruju i koji kao nevjernici umru – zaslužuju, doista, prokletstvo Allahovo i meleka i svih ljudi.**”¹²¹ A pored toga, i Allah ih proklinje.

MELEKI KOJI ISPITUJU UMRLOG U KABURU

Ova bezgrešna Allahova stvorenja zadužena su za ispitivanja robova, bili oni vjernici ili nevjernici. Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “*Kada čovjek bude postavljen u kabur; zakopaju ga prijatelji i odlaze od njega, on zaista čuje topot njihovih koraka. I tada se pojave dva meleka koji ga posjede i upitaju: ‘Šta si govorio za ovoga čovjeka?’ Čovjek odgovori: ‘Svjedočim da je on rob Allahov i Njegov poslanik.’ Potom bude rečeno: ‘Pogledaj svoje mjesto u vatri! Allah ga je zamjenio mjestom u Džennetu.’ I čovjek vidi oba mesta istovremeno. A što se tiče nevjernika ili munafika, on na to pitanje odgovori: ‘Ne znam, govorio sam ono šta je govorio ostali svijet.’ Njemu će se reći: ‘Nisi znao i nisi slijedio!’ Zatim će biti udaren između ušiju, u potiljak, čekićem od željeza, pa će zavrištati toliko da će ga čuti sva bića u njegovoј blizini, osim ljudi i džina.*”¹²² Također, rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: “*Kada musliman bude upitan u kaburu, posvjedočit će da nema božanstva osim Allah i da je Muhammed Allahov poslanik.*”¹²³ Tada je Poslanik proučio ajet: “**Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi šta hoće.**”¹²⁴ Dakle, Allah učvršćuje one koji su vjerovali, kako u životu na ovome

120 El-Mu'min, 7.

121 El-Bekara, 161.

122 El-Buhari, knjiga Dženaza, i Muslim.

123 Buhari, knjiga Tuđin, i Muslim.

124 Ibrahim, 27.

Za koga meleki mole, a koga proklinju

svijetu, tako i na onome svijetu. Molimo Allaha Uzvišenog da nasučini od onih koji Ga iskreno, istinski obožavaju, onako kako je On zadovoljan, i da budemo od onih vjernika koje će Allah postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu. Amin! Na kraju bih napomenuo da je ova tema jako opširna i da se o svemu ovom može daleko više reći. Ovo su samo kratke upute da vidimo kako meleki imaju širok obim djelovanja na Zemlji i na nebesima. A sam naslov ukazuje na kratkoću predmeta.

Hvala Allahu, Koji je pomogao Svoga nemoćnog rob u pisanju ovog skromnog djela. Molim Ga da ovo djelo primi i učini korisnim meni, mojim dobrim roditeljima, svima mrtvima i živima muslimanima. Molim Ga da mi oprosti eventualne propuste i greške koji su dio moje slabost i od prokletog šejtana su. Svaki hajr u njemu jeste od Uzvišenog. Zato Mu neizmjerna zahvala pripada!

Allaha Uzvišenoga molim da podari uspjeh meni i svim muslimanima, a On čuje i odaziva se. Allahu Uzvišeni, blagoslovi našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, njegove drugove i sve one koji ga slijede.

و اخر دعوانا (ان الحمد لله رب العالمين)

Posljednja naša dova glasi: “**Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!**” (Junus, 10)

Refik Kuduzović, prof.

U ime Allaha, Milostivoga, Samilosnoga

Predgovor

Sva hvala pripada Allahu. Njega hvalimo, od Njega pomoći i uputu tražimo i za oprost naših grijeha Ga molimo. Allahu se utječemo od zla naših duša i od naših hrđavih djela. Onoga koga Allah na Pravi put uputi, niko ga neće u zabludu odvesti, a onaj koga On u zabludu (zbog grijeha njegovih) odvede, niko ga na Pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jednoga i Jedinoga, Koji sudruga (suparnika) nema. I svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Uistinu, čovjek ima mnoge potrebe i želje i svjestan je da mnoge od njih nije u stanju postići niti ostvariti. On je, također, okružen i raznoraznim nedaćama i problemima kojih se nije u stanju riješiti niti ih se oslobođiti. Stoga čovjek pribjegava raznoraznim sredstvima i metodama uz pomoći kojih pokušava ostvariti svoje želje i planove, a istovremeno se i riješiti svojih problema i nedaka.

Ono čemu ljudi najčešće pribjegavaju u takvim situacijama, bez obzira žele li postići i ostvariti neku želju ili se riješiti nekog problema, jeste traženje da se mole za njih oni

u čiju su dobrotu uvjereni. Oni se strogo čuvaju toga da protiv njih ne mole oni za koje vjeruju da su bliski Allahu, tebareke ve teala, kako se time njihovi problemi ne bi još više uvećali, a želje i planovi postali još nedostizniji.

A dove (molitve) najčešće se primaju od Allahovih, azze ve dželle, meleka, jer oni nikada ne izgovore ništa što Allah, tebareke ve teala, nije dozvolio, niti učine bilo kakvo djelo osim s Njegovom zapoviješću, a niti i za koga mole osim za one s kojima je Allah, tebareke ve teala, zadovoljan. Allah, azze ve dželle, rekao je o njima sljedeće:

(وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عَيْنَادُ مُكْرِمُونَ) (لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مِنْ أَرْضَى وَهُمْ مِنْ حَشْيَهِ مُشْفَعُونَ)

Oni govore: "Milostivi ima dijete!" Hvaljen neka je On!
*A meleki su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi. On zna šta su radili i šta će uraditi, i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati, a oni su i sami, iz stahopoštovanja prema Njemu, brižni.¹²⁵ U ovom ajetu Allah, azze ve dželle, rekao je o melekima sljedeće: (لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ) *Oni ne govore dok On ne odobri.* Vrsni učenjak Eš-Ševkani u svome tefsiru rekao je: "To znači da oni ne govore ništa dok On to ne kaže ili im naredi da kažu. Tako su ovaj ajet protumačili Ibn Kutejba i neki drugi."¹²⁶*

a) (وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) ... i onako kako On naredi postupaju. Poznati učenjak Ibn Hajjan el-Endelusi u svome je tefsiru rekao: "Kao što njihov govor slijedi Njegov, isto tako i njihova se djela zasnivaju na Njegovoj naredbi, pa rade samo ono što im je naređeno. I to je idealan primjer bespogovorne pokornosti i poslušnosti, te izvršenja Njegovih naredbi i zapovijesti."¹²⁷

125 El-Enbija, 26-28.

126 *Ictihād-Kadir*, 3/579. Pogledaj i *Tafsīrul-Begavī*, 3/242, *Zādul-masīr*, 5/347, *Tafsīrul-Kurtubī*, 11/281, *Tafsīrul-Bejdavī*, 2/68.

İj-Tahrīr vət-tenvir, 17/51, i *Tefsīrul-Kāsimī*, 11/248.

127 *El-Bahrūl-muhiṭ*, 6/285. Pogledaj: *Tafsīrul-Begavī*, 3/242, *Tafsīrul-Kurtubī*, 11/282, *Tafsīrul-Bejdavī*, 2/68, *Tafsīrul-Kāsimī*.

11/248

U ovom ajetu postoji još jedna bitna i važna napomena, na koju je ukazao šejh Ibn Ašur. Naime, on je rekao: “To što je u ovom ajetu prvo rečeno (بِأَمْرِهِ) **onako kako On naredi** pa tek onda (يَعْمَلُونَ) **postupaju** ukazuje na činjenicu da meleki slijede samo Allahove naredbe i da mimo toga ništa drugo ne rade. Prema tome, kao što govore samo ono što On dopusti, isto tako rade samo ono što im On naredi.”¹²⁸

b) (وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مِنْ أَرْضِي) **i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati.** Imam El-Kurtubi u svome je tefsiru naveo sljedeće: ‘Mudžahid je rekao: ‘To su svi oni kojima je Allah zadovoljan.’ Meleki će se zauzimati na Sudnjem danu, kao što stoji u Muslimovom *Sahihu* i drugim hadiskim zbirkama, ali i na ovom svijetu, također. Oni traže oprost za vjernike, kako nas o tome obavještava Objava, što ćemo pojasniti u nastavku ovoga teksta.’’¹²⁹

Jedan od jasnih pokazatelja vrijednosti dove (salavat meleka) koju meleki čine za vjernike jeste i slučaj kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihu ve sellem, jeo kod Sa’da ibn Ubade, radijallahu teala anhu, pa je se obratio Allahu za Sa’da i njegovu porodicu, tražeći tri stvari, a od kojih je jedna i to da meleki čine dovu za njih. Imam Ebu Davud zabilježio je hadis od Enesa ibn Malika, radijallahu teala anhu, u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihu ve sellem, došao kod Sa’da ibn Ubade, radijallahu teala anhu, pa ga je on poslužio hljebom i uljem. Nakon što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihu ve sellem, jeo, izgovorio je dovu: ‘Postaći kod vas post svoj prekidali (iftarili), hranu vamjeli samo dobri ljudi i meleki’¹³⁰ na vas salavat donosili.’’¹³¹

128 *El-Tührîr ve-t-Tenvîr*, 17/52.

129 *Tafsîrûl-Kurtubi*, 11/281. Pogledati: *El-Bâhrûl-muhîth*, 6/285, *Ruhul-mucani*, 17/33, u kojem stoji: “Njihov šefaat (zagovorništvo) jestе njihovo traženje oprosta za vjernike, a ono će biti, kako stoji u vjerodostojnim predanjima, i na ovom i na onom svijetu.”

130 I meleki na vas salavat donosili, znači: i meleki vam činili dovu. Viđjeti: *Avnûl-muhîth*, 10/238.

131 *Sunnu Ebî Iavnu*, knjiga *Ishrana*, poglavje *Dova koja se upućuje za domaćina nakon što se hrana pojede*, broj hadisa 3848 10/237-238. Hafiz El-Munziri sustegnuo se od ocjene ovog hadisa. Pogledati: *Avnûl-muhîth*, 10/238. Šejh El-Albani ocijenio ga

Pa, ako je status meleka kod Allaha, tebareke ve teala, tako visok, ima li iko pametan a da mu nije stalo da meleki donose salavat na njega, i da mu čine dovu? Ima li iko razuman ko se ne nastoji udaljiti od onih koje meleki proklinju i čine dovu protiv njih?

U Kur'anu i sunnetu spomenuti su sretni ljudi, na koje meleki donose salavat i za njih čine dovu, kao što su spomenuti i oni nesretni, koje meleki proklinju i čine dovu protiv njih. Nastojeći da vam predstavimo i jedne i druge i da braću muslimane upoznamo s obje spomenute kategorije ljudi, zamolio sam svoga Gospodara, azze ve dželle, da mi pomogne i nadahne me u pripremi ovih nekoliko skromnih stranica, moleći Njega, Živog i Vječnog, da nas sve skupa učini od onih na koje će meleki donositi salavat i za koje će činiti dove, a da nas što više udalji od onih koje meleki proklinju i protiv kojih čine dovu. Uistinu je On Onaj Koji sve čuje i Koji se odaziva na molbu.

POJAŠNJENJE ZNAČENJA NA KOJA UKAZUJU POJEDINI IZRAZI

Smatram da je, prije nego što počnemo govoriti detaljno o ovoj temi, neophodno pojasniti šta se podrazumijeva pod izrazima *Allahov salavat*, *salavat meleka*, *Allahovo proklinjanje*, *proklinjanje meleka*.

Kada je riječ o izrazu *Allahov salavat* (na ljude), učenjaci su naveli nekoliko značenja, i to:

I. Allahova pohvala i hvaljenje Njegovih robova pred melekima; ovo značenje je spomenuo Ebul-Alija, a temelji ga na sljedećem hadisu: "*Allahov salavat jeste Njegova pohvala*

je vjerodostojnim. Pogledati *Sahihu Sunnet Ebii Davida*, 2/730. Imam Ibn Madža zabilježio je sličan hadis. Pogledati: *Sunnetulhn Madža*, knjiga *O postu*, poglavljje *Najgruda koja sljedi onome koji nahranu postaća*, hadis br. 751, 1/320.

određenog čovjeka pred melekima”¹³²;

2. čišćenje Njegovih robova; Imam Er-Ragib el-Asfehani rekao je: “Allahov salavat na muslimane jeste zapravo njihovo čišćenje od grijeha”¹³³;

3. Allahova milost prema Njegovim robovima; imam Ebu Ubejd el-Kasim ibn Sellam el-Herevi rekao je: “Salavat ima značenje Allahove milosti”¹³⁴;

4. počast (poštovanje) od Allaha, tebareke ve teala;

5. blagoslov (bereket) od Allaha, tebareke ve teala.

Hafiz Ibnul-Dževzi rekao je: “Glede Allahovog salavata na ljude postoji pet mišljenja”, nakon čega je spomenuo prva tri mišljenja i dodao: “Četvrto mišljenje jeste da salavat znači počast, što veli Sufjan, a peto je da salavat ima značenje blagoslova, što je Ebu Ubejdino mišljenje.”¹³⁵

A o izrazu *salavat meleka*, tj. na Allahove robeve (ljude i džine), hafiz Ibnul-Dževzi veli: “S tim u vezi postoje dva mišljenja: prvo, to je dova mleka za ljude i džine, kako je rekao Ebul-Alija;¹³⁶ i, drugo, to je istigfar (traženje oprosta) mleka za njih, kako je rekao Mukatil.”¹³⁷

Imam Er-Ragib el-Asfehani uskladio je ova dva mišljenja na sljedeći način: “Salavat mleka jest dova i istigfar (traženje oprosta), isto kao i salavat ljudi.”¹³⁸

U vezi s izrazima *Allahovo proklinjanje* i *proklinjanje mleka*, imam Er-Ragib el-Asfehani rekao je: “Proklinjanje je protjerivanje i udaljavanje na put srdžbe, a to će biti kazna od

¹³² *Sahihul-Buhari*, knjiga Čefsir, poglavje *Zaista Allah i Njegovi mleki donave salavat na Vjerovjesniku*, 8/532.

¹³³ *El-Mufradat fi garibil-Kur'ani*, str. 285.

¹³⁴ *Garihud-hadis*, 1/180. Pogledati: *Šerhul-Kif-litijjibi*, 2/167, gdje stoji: “Allahov salavat je milost.”

¹³⁵ *Zadul-mesir*, 6/398.

¹³⁶ *Sahihul-Buhari*, knjiga Čefsir, poglavje *Zaista Allah i Njegovi mleki donose salavat na Vjerovjesniku*, 8/532.

¹³⁷ *Zadul-mesir*, 6/398.

¹³⁸ *El-Mufradat fi garibil-Kur'ani*, str. 285.

Allaha, tebareke ve teala, na Sudnjem danu, a na ovom svijetu to je prekid Njegove milosti i upute (nadahnuća). A proklinjanje meleka jest prizivanje prokletstva na nekoga, tj. upućivanje dove Allahu protiv nekoga.”¹³⁹

Imam Ibnul-Esir zapisao je: “U osnovi, Allahovo prokletstvo znači protjerivanje i udaljavanje, a ljudsko prokletstvo znači psovanje, vrijedanje i dovu protiv nekoga.”¹⁴⁰

U ovoj čemo studiji dakle govoriti o dvije kategorije ljudi:

- 1. onima na koje meleki donose salavat i uče dovu za njih;**
- 2. onima koje meleki proklinju i uče dovu protiv njih.**

STVARI O KOJIMA SAM VODIO RAČUNA TOKOM OVOG ISTRAŽIVANJA

U ovom naučnom radu vodio sam računa o sljedećim stvarima:

1. osnovni izvori ove studije jesu Kur'an i sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem;
2. hadise sam prenio iz izvornikâ, a nastojao sam i pojasniti mišljenja i ocjene učenjaka u vezi s određenim hadisima, naravno osim hadisa koje sam prenio iz dva *Sahiha*, jer se cijeli ummet saglasio da su vjerodostojni svi hadisi koje se nalaze u ove dvije hadiske zbirke;¹⁴¹

3. glede argumentacije kur'anskim ajetima i hadisima koristio sam se i nekim tefsirima (komentarima Kur'ana)

¹³⁹ Ibid, str. 451

¹⁴⁰ *En-Nihajtu fi garibil-hadisi vel-escri*, 4/255. Pogledati: *Tuhftul-crib hima fil-Kur'an mincl-garib*, str. 277, i *Tafsirul-Kurtubi*, 2/25-26.

¹⁴¹ Pogledati: Predgovor Komentara Muslimovogu *Sahiha*, imama En-Nevevija, str. 14. *Nuzhenin-nezar fi taydih muhibtil-fikr*, str. 29.

kao i komentarima hadisa (Allah ih sve nagradio najboljom nagradom);

4. shodno onome koliko mi je Allah, subhanehu ve teala, olakšao i omogućio, spomenuo sam za koga se sve meleki mole i na koga donose salavat, kao i koga proklinju i protiv koga uče dovu. I nikako ne tvrdim, a svakako i nemam pravo na takvu tvrđnju, da sam iscrpno pobrojao sve pripadnike jedne ili druge kategorije; a Allahu se utječem od toga da budem nezNALICA i neupućen;

5. naveo sam neke tekstove i stavove pojedinih učenjaka iz uzoritih generacija ovoga ummeta kako bi to bilo podstrek za činjenje onih djela na čije počinitelje meleki donose salavat i za njih uče dovu, a i da bi time, u isto vrijeme, odvratio od onih nevaljalih djela čije počinitelje meleki proklinju i protiv njih uče dovu;

6. pojasnio sam manje jasne i rijetke pojmove koji se nalaze u tekstu ove studije, želeći da korist od nje bude što veća i kompletnija;

7. na kraju sam naveo detaljne informacije o izvorima i literaturi koju sam koristio tokom istraživanja i pisanja studije kako bih na taj način olakšao svakome onome koji želi konsultirati bilo koji izvor.

Ovu sam studiju podijelio na dva poglavlja i pogovor, a u njemu sam spomenuo zaključke ovog istraživačkog rada.

ZAHVALA

Neka je hvala Allahu, Sveznajućem, Koji posjeduje svu mudrost, Koji je nadahnuo jednoga nemoćnog roba da napiše ovu studiju. Zahvaljujem se i svojim plemenitim roditeljima, koji su uložili mnogo truda i posvetili veliku pažnju mom

odgoju. Zahvalujem im zbog toga što su uložili sve moguće potencijale kako bi u mom srcu usadili ljubavi prema ovoj vjeri. Molim Allaha, tebareke ve teala, da im bude milostiv

(رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنَا صَغِيرِيْنَ)


Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!

Zahvalujem se cijenjenoj i uglednoj braći: prof. dr. Zejdu ibn Abdulkerimu ez-Zejdu i prof. dr. Sejjidu Muhammedu Sadatiju eš-Šenkitiju, zbog njihove nesebične pomoći tokom ovog mog istraživačkog rada.

Također se zahvalujem i svima koji rade u *Kooperativnom uredu za misionarstvo i upućivanje*, u odjelu za islamske manjine, u Bathi u Rijadu, a koji djeluje pod okriljem *Ministarstva za islamska pitanja, vakufe, davet i upućivanje*, s obzirom na to da ova studije potiče od predavanja održanih u sali ovog ureda.

Zahvalujem se voljenim sinovima hafizu Hammadu Ilahiju i hafizu Sedždžadu Ilahiju, kao i kćerkama, koji su mi mnogo pomogli tokom pisanja i finalizacije ove studije. Zahvalujem se i svojoj supruzi i ostaloj djeci zbog velikog razumijevanja koje su pokazali prema meni tokom mojih aktivnosti vezanih za ovu studiju. Molim Gospodara, Živoga i Vječnoga, da ih sve nagradi najljepšom nagradom na oba svijeta, a On, uistinu, sve čuje i uslišava molbe. Molim Allaha, Živoga i Vječnoga, da ovaj moj posao i trud učini iskrenim, urađenim u Njegovo ime, i da ga učini blagoslovljenim i korisnim za islam i muslimane. On je, uistinu, Darežljivi i Pleminiti.

Neka je Allahov, tebareke ve teala, salavat i milost na Njegovog vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve njegove sljedbenike. Neka ih Allah blagoslovi i smiluje im se.



Prvo poglavje

Z A K O G A M E L E K I M O L E



Prvo poglavlje

ZA KOGA MELEKI MOLE

Uvod


Neki su ljudi zaista sretni, za njih mole meleki i za njih čine dovu. Allah, subhanehu ve teala, i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestili su nas o kategorijama tih ljudi, i to:

1. onaj koji zaspi čist;
2. onaj koji čeka namaz pod abdestom;
3. onaj koji obavi namaz u prednjim safovima;
4. onaj koji obavi namaz na desnoj strani safa;
5. onaj koji spoji prekinuti saf;
6. onaj koji već bude u namazu koji se klanja u džematu kad meleki budu izgovorili “amin“ nakon što imam prouči fatihu,
7. onaj koji nakon obavljenog namaza ostane na mjestu gdje je obavio namaz;
8. onaj koji obavlja sabah i ikindija-namaz u džematu;
9. onaj koji donese salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem;
10. onaj za koga drugi musliman zamoli Allaha, dž.š., u njegovom odsustvu; i onaj koji zamoli Allaha za svoga brata u odsustvu;
11. onaj koji udijeli na Allahovom putu;
12. onaj koji sehuri;
13. onaj u čijem se prisustvu jede dok on posti;

Za koga meleki mole, a koga proklinju

14. onaj koji obide bolesnika;
15. onaj koji govorili jepe stvari u posjeti bolesniku ili na dženazi;
16. onaj koji poučava svijet dobrim i korisnim stvarima;
17. onaj koji povjeruje, pokaje se za grijeha i slijedi Allahov, subhanehu ve teala, put, kao i svi njihovi dobri preci, supružnici i potomci;
18. prvak vjerovjesnikâ poslanikâ, naš plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Uz Allahovu pomoć, detaljno ću govoriti o svakoj spomenutoj kategoriji, osim o dvije kategorije – onaj za koga drugi musliman zamoli Allaha, dž.š., u njegovom odsustvu i onaj koji zamoli Allaha, dž.š., za svoga brata u odsustvu: o njima ću govoriti u jednom odjeljku, tim prije jer su te dvije kategorije spomenute u jednom, istom hadisu.



ONAJ KOJI ZASPI ČIST



1. ONAJ KOJI ZASPI ČIST

Jedan od sretnih ljudi, za čiji oprost grijeha meleki mole, jeste i osoba koja zaspi čista. O tome govore sljedeći hadisi:

a) imam Et-Taberani bilježi od Ibn Abbasa, radijallahu an huma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Čistite (perite) svoja tijela, Allah vas očistio! Zaista, nijedan čovjek ne zaspi čist a da uz njega ne bude melek, i neće se nijednom okrenuti (pomjeriti) tokom noći a da taj melek ne zamoli: 'Allahu moj, oprosti Svome robu, on je zaspao čist'*”¹⁴²;

b) imam Ibn Hibban bilježi od Ibn Omara, radijallahu an huma, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘*Ko zaspi čist, uz njega bude melek, i taj se čovjek neće probuditi a da melek ne zamoli: 'Allahu moj, oprosti ovome Svome robu, on je zaspao čist.*’”¹⁴³

Imam Ibn Hibban naslovio je poglavljje *Meleki traže oprost za onoga koji zaspi čist*. Navedeni hadisi ukazuju na vrijednosti onog čovjeka koji zaspi čast, a one se ogledaju u sljedećem:

1. uz takvog čovjeka svu noć bdije melek, a divan je on drugi i divno društvo! I da ne postoji nijedna druga vrijednost spavanja u čistom stanju osim ove, bilo bi sasvim dovoljno;

2. za oprost njegovih grijeha moli melek koji je od Allaha, subhanahu ve teala, određen i opunomoćen za to, kada god se čovjek pokrene (pomjeri) i kada se probudi.

Allahu ekber! Kako je samo lahko učiniti ovo djelo, a kako je samo veličanstvena nagrada za njega!

I to nije sve. U vezi s onim koji zaspi čist, imam Ahmed ibn Hanbel i Ebu Davud bilježe od Muaza ibn Džebela, radijallahu

¹⁴² Preneseno iz prethodnog izvora. 1/408, 409 Hafiz El-Munziri kaže: “Et-Taberani je ovo predanje zabilježio s dobrim senedom i uvrištio ga u djelu *It-Tibāyat*.” I hafiz Ibn Hadžer je, također, ovaj sened ocijenio dobrim. Pogledati: *Fethul-Bari*, 11/109.


¹⁴³ *El-Ihsan fi takribi sahihi Ibni Hibban*, knjiga *Cistača*, poglavljje *Furz je uzeti abdest*, broj hadisa: 1051, 3/328, 329. Šejh El-Albani ocijenio ga je vjerodostojnim. Pogledati: *It-Terqītu ve-i-tarhib*, 1/317, i *Nisilcīl-chadiṣi-sahīha*, 2/89-92.

Za koga meleki mole, a koga proklinju

anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Nijedan musliman neće zaspati čist, proučivši zikr prije toga, pa se noću probudi i zatraži kakvo osovjetsko ili onosvjetsko dobro od Allaha, a da mu Allah to neće dati.*”¹⁴⁴

Iz ovoga hadisa zaključujemo da je spavanje u čistom stanju jedan od uzroka prihvatanja dove. Naš Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je govorio na osnovu Objave, a ne po svom nahođenju, obavijestio nas je da će onaj koji zaspi čist, nakon što prouči zikr, dobiti ono što zatražio od Allaha. Allahu, učini nas jednima od onih čije dove uslišavaš!

¹⁴⁴ *El-Musnud*, 5/235, *Sunenu Ebn Davud*, knjiga *Edebi*, poglavljje *O spavanju u čistom stanju*, broj hadisa. 5032, 13/262, i ovo je njegova verzija. Šejh El-Albani ocijenio ga je vjerodostojnim. Pogledati: *Nahihu Sunenu Ebi Davud*, 3/951



ONAJ KOJI ČEKA NAMAZ
POD ABDESTOM



2. ONAJ KOJI ČEKA NAMAZ POD ABDESTOM

Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Kada neko od vas sjedne čekajući namaz u džamiji, broji mu se da je u namazu sve dok je pod abdestom, a meleki se mole za njega: 'Allahu, oprosti mu! Allahu, smiluj mu se!'*”¹⁴⁵

Imam Ibn Huzejma je u svome *Sahihu zabilježio* hadis sličan ovome, i naslovio je poglavljje *Vrijednost sjedenja u mesdžidu radi namaza*. Tu je naveo da meleki na takvog čovjeka donose salavat i za njega čine dovu pod uvjetom da nikome ne smeta i da ne izgubi abdest.¹⁴⁶ To mu se još broji kao da je u namazu.

Dobri ljudi iz prvih generacija nastojali su prakticirati ovo vrijedno djelo, a i danas postoje ljudi koji ga prakticiraju. Imam Ibnu-Mubarek zabilježio je sljedeću izjavu Ataa ibn es-Saiba: “Došli smo kod Ebu Abdurrahmana es-Sulemija (Abdullah ibn Hubejb), dok je boravio u džamiji, pa mu rekosmo: ‘Mogao si leći u postelju, ona je mekša (udobnija)!’”

On odgovori: “Jedan mi je čovjek ispričao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Čovjek je u namazu sve dok u džamiji čeka namaz.’”¹⁴⁷

I Ebu Abdurrahman es-Sulemi dodade: “Zato bih volio umrijeti u džamiji.”¹⁴⁸

Osim toga, postoji i jedna druga, jako vrijedna stvar koju onaj koji sjedi čekajući namaz može vrlo lahko postići. Naime, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da se dova upućena Allahu između ezana i ikameta ne odbija. Ahmed, Ibn Huzejma, Ibn Hibban i Dijauddin el-Makdisi

¹⁴⁵ *Sahihu Muslim*, knjiga *Džamije i mjesač obavljanja namaza*, poglavljje *Vrijednost namaza u džamiji i čekanja namaza*, hadis br. 276, 1/460.

¹⁴⁶ *Sahihu Ibn Huzejma*, knjiga *Imamet (predvodništvo) u namazu*, 2/379.

¹⁴⁷ *Kitabuz-zuhd*, poglavljje *Vrijednost odlaska na namaz, sjedenja u džamiji i dr.*, broj predavanja 420, str. 141, 142.

¹⁴⁸ *Et-tabekatul-kubra*, 6/174-175.


Za koga meleki mole, a koga proklinju

zabilježili su da je Enes, radijallahu anhu, prenio sljedeći Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis: "Dova između ezana i ikameta ne odbija se, pa upućujte dove Allahu!"¹⁴⁹

Imam Ibn Huzejma naslovio je poglavljje *Pohvalno je učiti dovu između ezana i ikameta, jer se dova upućena u tom periodu, po svemu sudeći, ne odbija.*

¹⁴⁹ *El-Muvned*, broj hadisa: 13668, 21/247, i ovo je njegova verzija, *Sahihu Ibn Huzejma*, knjiga Namaz, broj hadisa: 427.

1/222, *El-Ihsamu fi takribi sahihi Ibn Hibban*, knjiga Namaz, poglavljje Ezan, broj hadisa: 1696, 4/593, 594, *El-hadisul-muktara*, broj hadisa: 1562, 4/392, 393. Šejh Šuaib el-Armaut i neki drugi u opaskama na *El-Muvned*, 21/247, rekli su: "Sened hadisa je vjerodostojan."



ONAJ KOJI OBAVI NAMAZ
U PREDNJIM SAFOVIMA



3. ONAJ KOJI OBAVI NAMAZ U PREDNJIM SAFOVIMA

Dokaz da meleki donose slavat na onoga koji klanja namaz u prvom safu jeste hadis koji bilježi imam Ibn Hibban u svome *Sahihu* od Beraa ibn Malika, radijallahu anhu, u kojem kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: ‘*Uistinu Allah i Njegovi meleki donose salavat na prvi saf.*’”¹⁵⁰

Alija el-Kari kaže da ovaj hadis znači: “Allah na njih spušta Svoju milost, a meleki čine dovu za njih da im Allah podari nadahnuće i druga dobra.”¹⁵¹

Rukovođen ovim hadisom, imam Ibn Hibban naslovio je poglavlje *Spominje se Allahov tebareke ve teala, oprost uz molbu melekaza oprost grijeha onih koji klanjaju u prvom safu.*¹⁵²

Dokaz da meleki, pored prvog safu, donose salavat i na drugi saf jeste hadis koji bilježi imam Ahmed od Ebu Umame, radijallahu anhu, a u kojem stoji da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘*Uistinu Allah i Njegovi meleki donose salavat na prvi saf.*’ ‘I na drugi saf, Allahov Poslaniče?!’ rekoše prisutni. On reče: ‘*I na drugi saf.*’”¹⁵³

Ovaj hadis nesumnjivo ukazuje da Allah i Njegovi meleki donose salavat i na drugi saf. Mada treba napomenuti da je prvi saf vredniji od drugog jer je plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dva puta ponovio da Allah i meleki donose salavate na prvi saf. Prema tome, sama činjenica da je to ponovio dva puta,

¹⁵⁰ *El-lhsanu fi takribi Sahihu Ibn Hibban*, knjiga *Namaz*, poglavlje *Kako naklanjati pripušteno kada se klanja za imamat*, 5/530.

¹⁵¹ Šejh Šuaib el-Armaut o ovome je hadisu rekao: “Sened muje vjerodostojan, a svi su prenosioci po kriterijima vjerodostojnog hadisa, osim Abdurrahmana ibn Avsedže, mada je i on pouzdan. Od njega su prenosiili hadise svi autori *Nimra*.” (*El-lhsan*, 5/531).

¹⁵² *Merkand/mejudit*, 3/178.

¹⁵³ *El-Munzir*, 5/262, a ovo je samo dio hadisa. Hafiz El-Munziri veli: “Ovaj je hadis zabilježio imam Ahmed, sa senedom koji nije problematičan, kao i El-Taberani i neki drugi muhadisi”, *El-Terjiba vet-terhib*, 1/318. Hafiz El-Hejseni rekao je: “Bilježe ga Ahmed i El-Taberani, u djelu *El-Kebir*, a svi su prenosioci povjerljivi”, *Medžmeuz-zevaid*, 2/91. Šejh El-Albani ocijenio ga je dobrim. Pogledati: *Sahihut-terjibi vet-terhib*, 1/269.



Za koga meleki mole, a koga proklinju

kako kaže šejh Ahmed ibn Abdurrahman el-Benna, dodatno govori o vrijednosti prvog safa, te da je on dva puta vredniji od drugog. Zbog toga, neka svako ko propusti prvi saf i prispije u drugi računa da je dosta propustio i sebi uskratio veliko dobro.¹⁵⁴

Da meleki donose salavat na prednje safove, također je dokaz hadis koji bilježe imami Ebu Davud i Ibn Huzejma od Beraa ibn Aziba, radijallahu anhuma, u kojem kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "*Uistinu Allah, azze ve dželle, i Njegovi meleki donose salavat na prednje safove.*"¹⁵⁵

Imam Ibn Huzejma je u svome *Sahihu naslovio Poglavlje u kojem se spominje da Gospodar i Njegovi meleki donose salavat na prednje safove.*¹⁵⁶

U predanju koje bilježi imam En-Nesai stoji: "*Uistinu Allah i Njegovi meleki donose salavat na prednje safove.*"¹⁵⁷

Tu je i sljedeći hadis: "*Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost ezana i prvoga safra, a da drukčije ne mogu doći do toga osim da bacaju kocku, učinili bi to.*"¹⁵⁸


¹⁵⁴ Pogledati: *Buhugul-cmani min esrarih-fethir-rehhami*, 5/320. Alija el-Kari rekao je "Ponavljanje je potvrđivanje i isticanje prednosti prvog safra". *Merkatul-miqatih*, 3/178.

¹⁵⁵ *Sunenu Ebi Davud*, 2/257, poglavje *Poravnavanje safovin*, dio hadisa br. 660. *Sahihu Ibn Huzejma*, 3/26, knjiga *Imamci u namazu*, dio hadisa br. 1557. Imam En-Nevevi je ocijenio sened ovoga hadisa kao hasen. Pogledati: *Rijadus-salihin*, str. 446, a šejh El-Albani ga je ocijenio vjerodostojnjim. Pogledati: *Sahihu Sunenci Ebi Davud*, 1/130.

¹⁵⁶ *Sahihu Ibn Huzejma*, 3/26.

¹⁵⁷ *Suneni En-Nesai*, knjiga: *Imamet*, i kako će imam poravnavati safove, 2/90. Šejh El-Albani ga je ocijenio vjerodostojnjim. Pogledati: *Sahihu Sunenci En-Nesai*, 1/175.

¹⁵⁸ *Sahihul-Buhari*, knjiga *Ezan*.



MELEKI MOLE ZA DESNU
STRANU SAFOVA



4. MELEKI MOLE ZA DESNU STRANU SAFOVĀ

Dokaz za to jeste predanje koje bilježe imami Ebu Davud, Ibn Madža i Ibn Hibban od Aiše, radijallahu anha, koja kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Uisitnu Allah i Njegovi meleki donose salavat na desnu stranu safova.*”¹⁵⁹

Imam Ibn Madža naslovio je *Poglavlje o vrijednosti desne strane safa*.¹⁶⁰

A imam Ibn Hibban naslovio je *Spomen Allahovog oprosta i molbe meleka za oprost grijeha za onoga koji klanja na desnoj strani safa*.¹⁶¹

Ashabi, radijallahu anhum, uporno su nastojali biti s desne strane Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada god bi klanjali za njim. Imam Muslim bilježi od Berraa, radijallahu anhu, da je rekao: “*Kada god bismo klanjali za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, nastojali bismo mu biti s desne strane kako bi se najprije prema nama okrenuo licem.*”¹⁶²

Imam En-Nevevi kaže: “Sunnet je biti s desne strane imama.”¹⁶³

Alija el-Kari prenosi od šejha Ibnul-Melika da je rekao: “Ovo je dokaz vrijednosti desne strane safova.”¹⁶⁴

¹⁵⁹ Sunneti Ebu Davud, 2/263, poglavljje *Gdje je najbolje stati u safra imamom, i pokudnost zaostajanja*, broj hadisa: 672. Sunneti Ibn Madža, 1/181, poglavljva *Obavljanje namaza i sunneta u njemu*, broj hadisa: 991, *Eti-İhsanu fi takribi sahibi Ibn Hibban*, 5/533-534, knjiga *Namaz*, poglavljje *Straža obaveznosti sljeđenja imama*, broj hadisa: 2160. Hafiz El-Munziri kaže za ovaj hadis: “Zabilježili su ga Ebu Davud i Ibn Madža s hasen senedom.” Vidjeti: *Eti-Terghibu vel-terhib*, 1/320. I hafiz Ibn Hadžer je sened ovoga hadisa ocijenio dohrim. Pogledati: *Fethul-Hari*, 2/213.


¹⁶⁰ Sunneti Ibn Madža, 1/180, poglavljva *Obavljanje namaza i sunneta u njemu*.

¹⁶¹ *Eti-İhsanu fi takribi sahibi Ibn Hibban*, 5/533, knjiga *Namaz*, poglavljje *Straža obaveznosti sljeđenja imama*.

¹⁶² Sahihu Muslim, 1/492, knjiga *Namaz putnika i skraćivanje namaza*, broj predanja: 62 i 709.

¹⁶³ Prethodni izvor, 1/492.

¹⁶⁴ Merkand-metahif, 3/176, a pogledati također i *Avmul-mahud*, 2/263.



MELEKI MOLE ZA ONE KOJI SPAJAJU
(upotpunjavaju) SAFOVE



5. MELEKI MOLE ZA ONE KOJI SPAJAJU (upotpunjavaju) SAFOVE

U daljem ćemo tekstu navesti dokaze koji na to ukazuju.

a) Imam Ahmed, Ibn Madža, Ibn Huzejma, Ibn Hibban i El-Hakim bilježe od Aiše, radijallahu anha, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘*Uistinu Allah, azze ve dželle, i Njegovi meleki, alejhimusselam, donose salavat na one koji spajaju i upotpunjavaju safove.*’”¹⁶⁵

Imam Ibn Huzejma naslovio je *Poglavlje o spomenu salavata koji Gospodar i Njegovi meleki donose na onoga koji upotpunjava safove.*¹⁶⁶

A imam Ibn Hibban naslovio je poglavljje *Spomen Allahovog, azze ve dželle, oprosta i molbe meleka za oprost grijeha za one koji upotpunjavaju nepotpune safove.*¹⁶⁷

b) Imam Ibn Huzejma bilježi od El-Berra ibn Aziba, radijallahu anhuma, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poravnavao je safove od kraja do kraja prolazeći kroz njih i dodirujući nam ramena ili prsa. Govorio je: ‘*Nemojte se razilaziti, pa da vam se srca razidu!*’ I govorio je: ‘*Uistinu Allah i Njegovi meleki donose salavat na one koji upotpunjavaju prve safove.*’”¹⁶⁸

165 *El-Musned*, 6/67, *Sunneti Ibn Madža*, 1/179, poglavljje: *Uspostavljanje safova*, dio hadisa pod brojem: 981, *Sahilih Ibn Huzejma*, 3/23, knjiga *Imamet (predvodništvo) u namazu*, *El-Ihsanu fi takribi sahihi Ibn Hibban*, 5/536, knjiga *Namaz*, poglavljje *Striga obaveznosti slijedenja imama*, broj hadisa: 2163, *El-Mustadrak*, 1/214, knjiga *Namaz*: Imam El-Hakim je u vezi s ovim hadisom rekao: “Ovaj je hadis vjerodostojan po Muslimovim kriterijima, ali ga El-Buhari i Muslim nisu zabilježili”. (prethodni izvor, 1/214), hafiz Ez-Zehebi prihvatio je njegovo mišljenje. Pogledati: *El-Jelhis*, 1/214. Šejh El-Albani ocijenio ga je vjerodostojnim. Pogledati *Sahihul-terghib vct-terhib*, 1/272.

166 *Sahihul Ibn Huzejma*, 3/23.

167 *El-Ihsanu fi takribi sahihi Ibn Hibban*, 5/536.

168 *Sahilih Ibn Huzejma*, 3/26, knjiga *Imamet (predvodništvo) u namazu*. Šejh El-Albani ocijenio ga je vjerodostojnim. Pogledati: *Sahihul-terghib vct-terhib*, 1/272.

Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bili su jako ustrajni u upotpunjavanju safova. Naime, imam El-Buhari bilježi od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "*Poravnavajte safove! Ja vas zaista vidim i kad sam vam okrenut leđima.*" Pa su ashabi, kako priповijeda Enes, spajali ramena i noge.¹⁶⁹ Imam Ebu Davud bilježi od En-Numana ibn Bešira, radijallahu anhuma, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, okrenuo se licem prema ljudima i rekao: '*Poravnajte safove*', i to je ponovio tri puta.¹⁷⁰ I rekao je: '*Tako mi Allaha, ili ćete poravnavati safove, ili će vam srca biti razjedinjena!*' I video sam da oni spajaju ramena, koljena i nožne članke."¹⁷¹

Šejh Muhammed Šemsulhak Abadi kaže: "Ovi su hadisi eksplicitan dokaz važnosti poravnavanja safova i da je to sastavni dio kompletnosti i potpunosti namaza, te kako nije dozvoljeno da jedan za drugim izostaju niti jedan drugoga pretiču u safu. Ovo je dokaz da klanjači trebaju međusobno spajati ramena, nožne članke i koljena, mada je ovaj sunnet danas zapostavljen. Kada bi se to danas počelo prakticirati, ljudi bi se na to možda teško navikli. Allah nas sačuvao i pomogao nam!"¹⁷²


¹⁶⁹ *Sahihul-Buhari*, 2/211, knjiga *Ezan*, poglavljje *Spajanje ramena sa ramenima i nogu s nogama onih koji klanjuju jedan pred drugoga u safu*, broj hadisa: 725.

¹⁷⁰ Pogledati: *Avmul-mabud*, 2/256.

¹⁷¹ Sunenu Ebi Davud, 2/255, 256, knjiga *Namaz*, poglavljje *Poravnavanje safova*, broj hadisa: 658. Šejh El-Albani kaže da je vjerodostojan. Pogledati: *Sahihu sunetu Ebi Davud*, 1/130.

¹⁷² *Et-lalikul-nugut ala sunnetid-Darckut*, 1/283, 284.





MELEKI AMINAJU NAKON ŠTO
IMAM PROČI FATIHU



6. MELEKI AMINAJU NAKON ŠTO IMAM PROUČI FATIHU

Jasni i vjerodostojni tekstovi (predanja) ukazuju na činjenicu da meleki izgovaraju amin (Bože, uslišaj!) kada imam prouči Fatihu. Ovdje ćemo navesti predanja koja o tome govore.

a) Imam El-Buhari bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Kada imam prouči: ‘...a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!’, vi recite amin. Zaista, onome koji to izgovori u isto vrijeme kada to izgovore i meleki, bit će oprošteni prethodni grijesi.*”¹⁷³

b) El-Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Kada neko od vas izgovori amin i meleki na nebesima kažu amin, pa se te dvije dove podudare, tome čovjeku budu oprošteni prethodni grijesi.*”¹⁷⁴

Iz ovih hadisa saznajemo da i meleki izgovaraju amin, kada imam završi s učenjem Fatihe. Hafiz Ibn Hadžer kaže: “Izraz *amin* je glagolska imenica, a po mišljenju većine učenjaka ona znači: Allahu moj, uslišaj. Postoje još neka značenja koja se navode za ovu riječ, ali sva ona ukazuju na istu stvar.”¹⁷⁵

Imam El-Buhari spominje da je Ata rekao: “*Amin* je dova.”¹⁷⁶


¹⁷³ *Sahihul-Buhari*, 2/266, knjiga *Namaz*, poglavljje *Imam glasom izgovara riječ amin*, broj hadisa: 782.

¹⁷⁴ *Sahihul-Buhari*, 2/266, knjiga *Izan*, poglavljje *Vrijednost izgovaranja riječi amin*, broj hadisa: 781, i ovo je njegova verzija.

Sahihul Muslim, 1/307, knjiga *Namaz*, poglavljje *Tasbih (slavljenje), tahmid (zahvaljivanje) i temin (izgovaranje riječi amin)*, broj hadisa: 72 i 410.

¹⁷⁵ *Fathul-Bari*, 2/262.

¹⁷⁶ *Sahihul-Buhari*, 2/262, knjiga *Izan*, poglavljje *Imam glasom izgovara riječ amin*.



MELEKI MOLE ZA ONOGA KO OBAVI
NAMAZ PA SJEDI NA TOM ISTOM
MJESTU



7. MELEKI MOLE ZA ONOGA KO OBAVI NAMAZ PA SJEDI NA TOM ISTOM MJESTU

Kada je riječ o tome, ovdje ćemo navesti neke hadise.

a) Imam Ahmed bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: '*Meleki donose salavat na onoga među vama koji ostane na mjestu gdje je klanjao namaz, sve dok ne izgubi abdest. Govore: 'Allahu, oprosti mu! Allahu, smiluj mu se!'*'"¹⁷⁷

b) Imam Ahmed bilježi od Ebu Abdurrahmana da je rekao: "Čuo sam Aliju, radijallahu anhu, da kaže: 'Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: '*Kada čovjek, nakon što obavi namaz, sjedne na isto mjesto, meleki na njega donose salavat. A njihov salavat na njega jesu riječi: 'Allahu, oprosti mu! Allahu, smiluj mu se! A ako sjedne iščekujući namaz, meleki donose salavat na njega, a njihov salavat je: 'Allahu, oprosti mu! Allahu, smiluj mu se!*''"¹⁷⁸

c) Imam Ahmed bilježi od Ataa ibnus-Saiba da je rekao: "Došao sam kod Ebu Abdurrahmana es-Sulemija, a upravo je bio klanjao sabah namaz, pa je i dalje sjedio na mjestu gdje je klanjao. Ja mu rekoh: 'Možeš leći u postelju, udobnije će ti biti!' Te mi on citira Alijin, radijallahu anhu, hadis."¹⁷⁹ Šejh Ahmed Abdurrahman el-Benna naslovio je poglavljje *Vrijednost klanjačevog sjedenja na mjestu gdje je upravo obavio namaz*.¹⁸⁰

177 *El-Musned*, 16/32, broj hadisa: 8106. Šejh Ahmed Šakir rekao je za ovaj hadis: "Hadis je vjerodostojan."

178 *El-Musned*, 2/292, broj hadisa: 1218. Šejh Ahmed Šakir ocijenio je sened ovoga hadisa dobrim.

179 *El-Musned*, 2/305, 306. broj hadisa: 1250. A Šejh Ahmed Šakir je sened ovoga hadisa ocijenio dobrim. Šejh Šuajb el-Amaut i njegovi saradnici, recenzenti rekli su za ovaj hadis da je dobar na osnovu drugih predanja, a u ovom poglavljiju od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, postoji hadis koji bilježe El-Buhari i Muslim u sljedećoj formi: "*Meleki donose salavat na onoga među vama koji ostane na mjestu gdje je klanjao namaz sve dok ne izgubi abdest. Govore: 'Allahu, oprosti mu! Allahu, smiluj mu se!'*" Pogledati: *El-Musned*, 2/407, 408. Šejh Ahmed ibn Abdurrahman el-Benna kaže: "Postoje druga vjerodostojna predanja koja podupiru i jačaju ovaj hadis, a bilježe ih imam Ahmed, El-Buhari i Muslim." Pogledati: *Bulugul-emani*, 4/53. Ovaj smo hadis naveli u tačci prije ove, osim što je u ovoj verziji spomenut sabah-namaz.

180 *El-Icthir-rebbani fi tertib misnayat-imami Ahmed ibn Hanbel*, 4/52.

Komentirajući ono što je navedeno u ovom poglavlju, šejh, Allah mu ukazao Svoju milost, rekao je: "Navedeni hadis ukazuje na to da je sunnet (poželjno) da onaj koji je obavio namaz nastavi sjediti na istom mjestu čekajući sljedeći namaz, ukoliko je slobodan i nema neki neophodan posao koji treba obavljati, ili da bi obavio (proučio) još koji zikr. Hadis ukazuje i na to da meleki takvom čovjeku mole za oprost i milost od Allaha sve dok bude na tom istom mjestu sjedio, ukoliko ne izgubi abdest, kao što je navedeno u drugim hadisima."¹⁸¹

Šejh El-Benna, rahimehullah, kaže: "Postavlja se pitanje da li se ovo općenito odnosi na svaki namaz ili specijalno samo na sabah-namaz, kao što se to, na prvi pogled, da zaključiti iz hadisa u ovom poglavlju?

Ovo se općenito odnosi na svaki namaz. A dokaz jesu i druga predanja koja smo prethodno spomenuli. A sabah se i jacija-namaz spominju u nekim predanjima zbog toga što je njima posvećena posebna pažnja zbog njihove vrijednosti. To je specijalno značenje koje se spominje nakon općenitog, kao što su Allahove riječi: '**Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana**', a Allah najbolje zna."¹⁸²

Ukratko rečeno, meleki donose salavat na onoga koji, nakon što obavi namaz, nastavi sjediti na istom mjestu, sve dok ne izgubi abdest.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je o tome da je sjedenje u mesdžidu poslije obavljenog namaza djelo zbog kojega se međusobno parniče meleki koji će ga dokazati i s njim se uzdići Allahu na nebesa, kao i to da se takva djela nazivaju kefareti (iskupi za grijeha), te da će onaj koji ih bude činio živjeti u dobru i preseliti u dobro. Takav će biti od grijeha čist kao na dan kada ga je majka rodila.

¹⁸¹ *Bulugul-emanı*, 4/53.

¹⁸² *Bulugul-emanı*, 4/53.

Imam Et-Tirmizi bilježi od Ibn Abbasa, radijallahu anhum, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Sinoć mi je moj Gospodar došao u najljepšem liku', mislim da je rekao: '...u snu, pa me je upitao: 'Muhammede, znaš li o čemu raspravlјaju Allahu najbliži meleki?' 'Ne znam', odgovorih, pa On stavi Svoju ruku na moja leđa, među lopatice, tako da osjeti Njenu svježinu na svojim grudima', ili je rekao: '...na grlu, i ja saznah ono što je na nebesima i na Zemlji. Opet me Allah upitao: 'Muhammede, znaš li o čemu raspravlјaju Allahu najbliži meleki?' 'Da', odgovorih, 'Raspravlјaju o kefaretim, a kefareti su: sjedenje u mesdžidu poslije obavljenog namaza, odlazak u džemat pješice i uzimanje abdesta u neprijatnim uvjetima. A ko to bude radio živjet će u dobru i umrijet će u dobru, a od grijeha će biti čist kao na dan kada gaje majka rodila. '"¹⁸³

Allahu ekber! Divne li nagrade za onoga koji bude činio ova tri djela!

Nadam se da će biti korisno postaviti dva pitanja u vezi sa sjedenjem u džamiji poslije namaza, i pokušati na njih dati odgovor.

Prvo pitanje: ako čovjek želi da na njega meleki donose salavate poslije obavljenog namaza, je li uvjet ostati na istom mjestu gdje se klanjalo, ili se može premjestiti na neko drugo mjesto u istom tom mesdžidu?

Komentirajući riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Kada obavi namaz, meleki na njega donose salavat sve dok ostane na mjestu na kojem je klanjao", hafiz Ibn Hadžer kaže: "Riječi: '...na mjestu na kojem je klanjao' znače: mjesto na kojem je čovjek obavio namaz, ali kao da je to rečeno zbog toga što se obično ostane na istom mjestu. Inače, i ako bi se čovjek premjestio (pomjerio) na neko drugo mjesto s konstantnom namjerom da sačeka sljedeći namaz, i on bi zasluzio salavat

183 /Jāmuūt-tirmizi, 4/173. 174, poglavje Komentar Kur'ana od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sura: Sad



meleka, te bi se to i na njega odnosilo.”¹⁸⁴ Imam El-Ajni rekao je potpuno isto kao i Ibn Hadžer.¹⁸⁵

Drugo pitanje: da li žene kada sjednu na isto mjesto na kojem su klanjale namaz u kući, imaju isti udio u salavatu meleka na njih, kao one koji sjede u džamiji?

Nadati se, uz Allahovu pomoć, da se to odnosi i na njih jer one nisu obavezne dolaziti u džamiju radi skupnog namaza. Naprotiv, njihov je namaz u kući vredniji nego da ga obavljaju u džamiji. Prema tome, i sjedenje u njihovoj kući je bolje nego da sjede u džamiji. A Allah najbolje zna šta je najispravnije.


Neko je upitao šejha Abdulaziza bin Abdullahe bin Baza, rahimehullah: “Da li čovjek sjedenjem poslije sabah-namaza u kući, a s ciljem učenja Kur’ana sve dok Sunce ne izade, a nakon toga klanja dva rekata (duha-namaza), ima istu nagradu kao i da je sjedio u mesdžidu?” Na to je odgovorio: “Ovo je vrijedno djelo i iziskuje veličanstvenu nagradu. Međutim, hadisi koji se spominju s tim u vezi, ukazuju na to da taj čovjek nema istu nagradu kao i onaj koji je sjedio u mesdžidu na mjestu gdje je klanjao. Ali, ukoliko bi klanjao sabah-namaz u kući zbog bolesti ili straha, pa nakon toga sjedio na istom mjestu učeći zikr ili Kur’an sve dok Sunce ne izade, i uz to još klanjao dva rekata, slijedi mu nagrada koja je obećana u hadisima, zbog toga što je imao ispriku (opravdanje) za klanjanje namaza u kući. Isto tako, žena koja ostane sjedeći nakon obavljenog sabah-namaza na mjestu gdje je klanjala, tj. u svojoj kući, izgavarajući zikr i učeći Kur’an dok Sunce ne izade, pa nakon toga klanja dva rekata, i ona dobiva nagradu koja je spomenuta u hadisima.”¹⁸⁶

¹⁸⁴ *Fethul-Hari*, 2/136

¹⁸⁵ *Umdatul-Kari*, 5/167

¹⁸⁶ *Medžmuu fatava ve mukalamm mutenevvvia li semahatris-šejh Ibn Baz*, 11/403, 404





MELEKI MOLE ZA OPROST GRIJEHA
ZA ONOG KOJI KLANJA SABAH I
IKINDIJA-NAMAZ U DŽEMATU



8. MELEKI MOLE ZA OPROST GRIJEHA ZA ONOGA KOJI KLANJA SABAH I IKINDIJA- NAMAZ U DŽEMATU

Dokaz za to jeste predanje koje bilježe imami Ahmed, Ibn Huzejma i Ibn Hibban od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Noćni i dnevni meleki¹⁸⁷ sastaju se na sabah-namazu i ikindijsku namazu. Sastanu se na sabah-namazu, pa se noćni meleki uzdižu, a ostaju dnevni meleki. I sastanu se na ikindijsku-namazu, pa se dnevni meleki uzdižu, a noćni ostaju. Njihov ih Gospodar upita: ‘U kakvom ste stanju ostavili Moje robove?’ Kad smo došli, zatekli smo ih da klanjaju, i kad smo otišli, ostavili smo ih u namazu. Oprosti im na Sudnjem danu!*”¹⁸⁸

Imam Ibn Huzejma je na osnovu ovog hadisa naslovio poglavlje *Spomen sastajanja noćnih i dnevnih meleka na sabahskom i ikindijskom namazu, i njihova dova za onoga koji bude prisustvovao tim namazima.*¹⁸⁹ I Ibn Hibban naslovio je slično poglavlje.¹⁹⁰

Komentirajući riječi meleka: “*Oprosti im na Sudnjem danu!*”, šejh Ahmed ibn Abdurrahman el-Benna kaže: “To znači da meleki traže (mole) od Allaha oprost za te ljude na Sudnjem danu.”¹⁹¹

¹⁸⁷ Većina učenjaka je na stanovištu da su to meleki čuvari. Neki smatraju da su to čuvari ljudskih djela, a treći smatraju da se to odnosi i na jedne i na druge, jer tekst hadisa to ne precizira eksplicitno. Allah najbolje zna. Pogledati: *Buhugul-cmuni*, 2/221.


¹⁸⁸ *El-Musned*, 17/154, broj hadisa: 9140, *Sahihu Ibn Huzejma*, 1/165, knjiga *Namaz*, broj hadisa: 322, i ovo je njegova verzija. *El-Husnu fi takribi sahitibn Hibban*, 5/409, 410, knjiga *Namaz*, poglavje *Imamet (predvodništvo) i džemat*, broj hadisa: 2061. Šejh Ahmed Šakir vjerodostojnije ocjenjuje seden predanja koje je zabilježio imam Ahmed. Pogledati: *El-Musned*, 17/154. Šejh Šuayb el-Arnaut, u komentaru hadisa koji bilježi imam Ibn Hibban, rekao je: “Seden mu je vjerodostojan po kriterijima El-Buharija i Muslima, a Ibn Huzejma bilježi ga u svom *Sahihu*.” Pogledati: *El-Ihsan*, 5/410.

¹⁸⁹ *Sahihu Ibn Huzejma*, 1/165.

¹⁹⁰ *Ihsane fi takribi sahitibn Hibban*, 5/409.

¹⁹¹ *Buhugul-cmuni*, 2/260-261.





MELEKI MOLE ZA ONOGA KOJI
DONOSI SALAVATE NA VJEROVJESNIKA,
sallallahu alejhi ve sellem



9. MELEKI MOLE ZA ONOGA KOJI DONOSI SALAVATE NA VJEROVJESNIKA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

Dokaz za ovo jeste predanje koje bilježi imam Ahmed od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, u kojem kaže:

“Ko na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, donese jedan salavat, Allah i Njegovi meleki na njega donesu sedamdeset salavata. Pa neka čovjek sám odluci koliko će salavata donijeti.”¹⁹²

Allahu ekber! Kako je samo lahko učiniti ovo djelo, a kako je samo veličanstvena i ogromna nagrada za njega! Čovjek samo jednom doneše salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a Gospodar nebesa i Zemlje i meleki Njegovi na njega donesu sedamdeset salavata. Pa da je nagrada za to samo jedan salavat od Allaha, Gospodara svjetova, bilo bi dovoljno vrijednosti i časti, a kamoli sedamdeset salavata od Njega, Slavljenoga i Uzvišenoga, i od meleka Njegovih.

Iako su ovo riječi Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, ono ipak ima status merfu-predanja¹⁹³, zbog toga što se ovakve stvari ne govore po svom nahodenju. To su objasnili neki učenjaci. Naime, vrsni učenjak Es-Sehavi veli: “Ovo predanje ima status merfu-hadisa, s obzirom na to da ne postoji mogućnost da se ovakve stvari govore na osnovu vlastitog nahodenja.”¹⁹⁴ A šejh Ahmed Abdurrahman el-Benna kaže: “Predanje je mevkuf, tj. ovo su riječi Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, ali ima status merfu-hadisa, utoliko prije jer se slične stvari ne govore

¹⁹² *El-Muṣnūd*, 10/106, 107, broj hadisa: 6605. Hafiz El-Munziri ocijenio je sened ovoga predanja dobrim, a takoder i El-Hlejsemi, Es-Schavi i Ahmed Šakir Pogledati *El-Tarqīḥu ʻalā Ṭarḥih*, 2/497, *Medžmūz-zcvāid*, 10/160, *El-Kāfiḥu-hudī*, str. 153, i *El-Muṣnūd*, 10/106.

¹⁹³ Merfu-predanje jestće ono predanje čiji sened seže do Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Op.prev.)

¹⁹⁴ *El-Kāfiḥu-hudī*, str. 153.

po vlastitom nahođenju, a pogotovo zbog toga što ga Muslim, Ebu Davud i Tirmizi bilježe kao merfu-predanje od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: *'Ko na mene doneše jedan salavat, Allah na njega doneše deset salavata.'*¹⁹⁵

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticaj je na često donošenje salavata na njega. Imam Et-Tirmizi bilježi od Ubejja ibn Ka‘ba, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslaniče, ja mnogo i često donosim salavate na tebe!”¹⁹⁶ Koliko salavata da posvetim tebi?”¹⁹⁷ “*Koliko god želiš*”, odgovorio je Poslanik. “Četvrtinu?”, upita je Ka‘b. “*Koliko ti hoćeš; ako hoćeš i više, biće bolje za tebe*”, reče Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem. “Polovinu?”, upitao je Ka‘b. Poslanik je opet odgovorio: “*Koliko ti hoćeš; ako hoćeš i više, biće bolje za tebe.*” “Dvije trećine?”, upita ovaj ashab, na šta je on istovjetno odgovorio. “Da ti posvetim sve dove koje činim?”, upita ashab naposljetku. Na to je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: “*Ako tako učiniš, to će ti biti zaštita od briga i razlog za oprost grijeha.*”¹⁹⁸

Iz ovoga hadisa uviđamo da onaj ko mnogo donosi salavate na plemenitoga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i dâ prioritet tome nad dovom za sebe i za svoje potrebe, Allah, subhanahu ve teala, podari mu ono čemu teži i stremi na ovom na onom svijetu, pa mu još i oprosti grijehu. U predanju imama Ahmeda koje bilježi od Ubejja ibn Ka‘ba, radijallahu anhu, stoji da je rekao: “Neki čovjek reče: ‘Allahov Poslaniče, šta ako sve svoje dove posvetim tebi?’ ‘Allah će ti podariti ono što budeš htio na ovome svijetu i na ahiretu’, odgovori mu Vjerovjesnik,

195 Prethodni izvor, 14/310.

196 “Ja mnogo i često donosim salavat na tebe”, tj. želim mnogo donositi salavat na tebe. Pogledati: *Merkand-mjeđutih*, 3/16.

197 “Pa koliko salavata da posvetim tebi?”, to znači: koliko od dova koje učim za sebe da posvetim tebi? Vidi: *Šerhul-lajjhi*, 3/1046.


198 *Džamnu-Tirmizi*, 7/129, 130, poglavje *Opis Kijametskog dana, dio hadisa pod brojem: 2574*. Et-Tirmizi je rekao: “Ovaj je hadis dobar” (Prethodni izvor, 7/130). I šejh El-Albani ocijenio ga je dobrim. Pogledati: *Sahihu sunčnič-Tirmizi*, 2/299.

sallallahu alejhi ve sellem.”¹⁹⁹

Imam Et-Tajjibi ovako objašnjava ovaj hadis: “Značenje je: bit će ti ispunjeno ono što ti je bitno za vjeru, kao i ovo svjetske potrebe i želje. Zbog toga što salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sadrži i zikr (spominjanje Allaha, dž.š., i veličanje i poštovanje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te davanje prioriteta ispunjenu obaveza prema njemu nad samim sobom, kao i preferiranje dove za njega nad dovom za sebe). O kako je lijepo i plemenito ovo djelo!”²⁰⁰

¹⁹⁹ *El-Musned*, 5/136. Hafiz El-Munziri veli: “Ovaj je sened dobar.” Pogledati: *Li-l-İrgibü ve-i-Terhib*, 2/501.

²⁰⁰ *Şerh-n-Tajjibi*, 3/1046. Onaj koji se želi podrobije i detaljnije upoznati s vrijednostima salavata na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, neka pročita vrijednu knjigu: *Dželalud-džhami fi fadlis-salati ve-s-salamu ala Muhammedin, sallallahu alejhi ve sellem, hayril-cnam*, autora imama Ibn Kajjima El-Dževzijje.



MELEK ČINI DOVU ZA ONOGA
KOME SE ČINI DOVA U NJEGOVOM
ODSUSTVU, KAO I ZA ONOGA
KOJI MU ČINI DOVU



10. MELEK ČINI DOVU ZA ONOGA KOME SE ČINI DOVA U NJEGOVOM ODSUSTVU, KAO I ZA ONOGA KOJI MU ČINI DOVU

Dokaz za to jeste predanje koje imam Muslim bilježi od Safvana, a on je Ibn Abdullah ibn Safvan, za kojim je bila udata Ed-Derda. On je ispričao: "Stigao sam u Šam i posjetio Ebud-Derda, radijallahu anhu. Ne nađoh ga u kući, ali tu bijaše Ummud-Derda, radijallahu anha. Ona me upita: 'Hoćeš li ići na hadž ove godine?' 'Hoću', odgovorih. 'Čini dovu da nam Allah podari dobro', reče ona 'jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio: *'Dova muslimana za njegova brata u odsustvu²⁰¹ primljena je. Pored njegove glave bdije melek koji je zadužen da kada god on uputi hajr-dovu za svoga brat, taj melek uzvrati rijećima: 'Amin! Neka i tebi bude dato to isto!'*" Ja se uputih prema pijaci, i na putu sretoh Ebud-Derda, radijallahu anlu, koji mi, prenoseći od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, reče to isto."²⁰²

Iz hadisa zaključujemo da od dove meleka korist imaju dvojica: prvi je onaj za kojeg njegov brat uči dovu u odsustvu, jer melek koji je određen za to kaže: "Amin!", odnosno: Gospodaru uslišaj njegovu dovu za svoga brata!²⁰³ A drugi je onaj koji upućuje dovu za svoga brata u njegovom odsustvu, jer melek upućuje dovu za njega govoreći: "I tebi isto", tj. Allah dao i tebi isto ono što tražiš za svoga brata.²⁰⁴

Imam Ibn Hibban u svome *Sahihu* ovako je naslovio jedno

201 U odsustvu onoga za koga se uči dova, u štospada i to kada mu ovaj uči dovu u sebi ili izgovarajući je jezikom ako on ne čuje dovu koju mu se uči. Pogledati: *Avnul-mabud*, 4/275, 276.

202 *Sahihu Muslim*, 4/2094, knjiga *Zikr dova, tevba (pokajanje) i Istigfar (traženje oprosta)*, poglavje *Vrijednost učenja dneve za muslimana u njegovom odsustvu*, broj hadisa: 88 i 2733.

203 *Avnul-mabud*, 4/276.

204 Pogledati isti izvor, 4/276.



poglavlje Lijepo je da čovjek često uči dovu za brata u odsustvu, nadajući se da obojica dobiju ono za šta moli.²⁰⁵

Imam Nevevi ovako je objašnjavao ovaj hadis: "Ovo je pokazatelj vrijednosti čovjekove dove za svoga brata u odsustvu. Ovu bi vrijednost dobio i kada bi činio dovu za cijelu grupu muslimana, pa čak i ako bi činio dovu za sve muslimane općenito."²⁰⁶

Ima onih koji su zaista ustrajni na tome da zasluže dovu meleka učeći dove za svoju odsutnu braću, i hvala Allahu na tome. El-Kadi Ijad kaže: "Neki dobri prethodnici imali su običaj kada bi htjeli učiti dovu za sebe i nešto zamoliti od Allaha, uputili bi dovu za svoga brata muslimana, da mu Allah podari upravo to, jer bi ta dova bila primljena, te bi tako obojica dobili isto."²⁰⁷

Hafiz Ez-Zehebi navodi od Ummud-Derdaa, radijallahu anha, da je Ebud-Derda, radijallahu anhu, imao tri stotine i šezdeset iskrenih prijatelja čije je prijateljstvo bilo radi Allaha, i za koje je upućivao dovu Allahu u svojim namazima. Ona ga je pitala o tome, pa joj je odgovorio: "To činim zato da meleki mole to isto za mene!"²⁰⁸

Allah, tebareke ve teala, pohvalio je vjernike koji čine dovu za svoju odsutni braću vjernike koji su bili prije njih, pa je rekao:

(وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلَا حُوَانِتَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِإِيمَانٍ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غُلَامٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ)

Oni koji poslige njih dolaze – govore: "Gospodaru naš, oprosti nama o braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!"²⁰⁹

205 *El-Ihsanu fi takribi sahibi Ibn Hibban*, knjiga *Dovje*, 3/268.

206 *Šerhun-Nevevi*, 17/49


207 *Šerhun-Nevevi*, 17/49, i *Šerhun-Tuđibî*, 5/1707.

208 Pogledati: *Sijeru calamin-nubula*, 2/351.

209 *El-Hašt*, 10

Šejh Muhammed ibn Allan es-Siddiki, komentirajući ovaj ajet, veli: "Stvoritelj ih je pohvalio zbog njihove dove koju čine za odsutne vjernike koji su ih pretekli imanski i vremenski."²¹⁰

²¹⁰ *Delihu-falihine li turuki rijadis-salihin*, 4/307.



MELEKI DOVE ZA ONOGA KOJI UDJELJUJE



11. MELEKI DOVE ZA ONOGA KOJI UDJELJUJE

Dokaz za to jesu sljedeća predanja:

a) El-Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Nema nijednog dana u kojem ljudi osvanu, a da u njemu ne siđu dva meleka od kojih jedan moli: 'Allahu nadoknadi onome koji udjeljuje!', a drugi moli: 'Allahu, unazadi imetak onoga koji ne udjeljuje!'"²¹¹

Alija el-Kari objasnio je navedeni hadis i rekao da on nosi značenje obilne nadoknade, tj. nadoknadu u pozitivnom, a i ne negativnom smislu, i odnosi se na nadoknadu na ovom svijetu i zamjenu za to na ahiretu.

Allah kaže²¹²:

(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)

što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrblijuje.²¹³

Pojašnjavajući koristi iz ovoga hadisa, El-Ajni kaže: "Hadis sadrži dovu meleka, a poznato je da je ona uvijek primljena. Naime, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: '...i onaj ko izgovori amin u isto vrijeme kada to izgovore meleki, bit će oprošteni prethodni grijesi.'

²¹⁴

Udjeljivanje spomenuto u ovom hadisu odnosi se, kako kažu učenjaci, samo na ono koje je u dobru i pokornosti Allahu, dž.š., za razvoj morala i etike, za uzdržavanje porodice, ugošćavanje gostiju, sadaka i sl. Ako bude udjeljivano u ovakve svrhe, čovjek

²¹¹ *Sahihul-Itihart*, 3/304, knjiga Zekat, poglavje *Allah, dž.š., kaže: Onome koji udjeljuje i ono najčešće smatra istinom*, broj hadisa: 1442, i *Sahihul Muslim*, 2/700, knjiga Zekat, poglavje *O onome koji udjeljuje i onome koji škrtari*, broj hadisa: 57 i 1010

²¹² Sebe, dio 39 mjetra.

²¹³ *Merkamul-mecfatih*, 4/366.

²¹⁴ *Umdetul-kari*, 8/307

Za koga meleki mole, a koga proklinju

ne zaslužuje prijekor niti se može nazvati rasipnikom.²¹⁵

b) Ahmed, Ibn Hibban i El-Hakim, bilježe od Ebud-Derdaa, radijallahu anhu, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Nikada Sunce nije izašlo, a da s njegove obje strane nisu poslana dva meleka koji pozivaju. a taj njihov poziv čuje sve živo na Zemlji, osim ljudi i džina: 'O ljudi, pohrlite svome Gospodaru! Uistinu je bolje imati malo blagoslovljena imetka nego mnogo ako će čovjeka odvratiti od Allaha.' I nikada Sunce nije zašlo, a da s njegove obje strane nisu poslana dva meleka koji pozivaju, a i taj njihov poziv čuje sve živo na Zemlji, osim ljudi i džina: 'Allahu nadoknadi onome koji udjeljuje!', a drugi melek govori: 'Allahu, unazadi imetak onog koji škrtari!'"²¹⁶

c) Imam Ahmed i imam Ibn Hibban bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Uistinu na jednim džennetskim vratima stoji melek koji govori: 'Onaj koji bude posudio danas, nagradu će dobiti sutra!' A drugi melek, na drugim vratima govori: 'Allahu nadoknadi onome koji udjeljuje, a unazadi imetak onog koji škrtari!'"²¹⁷ Imam je Ibn Hibban na osnovu ovog hadisa naslovio poglavljje *Melek uči dovu da onome koji udjeljuje bude nadoknađeno, a da propadne onaj koji škrtari.*²¹⁸


215 Pogledati: Šerhun-Nevevi, 7/95.

216 *El-Musned*, 5/197. *El-Ihsanu fi takribi sahihi Ibn Hibban*, 8/121-122, knjiga Zekat, poglavljje *Dobrovoljna sadaka i o predanjima koja ukazuju na to da je čovjek dužan očekivati nadoknadu za sve što bude udjelio za sebe, i da neće uspjeti ako bude škrtario*, broj hadisa: 3329. *El-Mustedrek u alec-sahihajn*, 2/445, knjiga *Tefestr*. Imam El-Hakim rekao je: "Ovaj hadis ima vjerodostojan sened, ali ga El-Buhari i Muslim nisu zabilježili." Ez-Zehebi se složio s njim. Pogledati: *El-Tehris*, 2/445. Hatiz. El-Hejseni kaže: "Bilježi ga Ahmed, a svi prenosioći u senedu odgovaraju kriterijima vjerodostojnosti." Vidjeti: *Medžmenz-zavaid*, 3/122. Šejh El-Albani ocijenio ga je vjerodostojnim. Pogledati: *Silsilat-al-hadis-sahih*, broj hadisa: 44, i *Sahihut-tarighi vterih*, 1/456.

217 *El-Musned*, 2/305-306. *El-Ihsanu fi takribi sahihi Ibn Hibban*, 8/124, knjiga Zekat, poglavljje *Dobrovoljna sadaka*, broj hadisa: 3333, i ovo je njegova verzija. U vezi sa senedom hadisa koji je zabilježio imam Ahmed Šejh Ahmed Šakir kaže: "Sened mu je vjerodostojan." Vidjeti: *El-Musned*, 15/196. A Šuaib el-Amaut u vezi sa senedom hadisa (koji je zabilježio Ibn Hibban) kaže: "Sened mu je vjerodostojan po kriterijima imama Muslima." Vidjeti: *El-Ihsan*, 8/124.

218 *El-Ihsanu fi takribi sahihi Ibn Hibban*, 8/124.





MELEKI MOLE ZA ONE LJUDE
KOJI SEHURE



12. MELEKI MOLE ZA ONE LJUDE KOJI SEHURE

Dokaz za to jesu sljedeća predanja:

a) imami Ibn Hibban i Et-Taberani bilježe od Ibn Omara, radijallahu anhuma, da je rekao: "Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: *'Uistinu Allah i Njegovi meleki donose salavat na one ljude koji sehere.*"²¹⁹

Imam je Ibn Hibban na osnovu ovog hadisa naslovio poglavljje *Predanja o tome da će Allah oprostiti onima koji sehere, i da meleki mole Allaha da im oprosti.*²²⁰

b) imam Ahmed bilježi od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: *Jedenje hrane na sehuru u sebi sadrži bereket (blagoslov), i nipošto sehur ne izostavljajte, pa makar to bilo da popijete samo gutljaj vode. Uistinu Allah i Njegovi meleki donose salavat na one koji sehere.*"²²¹

Ovaj je hadis jasan pokazatelj koliko je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo stalo do toga da mu ummet bude te sreće da zaradi Allahov oprost i dovu meleka da im bude oprošteno, time što će ustati i makar nešto pojesti ili popiti na sehuru.²²²

Komentirajući ovaj hadis, šejh Ahmed Abdurrahman el-Benna kaže: "Allahov salavat na njih jeste zapravo Njegova milost prema njima, a salavat meleka na njih jeste njihova dova

²¹⁹ *E-l-Ihsan fi takribi sahihi Ibn Hibban*, 8/246, knjiga *Pust*, poglavlje *Schur*, broj hadisa: 3467. Hafiz El-Munziri rekao je: "Et-Taberani ga bilježi u *E-l-Evastu*, a Ibn Hibban u svome *Sahihu*." Vidjeti: *E-l-Terghibu vct-tcrhib*, 2/137. Šejh El-Albani ocijenio ga je vjerodostojnim, u djelu *Sahihut-tergibi vct-terhib*, 1/519. Šejh Šuaib el-Arnaut kaže: "Hadis je vjerodostojan", *E-l-Ihsan*, 8/246.

²²⁰ *E-l-Ihsan fi takribi sahihi Ibn Hibban*, 8/245.

²²¹ *E-l-Munzir*, 1/12. Hafiz El-Munziri rekao je: "Zabilježio ga je Ahmed, a njegov je sened jak." Vidjeti: *E-l-Terghibu vct-tcrhib*,

2/139

²²² Pogledati: *Ruhul-eman*, 10/16.

i molba da im bude oprošteno. Pa ko ne sehuri, uskratio je sebi to dobro.”²²³

Ako se Allahov salavat i salavat meleka zaslužuje time što se nešto pojede ili popije na sehuru, kolika se tek nagrada zaslužuje ako isposti isključivo u ime Allaha?! Niko živ na ovom svijetu nije u stanju to pojmiti niti razumom dokučiti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je istinu kada nas je obavijestio: “*Allah je rekao: ‘Svako čovjekovo djelo njemu i pripada, osim posta; post je, uistinu, Moj, Ja ču za njega nagraditi.*”²²⁴

Postoji još nekoliko hadisa u kojima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svoj ummet podstiče na sehur. U daljem tekstu navest ćemo samo neke.

1) Imam Muslim bilježi od Amra ibn El-Asa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Stvar koja naš post čini suštinski različitim od posta sljedbenika Knjige jeste sehur.*”²²⁵

2) El-Buhari i Muslim bilježe od Enesa, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘*Sehurite! Uistinu je u sehuru hereket (blagoslov).*”²²⁶

3) Imam En-Nesai bilježi od El-Irbada ibn Sarije, radijallahu anhu, da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je pozivao na sehur u mjesecu ramazanu. Govorio je: ‘*Požurite na blagoslovljeni obrok!*”²²⁷

Naši dobri prethodnici poklanjali su jako mnogo pažnje sehuru. Jedan od pokazatelja koji govore u prilog toj činjenici jeste i predanje koje je zabilježio imam Ed-Darimi od Ebu

²²³ Prethodni izvor, 10/16.

²²⁴ Pogledati: *Sahihul-Buhari*, 4/118, knjiga Post, poglavljje Treba li čovjek kada ga neko vrijeda ili psuje reći: “Ja postim” hadis pod brojem: 1904.

²²⁵ *Sahihul Muslim*, 2/770, 771, knjiga Post, poglavljje Vrijednost sehura i potvrđivanje njegove pohvalnosti, broj hadisa: 46 i 1096.


²²⁶ *Sahihul-Buhari*, 4/139, knjiga Post, poglavljje Vrijednost sehura, a sehur nije obavca, broj hadisa: 1923, *Sahihul Muslim*.

²²⁷ 7/70, knjiga Post, poglavljje Vrijednost sehura i potvrđivanje njegove pohvalnosti, broj hadisa: 45 i 1095.

²²⁸ *Sunehrin-Nesai*, 2/145, knjiga Post, Šejh El-Albani ocijenio ga je vjerodostojnim. Pogledati: *Sahihul sunehrin-Nesai*, 2/465, 466.

Kajsa, štićenika Amra ibn El-Asa, radijallahu anhu, a u njemu stoji: "Amr ibn El-As, radijallahu anhu, zahtijevao je da mu obavezno pripremimo hranu za sehur. Međutim, nije jeo mnogo od onoga što bismo mu pripremili. Kada mu rekosmo: 'Tražiš da ti pripremimo da jedeš, a jedeš izuzetno malo?', on reče: 'Ne tražim da mi pripremite hranu jer mi je stalo do nje, nego zato sam čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: 'Stvar koja naš post čini suštinski različitim od posta sljedbenika Knjige jeste sehur.''"²²⁸

²²⁸ Sunanul-Durru, 1/338-339, knjiga Post, poglavje Vrijednost sehura, broj hadisa: 1704.



MELEKI MOLE ZA POSTAČA U ČIJEM
PRISUSTVU NEKO JEDE



13. MELEKI MOLE ZA POSTAČA U ČIJEM PRISUSTVU NEKO JEDE

Ahmed i Ibn Madža zabilježili su od Ummu Amare, radijallahu anha, da joj je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, došao i, priča jedan od prenosilaca ovoga hadisa,²²⁹ neki njeni rođaci svratiše njenoj kući. Ona ih posluži datulama, pa se oni poslužiše, a jedan među njima se malo odmače od hrane. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita: “Šta je s njim, zašto ne jede?” “Ja postim”, odgovori čovjek. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Nema postača u čijem prisustvu se bude jelo pa se on se sustegne od tog istog jela, a da meleki na njega ne donose salavat sve dok ne ustanu.”²³⁰

U drugom predanju koje bilježe imami Ahmed, Et-Tirmizi, Ibn Huzejma i Ibn Hibban od Ummu Amare bint Ka'b, radijallahu anha, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu meleki donose salavat na postača sve dok u njegovom prisustvu neko jede.”²³¹

Rukovođen ovim hadisom, imam Ibn Huzejma naslovio je poglavlje *Meleki donose salavat na postača sve dok nepostači jedu u njegovom prisustvu.*²³² I Ibn Hibban naslovio je slično poglavlje.²³³

Šejh Ahmed Abdurrahman el-Benna kaže da Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem riječi: ..”meleki na njega donose salavat...” znaće da oni mole Allaha da im oprosti, i to zbog

²²⁹ Vjerovatno se radi o Hubebu ibn Zejdju, unuku Ummu Amare, radijallahu anha.

²³⁰ *El-Musned*, 6/365. *Nisamet Ibn Madža*, 1/320-321, poglavlja *Predavanja o postu*, poglavlje *O postaču u čijem prisustvu neko jede*, broj hadisa: 1732. Šejh Ahmed el-Benna rekao je za ovaj hadis: “Sened mu je dobar.” *El-Fiqhur-rebbani*, 9/217.

²³¹ *El-Musned*, 6/439, i ovo je njegova verzija, *Džamiat-Tirmizi*, 2/67, knjiga *O postu*, poglavlje *Predavanja o vrijednosti postača u čijem prisustvu neko jede*. *Sahihu Ibn Huzejma*, 3/307, knjiga *Post*, broj hadisa: 2138, *El-Ihsanu fi takribi sahihi Ibn Hibban*.

²³² 8/216, 217, knjiga *Post*, poglavlje *Vrijednost posta*, broj hadisa: 2430. Imam Et-Tirmizi veli: “Ovaj je hadis hasen-sahih.” *Vidjeti Džamiat-Tirmizi*, 2/67.


²³³ *Sahihu Ibn Huzejma*, 3/307.

²³⁴ *El-Ihsanu fi takribi sahihi Ibn Hibban*, 8/216.

Za koga meleki mole, a koga proklinju

njegove strpljivosti i sustezanja od hrane, a gladan je i može jesti. To je posebno vrijedno onda kada je hrana koju oni jedu njemu omiljena, kaže šejh Ahmed, pa je tada post još teži i iskušenje veće.²³⁴

²³⁴ *Buhugul-cmani*, 9/217. Također pogledati: *Merkatul-mcfatih*, 4/578, i *Tuhfetul-ahvezi*, 2/67.



MELEKI MOLE ZA ONOGA KOJI
OBILAZI BOLESNIKE



14. MELEKI MOLE ZA ONOGA KOJI OBILAZI BOLESNIKE

Imam Ahmed i Ibn Hibban prenose od Alije, radijallahu anhu, da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Nema nijednog muslimana koji obide svoga brata, a da mu Allah ne pošalje sedamdeset hiljada meleka koji na njega donose salavat (za njega čine dovu), od toga časa u danu pa sve dok ne omrkne, ili od toga časa u noći pa sve dok ne osvane.’”²³⁵

Rukovoden ovim hadisom, imam Ibn Hibban naslovio je poglavlje *Meleki traže oprost za onoga koji obide bolesnika, od jutra do mraka, i od mraka do jutra.*²³⁶

Šejh Ahmed Abdurrahman el-Benna kaže: “Salavat meleka, koji donose na ljude, jeste njihova dova da im Allah podari milost i oprost. A riječi: ‘...od toga časa u danu...’ odnose se na ono vrijeme otkada mu dođe u posjetu danju pa sve dok ne zađe Sunce, ili od toga časa kada mu dođe u posjetu noću pa sve dok ne nastupi zora. Prema tome, poželjno je da onaj koji planira obići bolesnika, to učini odmah ujutro, tj. na početku dana, ili da to odgodi do noći, kako bi meleki što duže donosili salavate i što više molili za njega.”²³⁷

U ovom je predanju pojašnjeno šta se podrazumijeva pod salavatom meleka na onoga koji obilazi bolesnika, kao što se spominje da će on u Džennetu imati rijeku zbog svoga obilaska bolesnika. Imam Ahmed bilježi od Alija, radijallahu anhu, da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve

235 *El-Musnad*, 2/110, dio hadisa pod brojem: 754, a ovo je forma hadisa koju je on zabilježio: *El-Ihsanu fi takribi sahibi*

Ibn Hibban, 7/224, 225, knjiga *Dženaza*, poglavlje *O bolesniku i onome što je vezano za njega*, dio hadisa pod brojem: 2958

Šejh Ahmed Šuābi rekao je: “Sened ovog hadisa vjerodostojan je.” Šejh Šuāib el-Amaūt kaže: “Sened mu je vjerodostajan, po Musliminovim kriterijima.”

236 *El-Ihsanu fi takribi sahibi Ibn Hibban*, 7/224

237 *Budugul-cmam*, 8/16

sellem, kada je rekao: '*Onaj koji obide bolesnika ranim jutrom, prati ga sedamdeset hiljada meleka, i svi se mole za njegov oprost sve dok ne omrkne, a imat ce rijeku u Dzennetu. A onaj koji obide bolesnika pocetkom noći, njega takoder prati sedamdeset hiljada meleka, i svi se mole za njegov oprost sve dok ne osvane, a i on ce imati rijeku u Dzennetu.*'²³⁸ Lakhkog li djela, a divne li nagrade! Postoji još hadisa koji ukazuju na vrijednost posjete i obilaska bolesnika.

1) Imam Ahmed bilježi od Džabira ibn Abdullaha, radijallahu an huma, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: '*Onaj koji obide bolesnika bit ce pod okriljem milosti sve dok se ne vrati, a kada sjedne, sav utone u nju.*'"²³⁹

Iz ovoga hadisa možemo izvući dvije pouke: prvo, onaj koji namjerava obići bolesnika potпадa pod milost, i to od momenta kada izade iz kuće s tom namjerom pa sve dok se ne vrati tamo odakle je i izašao. Na to ukuazuje i hadis koji prenosi Amr ibn Hazm, radijallahu anhu, a u kojem stoji: "...i neprestano ce biti u milosti sve dok se ne vrati tamo odakle je i izašao"²⁴⁰; i, drugo, on sav utone u milost onda dok sjedi kod bolesnika.

2) Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: '*Na Sudnjem ce danu Svevišnji Allah reci: 'O čovječe, Ja sam se razbolio, a ti Me nisi obišao!' 'Kako da Te obidem, Gospodaru, kad si Ti Gospodar svjetova? ', upitat ce čovjek. 'Zar nisi čuo da se taj i taj Moj rob razbolio, a ti ga nisi obišao? Zar nisi znao da bi Mene našao kod njega da si ga obišao!', reći će mu Allah.*'"²⁴¹

238 *Fīl-Musred*, 2/206, dio hadisa pod brojem: 975. Šejh Ahmed Šakir kaže da je njegov sened vjerodostojan.

239 *Fīl-Musred*, 3/304. Hafiz El-Hejseni tvrdi: "Bilježe ga Ahmed i El-Bezzar, a pouzdani su svi prenosici od kojih je imam Ahmed prihvatio ovo predanje." Vidjeti: *Medžmucuz-zevaid*, 2/297.

240 Pogledati prethodni izvor, 2/297, knjiga *Dženaza*, poglavljje *Obilazak bolesnika*. Hafiz El-Hejseni kaže: "Et-Taberani ga hilježi u El-Kebiru i u El-Jiwati, a prenosici su pouzdani."

241 *Nahihu Muslimin*, 4/1990, knjiga Dobročinstvo, održavanje rodbinskih veza i odgoj, poglavljje Vrijednost obilaska bolesnika, dio hadisa pod brojem: 43 i 2569.

Imam En-Neveni kaže da riječi: “*Zar nisi znao da bi Mene našao kod njega da si ga obišao!*” znače: našao bi Moju nagradu i Moju počast.²⁴² A Alija el-Kari veli da to znači: našao bi Moje zadovoljstvo kod njega.²⁴³ Dakle, onaj koji obide bolesnika zaslužuje Allahovu nagradu, počast i zadovoljstvo.

Naš plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jako je vodio računa o obilasku bolesnika muslimana, ali i nemuslimanima, kao što su Židovi pa čak i munafici (licemjeri). Vjerovatno će cijenjeni čitalac shvatiti koliku je pažnju Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posvetio tome ako razmisli o poglavljima koja je naslovio imam Ebu Davud u svome *Sunenu*: *Obilazak bolesnih žena; O obilasku bolesnih; O obilasku bolesnog zimmije (štićenika, nemuslimana); Kako ići u obilazak bolesnika; O obilasku bolesnih više puta; Obilazak zbog bolesti upale očiju; Učenje dove kod bolesnika za njegovo ozdravljenje.*


Ovaj je imam naime u svakom poglavlju naveo po neki dokaz koliko je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vodio računa o obilasku bolesnih.²⁴⁴ Dokaz za to jeste i hadis u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obišao bolesnog mladića Židova, a koji bilježi imam El-Buhari od Enesa, radijallahu anhu. Enes je ispričao: “Jedan židovski mladić služio je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa kad se razbolio, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjetio ga je. Sjeo mu je pored glave i rekao: ‘*Prihvati islam!*’ Mladić pogleda u svoga oca, koji bijaše pored njega, a on mu reče: ‘*Poslušaj Ebula-Kasima!*’ I mladić prihvati islam. Kad Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izade iz njihove kuće, reče: ‘*Neka je hvala Allahu, Koji gaje sačuvao od Vatre!*’”²⁴⁵

242 *Šerīfun-Neveni*, 16/226.

243 *Merkābul-muqāfiyah*, 4/10.

244 Pogledati: *Sunetu Ebu Davuda*, knjiga Dženaza, str. 246-253 i 256.

245 *Sahīħul-Buhari*, 3/219, knjiga Dženaza, poglavje: *Kada dijeti prihvati islam pa umru, hoće ti nase klanjati dženazu, i da li se djecu ne poce mudri da prihvati islam*, broj hadisa: 1356.



MELEKI MOLE DA SE OBISTINI
ONO ŠTO SE GOVORI KOD BOLESNIKA
ILI KOD UMRLOGA



15. MELEKI MOLE DA SE OBISTINI ONO ŠTO SE GOVORI KOD BOLESNIKA ILI KOD UMRLOGA

Ahmed, Muslim, Et-Tirmizi i El-Bejheki zabilježili su od Ummu Seleme, radijallahu anha, da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: *‘Kada budete u prisustvu bolesnika ili umrloga, govorite samo lijepo jer meleki mole da bude uslišeno sve ono što vi govorite.*”²⁴⁶


Alija el-Kari kaže da za bolesnika, prema navedenom hadisu, treba moliti: “Bože, izlijeci ga”, a kod umrloga: “Allahu, oprosti mu!”²⁴⁷

Imam En-Nevevi veli: “Hadis nosi poruku da je sunnet kod bolesnika i umrloga govoriti samo lijepo, kao što je dova i molba za njegov oprost, traženje od Allaha da prema njemu bude blag i milostiv i da mu olakša muke i tegobe, i sl. Iz hadisa saznajemo i to da u tim momentima i meleki bivaju prisutni i izgovaraju ‘amin’ na sve što se izgovori.”²⁴⁸

²⁴⁶ *El-Musned*, 6/322. *Sahihu Muslim*, 2/633, knjiga *Dženaza*, poglavje *Šta treba govoriti kod bolesnika ili umrlog*, broj hadisa: 6 i 919, i ovo je njegova verzija. *Džamiyyu-Tirmizi*, 4/46, poglavlja *() dženazi*, poglavje *Šta treba govoriti bolesniku na samri i dova za njega*, broj hadisa 984. *Ex-Sunnu-l-kubra*, 4/107, knjiga *Dženaza*, poglavje *Želja da se suncesništvo izražava onim što je Allah teharkec ve teala*, naredio, dio hadisa pod brojem: 7124.

²⁴⁷ *Merkand-mufatih*, 4/84.

²⁴⁸ *Šerhun-Nevevi*, 6/222.



MELEKI MOLE ZA ONOGA KOJI LJUDE
POUČAVA DOBRU



16. MELEKI MOLE ZA ONOGA KOJI LJUDE POUČAVA DOBRU

Et-Tirmizi je zabilježio preko Ebu Umame el-Bahilija, radijallahu anhu, da je ispričao: "Allahovom su Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuta dva čovjeka, pobožnjak i učenjak. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Vrijednost (prednost) učenjaka²⁴⁹ nad pobožnjakom²⁵⁰ jeste kao moja prednost nad onim čovjekom među vama koji ima najniži stupanj.' Potom je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Uistinu Allah, i Njegovi meleki, i stanovnici nebesa i Zemalja, pa čak i mrav u mravinjaku i riba u vodi donose salavat na onoga koji ljude poučava dobru.'"²⁵¹

Pod izrazom "dobro" podrazumijeva se vjersko znanje i ono što čovjeka spašava na ahiretu. Nije rečeno da se to odnosi na svakoga učitelja, kako bi bilo jasno da dovu zaslužuju samo oni koji ljude poučavaju znanju koje vodi ka dobru i sreći.²⁵² Koliki sevab i kako je samo veličanstvena nagrada!

Mudrost što baš takvu nagradu zaslužuje onaj koji ljude poučava dobru najbolje je pojasnio imam Ibn Kajjim el-Dževzijje. On kaže: "S obzirom na to da takav čovjek ljude poučava dobru koje je razlog njihovog spasa, sreće i čišćenja njihovih duša, Allah je njemu podario nagradu kao djelo koje čini, a to je da mu poklanja Svoga salavata, salavata Svojih mleka, i stanovnika Zemlje, što će rezultirati njegovim spasom, srećom i izbavljenjem. Osim toga, onaj koji ljude poučava

²⁴⁹ Pod izrazom učenjak ovde se podrazumijeva onaj koji poznaje vjerske znanosti, s tim da prakticira i obavezuje ihadete. Vidjeti: *Merkund-mefatih*, 1/472.

²⁵⁰ Pod izrazom pobožnjak ovde se podrazumijeva onaj koji upozna samo nužni i obavezni dio vjerskih propisa, a potom se posveti isključivo ihadetima. Vidjeti: Prethodni izvor, 1/472.

²⁵¹ Džami'ul-Tirmizi, 7/379, 380, knjiga *Znanje, poglavljje Vrijednosti fikha (razumijevanja) nad ihadetom*, broj hadisa: 2825.


Imam Et-Tirmizi rekao je: "Ovaj je hadis hasen-garib-sahih." Vidjeti: Prethodni izvor, 7/380. Šejh El-Alhani ocijenio ga je vjerodstojnim. Pogledati: *Nahîtu 'Sâniyyatu Et-Tirmizi*, 2/343.

²⁵² Pogledati: *Merkund-mefatih*, 1/473.

Za koga meleki mole, a koga proklinju

dobru, on je povod da se prakticiraju i primjenjuju propisi vjere i tako se ona širi među ljudima, poučava ih Allahovim imenima i svojstvima, Allah mu kao nagradu daje od Sebe salavat, salavat Svojih meleka i stanovnika nebesa i Zemlje, što je, bez sumnje, odlikovanje, počast i javna pohvala pred stanovnicima nebesa i Zemlje.”²⁵³

²⁵³ *Miftahu darr-s-sadaqa*, 1/63. Postoje i druge koristi iz ovoga hadisa.



NOSIOCI ARŠA I ONI KOJI SU OKO
NJEGA MOLE ZA ONOGA KOJI
POVJERUJE, POKAJE SE I BUDE
SLIJEDIO ALLAHOV PUT, A MOLE
I ZA NJEGOVE BLIŽNJE



17. NOSIOCI ARŠA I ONI KOJI SU OKO NJEGA MOLE ZA ONOGA KOJI POVJERUJE, POKAJE SE I BUDE SLIJEDIO ALLAHOV PUT, A MOLE I ZA NJEGOVE BLIŽNJE

Allah je rekao:

(الَّذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسْتَخْدِفُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقَهْمَ عَذَابَ الْجَحْيِمِ) (رَبَّنَا وَادْخِلْهُمْ
جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آتَاهُمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرُّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (وَقَهْمُ
السُّيُّونَاتِ وَمَنْ تَقَ السُّيُّونَاتِ يُوَمَّدِي فَقَدْ رَحْمَةً وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ)

Meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: "Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri! Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo, i one koji su bili dobri; Ti si, uisitnu, silan i mudar. I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti!"²⁵⁴

Prilika je na ovom mjestu skrenuti pažnju na određene stvari.

Prvo, meleki koji se spominju u ovim ajetima (nosioци Arša i oni koji su oko njega), a koji mole za vjernike, to su, kako pojašnjava imam El-Kurtubi, najčasniji i najvredniji meleki.²⁵⁵

Šejh Es-Sa'di kaže: "Ovi meleki, koje je Allah ovlastio i omogućio im da nose Njegov veličanstveni Arš (Prijesto), nesumnjivo su najveći, najveličanstveniji i najjači meleki. Prema tome, to što ih je Allah odabrao da nose Njegov Arš, prve

²⁵⁴ Gaftū, 7-9.

²⁵⁵ Pogledati: *Tafsīr-Kurtubi*, 15/294, *El-Muharrarul-vadžiz*, 14/116, i *Tefsīrul-Bejdawi*, 2/335.



ih spomenuo u ajetu i njihova bliskost Njemu, jasno govori da su oni najvrednija vrsta meleka općenito, alejhimus-selam.”

Drugo, oni za koje nosioci Arša i drugi meleki koji su oko njega mole, odlikuju se trima osobinama.

a) Iman; ta se njihova osobina spominje u ajetu:

(وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا) **i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima.** Šejh Es-Sa'di, kaže: “Ovo je jedna u nizu koristi od imana i njegovih mnogobrojnih vrijednosti. Meleki koji vjeruju u Allaha, a koji su potpuno bezgrešni, mole za vjernike. Dakle, vjernik svojim imanom prouzrokuje jednu ovako vrijednu stvar.”²⁵⁶

b) Tevba; ova osobina spomenuta je u ajetu: (فَاغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُوا) **zato oprosti onima koji su se pokajali**, a to znači pokajali se od širka (mnogoboštva) i griješenja.²⁵⁷

c) Slijedeњe Allahovog puta; ova se osobina spominje u istom ajetu: (وَاتَّبُعُوا سَبِيلَكَ) **i koji slijede Tvoj put**, a to je islam.²⁵⁸

Treće, meleki za te sretne ljude traže od svoga Gospodara, azze ve dželle, pet stvari.

1) Mole da im Allah oprosti grijeha:

(وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا) **i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima**, (فَاغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُوا وَاتَّبُعُوا سَبِيلَكَ) **zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put.**

2) Mole da ih spasi i zaštiti od džehennemske vatre:

(وَقِيمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ) **i sačuvaj ih patnje u vatri!**

3) Mole da ih uvede u džennetske bašče:

²⁵⁶ Prethodni izvor, str. 800. *Tafsirul-Itejħlav*, 2/335. i *Tafsirul-Kusini*, 14/225.

²⁵⁷ Pogledati: *Tafsirul-Kurubi*, 15/295. *Tafsirul-Sa'di*, str. 801

²⁵⁸ Pogledati: *Tafsirul-Kurtubi*, 15/295. *Tafsirul-Hegazi*, 4/193. *Zadul-mesir*, 7/209, i *Ictihul-Kadir*, 4/686.

(رَبُّنَا وَأَذْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ أَتَيْ وَعْدَنَّهُمْ) **Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao.**

4) Mole da uvede u džennetske bašće i one koji su bili dobri među njihovim bližnjima: pretke, bračne drugove i potomke:

(وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرَيْثَاهُمْ) **i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo, i one koji su bili dobri.** Značenje je: s njima uvedi u Džennet i ove tri skupine ljudi, a to su oni koji su bili dobri među precima, supružnicima i potomstvom. Jer čovjekovo zadovoljstvo je potpunije i kompletnije kada mu na slavlje i radost bude prisutna cijela familija i rodbina, nego kada je sam.²⁵⁹

5) Moli da ih zaštiti od loših djela i njihovih posljedica:

(وَقِهْمُ السُّيُّنَاتِ وَمَنْ شَوَّقَ السُّيُّنَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحْمَةً) **I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao.** Šejh Es-Sa‘di veli: “To znači: udalji ih od loših djela i njihovih posljedica (kazne koja slijedi za njih), jer loša djela štete onome ko ih čini.”²⁶⁰

Četvrto, kako je samo veličanstvena i vrijedna ova nagrada! I kako je samo sretan i počašćen onaj koji je zaslужi! Jahja ibn Muaz er-Razi rekao je svojim učenicima u vezi s ovim ajetom: “Dobro ga shvatite. Na svijetu ne postoji bolja zaštita od njega. Kada bi samo jedan melek zamolio Allaha da oprosti svim vjernicima, On bi im oprostio. Pa kako je tek onda kada svi meleki i nosioci Arša traže od Allaha, tebareke ve teala, oprost za vjernike!”²⁶¹

259 Pogledati: *Kitabul-kibr*, 27/37

260 *Tefsir-Sa‘di*, str. 801, *Tefsir Ibn Kavir*, 4/76, i *Fethul-Kadir*, 4/687.

261 *Tafsirul-Kurmuhi*, 15/295.

Šejh El-Kasimi kaže: “Činjenica da meleki, pored svojih redovnih obaveza i uloge da Allaha, subhanahu ve teala, slave, hvale, veličaju i u Njega vjeruju – traže oprost za vjernike, dovoljno govori koliko im je mnogo do toga stalo, što je, istovremeno, dokaz da će se to kod Allaha i ostvariti i biti primljeno.”²⁶²

Halef ibn Hišam el-Bezzar el-Kari veli:

“Učio sam Kur'an pred Sulejmom ibn Isaom, pa kada sam stigao do (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آتَهُوا) **i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima**, on zaplaka, a potom reče: ‘O Halefe, kako je samo vjernik počašćen kod Allaha! Dok spava, meleki se mole Allahu da mu oprosti.’”²⁶³

Mutarrif ibn eš-Šihhir rekao je: “Spoznali smo da su od svih Allahovih robova najiskreniji prijatelji jedni drugima meleki, a najnepouzdaniji (najveći prevaranti) jesu šejtani”, zatim je proučio ajet sure Gafir o kojem govorimo.²⁶⁴


El-Kadi Ibn Atijja kaže: “Čuo sam da je neki čovjek rekao jednom dobrom čovjeku: ‘Zamoli se Allahu za mene, i zamoli Ga da mi oprosti grijeha!’ ‘Pokaj se i slijedi Allahov put, pa će se za oprost tvojih grijeha moliti oni koji su bolji od mene’, odgovori mu on, pa prouči ovaj ajet.”²⁶⁵

262 *Tefsirul-Kasimi*, 14/225.

263 *Tefsirul-Kuruh*, 15/295.

264 *El-Muharrirul-wedžiz*, 14/117, *Tefsirul-Hegavi*, 4/93, *Tefsirul-Kurimi*, 15/295, i *Tefsiri Ibn Kesir*, 4/76

265 *El-Muharrirul-wedžiz*, 14/117.



MELEKI MOLE ZA PLEMENITOGA
VJEROVJESNIKA, sallallahu alejhi ve sellem



18. MELEKI MOLE ZA PLEMENITOGA VJEROVJESNIKA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

Najsretnije, najveličanstvenije i najvrednije biće na koje meleki donose salavat jeste naš plemeniti Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Allah, tebareke ve teala, kaže:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَوُّرُ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا عَلَيْهِ وَسْلَامًا تَشْفِيمًا)

Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljate ga i vi i šaljite mu pozdrav!²⁶⁶

Hafiz Ibn Kesir kaže: "Poruka ovoga ajeta jeste da nas Allah, subhanehu ve teala, obavještava o mjestu, ugledu i položaju Svoga roba, i kod Sebe i kod onih najčasnijih i najuglednijih (a to su meleki), te kako ga Allah i svi oni hvale, a meleki na njega donose salavate. Zbog toga, Allah, subhanehu ve teala, naređuje i stanovnicima nižeg svijeta da donose salavat i selam na njega, kako bi se, istovremeno, uskladile pohvale na Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od stanovnika oba svijeta, višega i nižega."²⁶⁷

Na ovom će mjestu navedeni ajet i objasniti.

Prvo, početak ajeta glasi: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ) **Allah i meleki Njegovi...** Ovo je tipična imenska rečenica koja ukazuje na kontinuitet i trajnost salavata na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon koje slijedi: (يَصَوُّرُونَ عَلَى النَّبِيِّ) **blagosilju (donose salavat na) Vjerovjesnika**, što je tipična glagolska rečenica, a koja ukazuje na stalno ponavljanje salavata. Uzoriti učenjak El-Alusi, veli: "Imenska rečenica ukazuje na kontinuitet i trajnost. Kažu da ova rečenica (ajet), svojim početkom ukazuje na trajnost, jer je riječ o imenskoj rečenici, a svojim krajem ukazuje

266. El-Ahzab, 56.

267. *Istifur Ibn Kesir*, 3/557, *Kitabul-Kabir*, 25/227, *Fethul-Kadir*, 4/457, i *Tefsirul-Saadi*, str. 731

na ponavljanje, jer se radi o glagolskoj rečenici. Tako da cijela rečenica ukazuje na kontinuite i trajnost salavata kao i njegovo ponavljanje.”²⁶⁸

Drugo, na početku rečenice (ajeta) stoji riječ (إِنْ) **Zaista**, koja predstavlja potvrdu ili garanciju. El-Alusi, o ovome, kaže: “Ova potvrda, koja stoj na početku rečenice, potvrđuje da se toj vijesti koja slijedi posvećuje velika pažnja.”²⁶⁹ A sav govor našega Gospodara je sušta i apsolutna istina, čak i kada ne stoji nikakva potvrda u tekstu. Pa kako je tek onda kada uslijedi potvrda i garancija!?

Treće, Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, u ajetu spomenut kao vjerovjesnik, a nije spomenut po svom imenu Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. To ukazuje na počast prema njemu i na njegov visok ugled i vrijednost. Zbog toga El-Alusi kaže: “Spomenut je kao vjerovjesnik, a ne imenom, sallallahu alejhi ve sellem, za razliku od onoga što je uobičajeno kada Allah, tebareke ve teala, govori o Svojim Vjerovjesnicima, alejhimus-selam, pokazujući time da ga je odlikovao dodatnom počasti i veličinom. To je potvrdio i time što riječ (الثَّيْ) **Vjerovjesnik**, sadrži određeni član (الْمَلِكَةُ) pokazujući time da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, među svim poslanicima najpoznatiji po tom epitetu.”²⁷⁰

Cetvrtto, meleki su pripisani Allahu, azze ve dželle, kada se spomenuo salavat koji oni donose na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rečeno (وَمَلَكَةُ) i **meleki Njegovi**. Pojašnjavajući mudrosti toga, El-Alusi kaže: “Izraz ‘meleki’ pripisani su Allahu, azze ve dželle, što ima za cilj da pojasni da to obuhvata sve meleke. Ali nije upotrebljen određeni član (الْمَلِكَةُ) nego je upotrijebljena genitivna veza, (وَمَلَكَةُ) i meleki su pripisani Allahu, što samo po sebi govori o njihovoj veličini i časti. Pa s

²⁶⁸ *Kuhul-mcamī*, 22/75.

²⁶⁹ *Pričuhodni izvor*, 22/75.


²⁷⁰ *Pričuhodni izvor*, 22/75, 76.

obzirom na to da tako časna bića donose salavat na njega, to je pokazatelj i njegove veličine i časti. Jer od veličanstvenih dolazi samo ono što je veličanstveno.”²⁷¹

Također je rekao: “Osim toga, ovo pokazuje i njihov veliki broj, i da salavati od jednoga tako ogromnog broja, koji, osim Stvoritelja, niko nije u stanju znati, kontinuirano stiže do njega, sallallahu alejhi ve sellem, svakodnevno i cijelo vrijeme, i stalno se ponavlja. Ovo je uistinu, vrhunska, najveća, najpotpunija i najčistija slava i veličanje.”²⁷²

²⁷¹ *Prihodni izvor*, 22/76.

²⁷² *Prihodni izvor*, 22/76.



DRUGO POGLAVLJE

KOGA MELEKI PROKLINJU



DRUGO POGLAVLJE

KOGA MELEKI PROKLINJU


Uvod

Postoje i nesretnici, oni koje meleki proklinju i protiv kojih čine dovu. Allah, subhanahu ve teala, i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestili su nas i o tome. Među one koji su udaljeni od milosti i kojima je ona uskraćena spadaju sljedeće kategorije ljudi:

1. onaj koji psuje i vrijeđa ashabe, radijallahu anhum;
2. onaj koji u Medini uvede novotariju ili novotaru pruži utočište i zaštitu;
3. onaj koji učini nepravdu stanovnicima Medine ili ih uplaši;
4. onaj koji se pripisuje nekome drugome, a ne svome ocu ili izražava pripadnost nekome drugome, a ne svojim vlasnicima i zaštitnicima;
5. onaj koji poništi zaštitu muslimana;
6. onaj koji škrtari;
7. onaj koji dočeka ramazan, a ne zasluži oprost;
8. onaj koji pored živih roditelja, ili jednoga od njih, ne zasluži Džennet;
9. onaj u čijem se prisustvu spomene Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pa ne donese salavat na njega;

10. onaj koji uperi oružje prema muslimanu;
11. onaj koji spriječi da se izvrši obavezna kazna nad onim ko je zaslužuje;
12. ona žena odbije mužev poziv u postelju;
13. oni koji budu nevjernici i umru u nevjerstvu;
14. oni koji odu u nevjerstvo nakon što su bili vjernici i posvjedočili da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, istina, i nakon što im budu dostavljeni dokazi.

Uz Allahovu pomoć govorit će o svakoj ovoj vrsti posebno kao o posebnoj temi, osim o trima kategorijama, a to su: onaj koji dočeka ramazan, a ne zasluži oprost; onaj koji pored živih roditelja, ili jednoga od njih, ne zasluži Džennet; i, onaj u čijem se prisustvu spomene Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pa ne donese salavat na njega – o njima će govoriti u jednoj, zajedničkoj temi, jer su svi oni spomenuti u jednom hadisu.



MELEKI PROKLINJU ONOGA KOJI PSUJE I VRIJEĐA ASHABE



1. MELEKI PROKLINJU ONOGA KOJI PSUJE I VRIJEĐA ASHABE

Et-Taberani je zabilježio od Ibn Abbasa, radijallahu an huma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Neka je Allahovo prokletstvo i prokletstvo svih meleka i ljudi na onog čovjeka koji vrijeđa moje ashabe!*”²⁷³

El-Menavi veli da je u ovom hadisu prijetnja da takvi ljudi trebaju biti udaljeni iz mjesta u kojima žive dobri ljudi.²⁷⁴

Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, strogo zabranio psovanje ashaba. Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘*Nemojte psovati moje ashabe! Nemojte psovati moje ashabe! Jer, tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, kada bi bilo ko od vas udijelio zlata koliko brdo Uhud, ne bi time dostašao nagradu ni koliko neko od njih zasluži kad udijeli pregršt ili pak pola pregršti.*’”²⁷⁵

Imam Et-Tajjibi kaže: “Ovaj hadis znači: kada bi neko od vas podijelio zlata koliko brdo Uhud, ne bi dostašao nagradu koju dostigne ashab kada udijeli pregršt hrane ili pola, zbog njihove iskrenosti, čistoće nijeta (namjere) i duševne kompletnosti.”²⁷⁶

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije se zadovoljio samo zabranom psovanja svojih ashaba, nego je i uputio dovu protiv onih koji to čine. Imam Et-Taberani bilježi hadis od Aiše,

273 *El-Muđammil-kbir*, 12/110-111, broj hadisa: 12709. Nakon što je spomenuto nekoliko hadisa koji podupiru ovaj hadis še je El-Albani rekao je: “Po meni, ovaj je hadis, ako uzmemu u obzir sva njegova predanja, u najmanju ruku hasen, a Allah najbolje zna.” Vidjeti *Silsilatul-chadisatul-sahihah*, 5/447, broj hadisa: 2340, i *Sahihul-džamiatul-sagir ve zyadetih*, 5/299, broj hadisa: 6161.

274 *Ejydhul-Kadır*, 6/146, 147.

275 *Sahihul Muslim*, knjiga *Vrijednost ashaba*, poglavljje *Zabrana psvanja ashaba*, radijallahu anhum, 4/1967, broj hadis: 222

i 2541. Sličan hadis bilježi i imam El-Buhari u svome Sahihu od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu. Pogledati: *Sahihul-Buhari*, 7/21, knjiga *Vrijednost ashaba*, poglavljje *Riječi Vjerovnjaka*, sallallahu alejhi ve sellem. “Da sam sebi uzeo nekoga za prijatelja”, broj hadisa: 3673.

276 *Šerhul-tajjibi*, 12/3841.

radijallahu anha, u kojem kaže: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: *'Nemojte psovati moje ashabe! Prokleo Allah onoga ko psuje moje ashabe!'*"²⁷⁷

Komentirajući hadis: "*Prokleo Allah onoga ko psuje moje ashabe*", El-Menavi kaže: "To je rekao zbog njihove silne pomoći ovoj vjeri. Zato je psovanje njih jedan od najvećih grijeha, i najvećih poroka. Neki učenjaci smatraju da se onaj čovjek koji psuje Ebu Bekra i Omara, radijallahu anhuma, obavezno ima pogubiti."²⁷⁸

Naši dobri prethodnici (selef) žestoko su progonili one koji su psovali ashabe Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U nastavku teksta slijede neki primjeri njihovih stavova i njihovog odnosa prema takvima.

a) Kajs ibn Er-Rebia prenosi od Vaila ibn el-Behijja da je rekao: "Jednom su se prilikom Ubejdullah ibn Omer i Mikdad, radijallahu anhuma, nešto sporječkali, pa Ubejdullah reče nešto ružno Mikdadu, a Omer, radijallahu anhu, reče: 'Dopustite mi ga da mu jezik odsiječem kako se niko više nakon njega ne bi drznuo uvrijediti bilo kojeg Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba.'"

U drugom predanju stoji: "Omer je, radijallahu anhu, htio odsijeći mu jezik, pa se neki Muhammedovi, sallallahu alejhi ve sellem, ashabi zauzeše za njega. On reče: 'Pustite me da odsiječem jezik svome sinu kako se niko više, nakon njega, ne bi drznuo da uvrijedi nekoga od Muhammedovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba.'"²⁷⁹

²⁷⁷ Preneseno iz djela *Muđarruz-zevvād*, 10/21, knjiga *Vrijednosti Hafiz El-Hejseni* u vezi s ovim hadisom kaže: "Et-Taberani ga bilježi u *El-Evvatu*, a od tih su prenosioca prihvatali El-Buhari i Muslim, izuzev od Alije ibn Sehla, ali i on je pouzdan." Imam Et-Taberani također bilježi i od Ibn Omera, radijellahu anhuma, kao merfu-predanje: "Allah prokleo onoga ko ji psuje moje ashabe."

Pogledati: *Suhīħul-džāmi'iy-sagir ve-zijādatuhu*, 5/23, broj hadisa: 4987. Šejh El-Albani ocijenio gaje kao hasen.

²⁷⁸ *Fajdul-Kadir*, 5/274.

²⁷⁹ Preneseno iz knjige: *El-Sarīrūl-mu'alūl*, str. 585. Šejhul-Islam Ibn Tejinija, rahmetullahi alejhi, kaže: "Prenešo ga Ahmed ibn Hanbel, Ibn Bettā i El-Lalikai."

Nakon što je spomenuo ovaj događaj, šejhul-islam rekao je: "Najvjerovalnije je Omer, radijallahu anhu, odustao od te namjere pošto su se neki ashabi zauzeli za Ubejdullah; čini se da je i Mikdad bio među njima."²⁸⁰

b) Imam Muslim bilježi od Urve da je rekao: "Aiša, radijallahu anha, rekla mi je: 'Sestriću moj, njima je naređeno da mole Allaha da oprosti Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, ashabima, a oni ih psuju!'"²⁸¹

c) Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, rekao je: "Nemojte psovati Muhammedove, sallallahu alejhi ve sellem, ashabe! Zaista je ugled jednoga od njih bolji od svih vaših djela!"²⁸²

d) Imam Ahmed ibn Hanbel rekao je: "Nikome nije dozvoljeno spominjati bilo šta od loših stvari koje su se desile među ashabima, niti da bilo koga od njih napada niti spominje po mahani ili nedostatku. A ako to neko uradi, obavezno ga se mora naučiti pameti i kazniti. I on (vladar) nema pravo to da mu oprosti, nego ga mora kazniti i tražiti od njega da se pokaje. Ako se pokaje, tevba mu se prihvata, a ako i dalje bude ustrajan na tome, ponovo mora biti kažnjen. U tom slučaju, doživotno će ga ostaviti u tamnici, pa ili će umrijeti u njoj, ili će se pokajati i povratiti."²⁸³

On je također rekao: "Kada čuješ nekoga da po lošem spominje ashabe Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sumnjaj u njegovu pripadnost islamu."²⁸⁴

e) Imam En-Nevevi kaže: "Znaj da je psovanje ashaba, radijallahu anhum, strogo zabranjeno, i jedno je od razvratnih i loših djela. To se jednako odnosi na one koji su sudjelovali u smutnji koja se desila, kao i na one koji nisu sudjelovali, tim prije

²⁸⁰ Prethodni izvor, str. 585.

²⁸¹ *Sahih Alislam*, 4/2317, knjiga *Tafsir*, broj hadisa 15 i 3022.

²⁸² Preneseno iz knjige *Ex-Sunnah-meslul*, str. 580. Šejhul-islam je rekao za ovo predanje: "Bilježi ga El-Lalik."

²⁸³ Preneseno iz knjige *Ex-Sunnah-meslul*, str. 568.

²⁸⁴ Preneseno iz prethodnog izvora, str. 568.

Za koga meleki mole, a koga proklinju


jer su to učinili povodeći se za idžtihadom i svi su ta dešavanja tumačili na svoj način.”²⁸⁵

f) Šejhul-islam Ibn Tejmijja, komentirajući hadisc koji govore o tome da je obavezno čuvati se od mržnje prema ashabima, rekao je: “Onaj koji psuje ashabe, prema njima osjeća više od mržnje. Prema tome, neizbjegno je da se radi o munafiku (licemjeru), koji ne vjeruje u Allaha niti u Sudnji dan.”²⁸⁶

Ne učinio nas Allah, dž.š., od onih koji psuju Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, ashabe, radijallahu anhum.

285 *Šerhul-Nevvvi*, 16/93.

286 *Es-Sarimul-mexhil*, str 581.



MELEKI PROKLINJU ONOGA KO U
MEDINI UVEDE NEKU NOVOTARIJU ILI
NOVOTARU PRUŽI UTOČIŠTE I ZAŠTITU



2. MELEKI PROKLINJU ONOGA KO U MEDINI UVEDE NEKU NOVOTARIJU ILI NOVOTARU PRUŽI UTOČIŠTE I ZAŠTITU

Imam Muslim zabilježio je od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Medina je sveto područje, pa ko u njoj uvede novotariju, ili pruži utočište novotaru, neka je na njega Allahovo prokletstvo, i prokletstvo svim meleka i ljudi. Od njega, na Sudnjem danu, neće biti primljeni ni dobrovoljni ni obavezni ibadeti.*”²⁸⁷

Ovdje ćemo objasniti određene stvari.

Prvo, El-Kadi Ijad kaže da Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “*Ko u Medini uvede novotariju...*” znače: ko u njoj počini neki grijeh.²⁸⁸

Ibnul-Esir vcli: “Izraz novotarija (el-hades) jeste nova, pokuđena stvar koja nije uobičajena niti poznata u sunnetu.”²⁸⁹

Alija el-Kari kaže: “Ko u Medini proširi neku pokuđenu stvar ili novotariju, a to je sve ono što je u suprotnosti sa Kur'anom i sunnetom.”²⁹⁰

Dруго, Ibn El-Esirk kaže: “*Izraz muhdis* odnosi se na kriminalca (prijestupnika), i hadis u tom slučaju podrazumijeva onoga koji u Medini učini kriminal ili prijestup. Pa se hadis odnosi na onog ko kriminalcu i prijestupniku pruži utočište, sigurnost i zaštitu od onih s kojima ima spor, ili spriječi da se nad njim sproveđe

²⁸⁷ *Sahih Muslim*, 2/399, knjiga Hadž, poglavje Vrijednost Medine i dova Vjerovnjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za hcerke (blagoslov) u njoj, broj hadisa: 469 i 1371. El-Buhari i Muslim bilježe od vladara pravovjernih Alije ibn Ebu Taliba i Enesa ibn Malika, radijallahu anhum, hadis sličan ovome. Pogledati: *Nahihul-Buhari*, 4/81, knjiga Vrijednost Medine, poglavje Medinski haram, brojevi hadisa: 1867 i 1870, i *Sahih Muslim*, 2/994, knjiga Hadž, poglavje Vrijednost Medine i dova Vjerovnjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za hcerke (blagoslov) u njoj, brojevi hadisa: 1366 i 1370.

²⁸⁸ Preneseno iz djela Šerhur-Nevcevi, 9/140

²⁸⁹ *En-Nihajatu fi garhibil-hadisi vel-cver*, 1/351

²⁹⁰ *Merkatul-mcathih*, 5/608

zaslužena kazna. A riječ *muhdes* ima značenje kriminala, prijestupa ili novotarije. U tom slučaju, hadis podrazumijeva onoga koji je zadovoljan tim prijestupom ili novotarijom i koji strpljivo podnosi i toleriše nešto takvo u Medini. A onaj ko je zadovoljan novotarijom i podrži njenoga počinioca, te mu se ne usprotivi u tome, on mu je time pružio utočište.”²⁹¹ A Alija el-Kari rekao je slično tome.²⁹²

Treće, imam En-Nevevi, kaže: “Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ‘...neka je na njega Allahovo prokletstvo...’ sadrže strašnu prijetnju onome ko to čini.” El-Kadi kaže: “Učenjaci ovim hadisom dokazuju da su spomenute stvari veliki grijeh. Jer proklinjanje ne slijedi osim za neki od velikih grijeha. A to znači da ga Allah proklinje, a i svi meleki i ljudi, isto tako. To dokazuje udaljavanje od Allahove milosti, jer, jezički, prokletstvo znači protjerivanje i udaljavanje.”²⁹³

Alija el-Kari, opet, kaže: “Riječi: ‘...neka je na njega...’ odnose se na obojicu (onoga koji uvede novotariju i onoga koji ga štiti). Riječi: ‘...Allahovo prokletstvo...’ znače: Njegovo protjerivanje i udaljavanje. A Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ‘...i meleka...’ znače da meleki mole da ga Allah udalji od Svoje milosti.”²⁹⁴

Četvrto, u vezi s dijelom hadisa: “*Od njega, na Sudnjem danu, neće biti primljeni ni dobrovoljni ni obavezni ibadeti*”, hafiz Ibn Hadžer kaže: “Učenjaci se razilaze u shvatanju ovih riječi. Ipak, mišljenje većine jeste na tome da riječ *sarf* znači farz (obavezni ibadet), a *adl* znači nafilu (dobrovoljni ibadet).”²⁹⁵

Sve ovo jasno nam govori o težini grijeha onoga koji u Medini napravi neki prijestup, proširi neku novotariju ili

291 *En-Nihajatu fi garibil-hadisi vel-eser*, 1/351.


292 *Merkatul-međatih*, 5/608.

293 *Šerhun-Nevevi*, 9/140, 141.

294 *Merkatul-međatih*, 5/608.

295 *Fethul-Bari*, 4/86 Pogledati: *Šerhun-Nevevi*, 9/141.

pokuđenu stvar, zaštiti grešnika i prijestupnika, pa ga uzme kod sebe, ili pomogne zločinca, zaštiti novotara, ili bude zadovoljan sa nekom novotarijom u Medini, i ne uloži ništa od onoga što je u mogućnosti kako bi je spriječio ili otklonio. Takvoga će Silni Allah protjerati iz Svoje milosti, a Njegovi meleki mole za njegovo protjerivanje iz Allahove milosti, pa mu još neće biti primljeni ni farzovi niti nafile na Sudnjem danu.



MELEKI PROKLINJU OŇOGA
KOJI STANOVNICIMA MEDINE
NANESE NEPRAVDU ILI IH UPLAŠI



3. MELEKI PROKLINJU ONOGA KOJI STANOVNICIMA MEDINE NANESE NEPRAVDU ILI IH UPLAŠI

Navest čemo neka predanja koja govore o tome.

1) Imam Et-Taberani bilježi od Ubade ibn es-Samita, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Allahu moj, onoga ko nanese nepravdu stanovnicima Medine i uplaši ih, Ti njega uplaši!* I neka je na njega Allahovo prokletstvo i prokletstvo svih meleka i ljudi; od njega neće biti primljeni ni farzovi ni nafile.”²⁹⁶

2) Imam Ahmed, En-Nesai i Et-Taberani bilježe od Es-Saiba ibn Hallada, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Ko uplaši stanovnike Medine, Allah će Uzvišeni njega uplašiti.* I neka je na njega Allahovo prokletstvo i prokletstvo svih meleka i ljudi; na Sudnjem danu Allah od njega neće primiti ni farzove ni nafile.”²⁹⁷

3) Imam Ibn Ebu Šejba bilježi od Džabira ibn Abdullahe, radijallahu anhumu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘*Onaj koji uplaši stanovnike Medine, neka je na njega Allahovo prokletstvo i prokletstvo svih meleka i ljudi; Allah od njega neće primiti ni farzove ni nafile.*’”²⁹⁸

4) Imam Ahmed bilježi od Džabira ibn Abdullahe, radijallahu anhumu, da je neki emir koji je imao udjela u smutnji došao u Medinu, a Džabir, radijallahu anhu, već je bio obnevidio, pa mu ljudi predložiše: “Bilo bi dobro da izbjegneš susret s njim!”

296 *Medžmeden-zevciid*, knjiga *Hadž*, poglavje *O onomu koji uplaši stanovnike Medine ili im nauui napakostiti*, 3/306. Hafiz El-Hejseni kaže: “Et-Taberani ga bilježi u El-Evsatu i u El-Kebiru, i svi su prenosioci zastupljeni u vjerodostojnim zbirkama hadisa.”

297 *El-Musned*, 27/94, broj hadisa: 16559. *Ex-Suncul-kubra*, 2/483, knjiga *Hadž*, poglavje *Ko uplaši stanovnike Medine, ili minnunui napakostiti*, broj hadisa: 4265. *El-Mudždemul-kehr*, 7/143, broj hadisa: 6631. Šejh Šuajb el-Amaut veli: “Sened muje vjerodostojan.”

298 *El-Musannef*, 12/180-181, knjiga *Vrijednosti*, poglavje *Šta se spominje o Medini i njenim vrijednostima*, dio hadisa pod brojem: 2473 Šejh Šuajb el-Amaut kaže: “Sened mu je jak.”



On izade hodajući između dvojice sinova, pa malo posrnu na kamenčić, a onda reče: "Teško onome ko uplaši Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!" Sinovi ga upitaše, ili ga upita jedan od njih: "Oče, kako da uplaši Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je on već preselio?" Džabir odgovori: "Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da govori: 'Ko uplaši stanovnike Medine, unio je strah i u moja prsa'", odgovori Džabir, radijallahu anhu.²⁹⁹


5) Imam Muslim bilježi od Sa'da ibn Ebi Vekkasa, radijallahu anhu, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Onaj koji bude naumio napakostiti stanovnicima Medine, Allah će ga rastopiti kao što se so rastopi u vodi'."³⁰⁰

O kako je strašan grijeh uplašiti Allahovog prijatelja, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, plašeći stanovnike Medine!

299 *El-Musned*, 23/121, broj hadisa: 4818. Hafiz El-Hejsemi, 3/306. kaže: "Ovo je predanje zabilježio Ahmed, a svu su njegovi prenosnici zastupljeni u vjerodostojnim zbirkama hadisa." Šejh Šuaib el-Amaut veli: "Ovaj je hadis vjerodostojan"

300 *Sahihu Muslim*, knjiga *Hadž*, poglavljje *Ko bude želio stanovnicima Medine zlo. Allah će ga uništiti*, 2/1008, broj hadisa:

1387 Sa'd, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Niko stanovnicima Medine neće spletkariti (željeti im зло), a da Allah neće učiniti da nestane kao što so nestaje u vodi." Vidjeti: *Sahihl-Buhari*, 4/94, knjiga *Vrijednost Medine*, poglavljje *Grijeh onoga koji spletkari protiv stanovnika Medine*, broj hadisa: 1877 Pogledati: *Fathul-Bari*, 4/94.



MELEKI PROKLINJU ONOGA KOJI SE
PRIPISUJE NEKOME DRUGOME, A NE
SVOME OCU ILI IZRAŽAVA PRIPADNOST
NEKOME DRUGOME, A NE SVOJIM
VLASNICIMA I ZAŠTITNICIMA



4. MELEKI PROKLINJU ONOGA KOJI SE PRIPISUJE NEKOME DRUGOME, A NE SVOME OCU ILI IZRAŽAVA PRIPADNOST NEKOME DRUGOME, A NE SVOJIM VLASNICIMA I ZAŠTITNICIMA

Dokaz za to jeste hadis koji je zabilježio imam Muslim od Alije ibn Ebu Taliba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "...i onaj ko se pripše nekome drugome, a ne svome ocu³⁰¹, ili bude izražavao pripadnost nekome drugome, a ne svojim vlasnicima. Pa neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo svih meleka i ljudi; na Sudnjem danu Allah od njega neće primiti ni farzove ni nafile."³⁰²

Imam En-Nevevi zapisao je: "Ovo je eksplicitan dokaz da je veliki grijeh pripisati se nekome drugome, a ne svome ocu, odnosno da se rob pripisuje nekome drugome mimo svojih vlasnika. To je tako, jer je u tome nezahvalnost na blagodatima, gubljenje nasljedničkih prava, prijateljstava, zaštite i dr. A da ne govorimo o kidanju rodbinskih veza i nepokornosti prema roditeljima."³⁰³

U predanju koje bilježi imam El-Buhari stoji: "...a ko prihvati u vlasništvo nekoga drugoga bez dozvole svojih pravih vlasnika, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo svih meleka i ljudi; na Sudnjem danu od njega neće biti primljeni ni farzovi ni nafile."³⁰⁴

Imam El-Buhari naslovio je poglavljje riječima *Grijeh onoga*

301 Imam Et-Tajjibi kaže: "Dešavalo se da se čovjek pripše nekome drugome, a ne svome ocu i svojoj porodici (rodbini), pa je to zabranjeno." Vidjeti: *Serhut-Tajjibi*, 6/2051, 2052.

302 Pogledati: *Nahîtu Muslim*, 2/998, knjiga *Hadž*, poglavljje *Vrijednost Medine i Poslanika*, sallallahu alejhi ve sellem, dura za hrvatski u Medini, dio hadisa pod brojem: 1370.

303 *Serhun-Nevevi*, 9/144.

304 Pogledati: *Nahîtu El-Buhari*, 12/42, knjiga *Farzovi*, dio hadisa pod brojem: 6755.



*ko se odrekne svoga vlasnika.*³⁰⁵

Komentirajući riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “*Ko pristane biti u vlasništvu nekoga drugoga...*”, Alija el-Kari kaže: “To znači da onaj oslobođeni rob kaže nekome drugome, a ne onome ko ga je oslobođio: ‘Ti si moj gospodar!’”³⁰⁶

Et-Tajjibi kaže: “Čini se da se pod hadisom: ‘*Ko prihvati vlasništvo nekoga drugoga bez dozvole svojih pravih vlasnika...*’ misli na vlasništvo zbog oslobođenja od ropstva, zbog toga što je spomenuto uporedo s kategorijom onih koji se pripisuje nekome drugome mimo svoga oca. Obje te stvari obuhvata prijetnja u jednom drugom predanju, jer oslobođanje od ropstva ima sličan tretman kao i biološko porijeklo. Naime, ako se čovjek pripše nekome drugome mimo onoga kome stvarno pripada, kao da se odrekao onoga kome stvarno pripada, a sebe pripisao nekome drugome. Time zaslužuje posljedice dove, tj. da bude protjeran i udaljen od Allahove milosti. A dio hadisa: ‘...*bez dozvole svogih pravih vlasnika...*’ ukazuje nam na pravo pravih vlasnika koje se se ne smije poreći i obezvrijediti.”³⁰⁷

Svjedoci smo da neki ljudi tvrde kako, navodno, pripadaju nekim plemenima ili narodima, a zapravo im ne pripadaju. A ružno li je to kako postupaju, kad bi samo znali!

Postoji mnogo ajeta i hadisa koji izričito naređuju da se čovjek pripše samo svojim roditeljima (očevima), a strogo zabranjuju da se čovjek pripisuje nekome drugome.

a) Allah, azze ve dželle, kaže:

(وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السُّبِيلَ)
(اذْعُوهُمْ لِآتَاهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)

...niti je posinke vaše sinovima vašim učinio. To su samo

³⁰⁵ Prethodni izvor, 12/41

³⁰⁶ Merkatul-mefatih, 5/609.

³⁰⁷ Šerhul-Tajjibi, 6/2051, Fethul-Bari, 4/86.

vaše riječi, iz usta vaših, a Allah istinu govori i na Pravi put izvodi. Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije.³⁰⁸


b) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “*Nemojte se odricati od svojih očeva! Ko se odrekne od svog oca neka zna da je to nevjerstvo.*”³⁰⁹

c) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “*Onaj ko se svjesno pripisuje nekome drugome, a ne svom ocu, njemu će biti zabranjeno ući u Džennet.*”³¹⁰

³⁰⁸ El-Ahzab, 4, 5.

³⁰⁹ Bilježi ga imam El-Buhari od Ebu Hurejre, radijallahu anhu. Vidjeti: *Sahih El-Buhari*, 12/54, knjiga *Farzovi*, poglavljje *Onaj koji se pripisuju nekome drugome mimo svoga oca*, broj hadisa: 6768.

³¹⁰ I ovaj hadis također bilježi imam El-Buhari od Sa'da, radijallahu anhu. Prethodni izvor, 12/54, broj hadisa: 6766.



MELEKI PROKLINJU ONOGA KOJI
PONIŠTI ZAŠTITU MUSLIMANA



5. MELEKI PROKLINJU ONOGA KOJI PONIŠTI ZAŠTITU MUSLIMANA

El-Buhari i Muslim zabilježili su od Alije, radijallahu anhu, hadis u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Svi muslimani imaju jednako pravo na zaštitu, i razinom najniži među njima njome raspolaže. Onaj ko prevari muslimana i ostavi ga na cjedilu, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo svih meleka i ljudi; na Sudnjem danu od njega neće biti primljeni ni farzovi ni nafile.*”³¹¹

Na ovom će mjestu ukazati na određene stvari.

Prvo, Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “*Svi muslimani imaju jednako pravo na zaštitu...*”, tj. na ugovor i na garanciju, a izraz *jednako* znači da je to pravo nešto jedinstveno i nedjeljivo, i ne razlikuje se zbog razlike u položaju i sl. Nije ga dozvoljeno poništiti kako bi samo jedni ljudi uživali tu zaštitu. Riječi: “...*i razinom najniži među njima njome raspolaže*” znače da svako može dati garanciju i uzeti pod zaštitu nekoga. A riječi: “*Onaj ko prevari muslimana i ostavi ga na cjedilu...*” znače: onaj koji poništiti garanciju o sigurnosti koju je taj isti musliman dao nekom nevjerniku pa ubije tog nevjernika i uzme njegov imetak...³¹²

Hafiz Ibn Hadžer kaže: “Ovaj hadis znači da je jamstvo (garancija o sigurnosti) jednako, svejedno poteklo od jednoga muslimana ili od više njih, od nekoga časnoga ili nekoga niskog porijekla ili položaja. Čak i kada bi rob musliman nekom nevjerniku dao jamstvo o sigurnosti, niko ne bi imao pravo poništiti taj ugovor. U tom pravu potpuno su jednakci čovjek i

³¹¹ Pogledati: *Sahihul-Buhari*, 12/42, knjiga *Farzovi*, poglavljje *Grješni omagi koji se odrekne svojih vlasnika (omni kojima*

pripada), dio hadisa pod brojem: 6755, *Sahihu Muslim*, 2/995-999, knjiga *Hadž*, poglavljje *Vrijednost Medine, i Poslanikova,*

sallallahu alejhi ve sellem, dova za berke te njoj, broj hadisa: 1370. Imam Muslim, 2/999, bilježi ga također i od Ebu Hurceje.

radijallahu anhu. Pogledati: Prethodni izvor, broj hadisa: 1371

³¹² Pogledati: *Merkatul-mefatih*, 5/609.

žena, slobodan čovjek i rob, utoliko prije jer su muslimani jedno tijelo.”³¹³

Drugo, naši dobri prethodnici posvećivali su veliku pažnju riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “*Svi muslimani imaju jednakopravo na zaštitu...*”, kao što su, isto tako, vodili računa o tome da ne poništite garanciju koju je musliman nekome dao, makar se radilo o robu muslimanu. U prilog tome ide i predanje koje je zabilježio imam Abdurrezzak od Fudajla er-Rikašija, koji kaže: “Došli smo nadomak perzijskog sela Šaherta, pa smo ga mjesec dana držali samo u okruženju. I taman kad je došlo vrijeme da ih napadnemo u zoru, udaljismo smo se do mjesta koje smo koristili za odmor i predah. Jedan naš rob malo izostade iza nas, pa oni od njega zatražiše da im garantuje sigurnost. On im napisa garanciju i strijelom im je posla. Zatim smo se vratili, a oni svi izadoše, bez vojne opreme, i položiše oružje. Mi ih upitasmo: ‘Šta to radite?’ ‘Vi ste nam garantovali sigurnost’, odgovoriše oni i pokazaše nam strijelu na kojoj je bio napisan ukaz. ‘To je napisao rob, a rob nema nikakvog utjecaja kad se o tome radi’, rekosmo im. ‘Mi ne možemo znati ko je među vama rob a ko slobodan čovjek. Ljudi su izašli sigurni i uvjereni da im se neće ništa desiti’, pobuniše se oni. ‘Vratite se nazad’, rekosmo im, ali oni su ostali ustrajni: ‘Nećemo se nipošto vratiti.’ Mi tada napisasmo dopis Omeru, radijallahu anhu, i u njemu ga obavijestisemo o tome što nam se desilo, pa nam on odgovori: ‘Rob musliman pripada korpusu muslimana, i garancija koju je on dao ima status garancije koju su dali svi oni!’ I tako nam izmače onaj silni ratni plijen kojem smo se nadali i nadomak kojega smo već bili.”³¹⁴ U predanju koje bilježi imam Seid ibn Mensur stoji: “Pa je Omer napisao: ‘Taj je rob musliman, njegova je garancija i vaša garancija!’”³¹⁵

313 *Fathul-Bari*, 4/86

314 *I'l-Musannif*, 5/222-223, knjiga *Džihud*, poglavljje *Zaštitna robu i žene*, broj predanja 9402.

315 *Sunnah Seid ibn Mensur*, 2/233, poglavljje *Šta je preneseno o garanciji kujući rob*, broj predanja 2608.

U predanju koje bilježi imam Et-Taberi stoji dodatak: "Pa im je Omer poslao dopis sljedećeg sadržaja: 'Allah je veliku pažnju posvetio držanju ugovora i održavanju riječi, i nećete biti od onih koji se drže ugovora sve dok ugovor i ne ispoštujete. A ako ste već pod sumnjom, priznajte im to. Držite se garancije o njihovoj sigurnosti!'"

Tu je i sljedeći dodatak: "...i tako su im priznali pravo na garanciju, povukli se i ostavili ih na miru."³¹⁶


Treće, svjedoci smo da se poslovan čovjek udruži s partnerom i potpiše određen projekt te sklope međusobni ugovor, pa naknadno shvate da taj ugovor i nije baš u njihovom interesu, pa ovaj drugi partner kao razlog prekidanja tog istog ugovora navodi razlog da ratifikacija ugovora izlazi izvan okvira nadležnosti prvoga partnera. Isto tako, desi se da se otac dogovori nešto sa sinovima, a oni, sinovi, smatraju da mogu kad god požele raskinuti ugovor, pravdajući to da oca niko ne pita ni za šta. On je tu, kako kažu, samo radi bereketa. A u situaciji kada otac želi raskinuti ugovor koji je sklopio sin, onda kaže da je to njegov posao i da je imetak sav njegov. Sin je tu samo kao i svaki drugi obični radnik, i on nema nikakve ingerencije da ratificira bilo kakve sporazume.

(يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)

Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a oni i ne znajući, samo sebe varaju.³¹⁷

³¹⁶ *Tarihut-Taberi*, 4/94 Pogledati takoder: *Medžmuul-vesatikis-stijasijich lil-ahdin-nebevi vel-hilafetir-rašide*, str. 411.

³¹⁷ El-Bekaa, 9.



MELEKI MOLE ZA PROPAST
ONOGA KOJI ŠKRTARI



6. MELEKI MOLE ZA PROPAST ONOGA KOJI ŠKRTARI

Postoji nekoliko hadisa koji govore o tome.

a) El-Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: '*Nema nijednog dana u kojem ljudi osvanu, a da u njemu ne siđu dva meleka od kojih jedan moli: 'Allahu nadoknadi onome koji udjeljuje!', a drugi moli: 'Allahu, unazadi imetak onoga koji ne udjeljuje!'*'"

Alija el-Kari kaže da izraz *mumsik*, spomenut u hadisu, obuhvata sve one koji su škrti kada se radi o činjenju dobročinstva drugim ljudima.³¹⁸

Hafiz Ibn Hadžer kaže: "Po svoj prilici, hadis znači da meleki dove za propast samoga imetka, a može biti i za propast vlasnika toga imetka. U suštini, to znači da će mu biti uskraćena dobra djela i da će se on zabavljati beskorisnim stvarima."³¹⁹

b) Ahmed, Ibn Hibban i El-Hakim, bilježe od Ebud-Derdaa, radijallahu anhu, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: '*Nikada Sunce nije izašlo, a da s njegove obje strane nisu poslana dva meleka koji pozivaju, a taj njihov poziv čuje sve živo na Zemlji, osim ljudi i džina: 'O ljudi, poхrlite svome Gospodaru! Uistinu je bolje imati malo blagoslovljena imetka nego mnogo ako će čovjeka odvratiti od Allaha. I nikada Sunce nije zašlo, a da s njegove obje strane nisu poslana dva meleka koji pozivaju, a i taj njihov poziv čuje sve živo na Zemlji, osim ljudi i džina: 'Allahu nadoknadi onome koji udjeljuje!', a drugi melek govori: 'Allahu, unazadi imetak onog koji škrtari!*''"³²⁰

³¹⁸ Merkandī-mu'ānih, 4/366.


³¹⁹ Fethul-Rauz, 3/305.

³²⁰ I-J-Musned, 5/197. I-J-Ihsam je takribi sahīh Ibn Hibban, 8/121-122, knjiga Žekat, poglavje Dobrovoljna sadaka i o

c) Imam Ahmed i imam Ibn Hibban bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Uistinu na jednim džennetskim vratima stoji melek koji govorí: ‘Onaj koji bude posudio danas, nagradu će dobiti sutra! ’ A drugi melek, na drugim vratima govorí: ‘Allahu nadoknadi onome koji udjeljuje, a unazadi imetak onog koji škrtari!*”³²¹

predanima koja ukazuju na to da je čovjek dužan očekivati nadoknadu za sve što bude udjelio za sebe, i da neće uspijeti ako huk skrario, broj hadisa 3329, *El-Mustedrku al-va-sahihaju*, 2/445, knjiga *Tefsir*. Imam El-Hakim rekao je: “Ovaj hadis ima vjerodostojan sened, ali ga El-Buhari i Muslim nisu zabilježili.” Ez-Zehebi se složio s njim. Pogledati *Et-Tehfir*, 2/445. Hatiz El-Hejseni kaže: “Bilježi ga Ahmed, a svi prenosoci u senedu odgovaraju kriterijima vjerodostojnosti.” Vidjeti: *Medžmenz-zevnid*, 3/122. Šejh El-Albani ocijenio ga je vjerodostojnim. Pogledati: *Silsilat-al-chadisat-sahihata*, broj hadisa: 44, i *Nahiyat-terabihi vek-terih*, 1/456.

321 *El-Musned*, 2/305-306. *El-Ihsanu fi takribi sahihi Ibn Hibban*, 8/124, knjiga *Zekat*, poglavje *Džihrovilna sadaka*, broj hadisa: 3333, i ovo je njegova verzija. U vezu sa senedom hadisa koji je zabilježio imam Ahmed Šejh Ahmed Šakir kaže: “Sened mu je vjerodostojan.” Vidjeti: *El-Musned*, 15/196. A Šuajb el-Arnaut u vezi sa senedom hadisa (koji je zabilježio Ibn Hibban) kaže: “Sened mu je vjerodostojan po kriterijima imama Musulma.” Vidjeti: *El-Ihsan*, 8/124.



DŽIBRIL, alejhisselam, MOLI PROTIV
TRI KATEGORIJE LJUDI



7. DŽIBRIL, alejhisselam, MOLI PROTIV TRI KATEGORIJE LJUDI

Postoje tri kategorije ljudi protiv kojih je molio Džibril, alejhis-selam, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zamolio je da se ta dova obistini. Naime, radi se o sljedećim kategorijama: onaj koji dočeka ramazan, a ne zasluži oprost; onaj koji pored živih roditelja, ili jednoga od njih, ne zasluži Džennet; i, onaj u čijem se prisustvu spomene Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pa ne donese salavat na njega.

Prilikom je spomenuti neke hadise koji govore o tome.

a) Imam Ibn Hibban bilježi od Malika ibn el-Huvejrisa, radijallahu anhu, koji kaže: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio se uspeti na minber, pa kada je stao na prvu stepenicu, izgovorio je: 'Amin!', zatim je stao na drugu stepenicu i, opet, izgovorio: 'Amin!', a onda je i na trećoj stepenici izgovorio: 'Amin!' Nakon toga rekao je: 'Džibril mi je došao i rekao: 'Muhammede, neka Allah udalji onoga koji dočeka ramazan, a ne zasluži oprost', pa sam rekao: 'Amin!' Potom mi je rekao: 'I neka Allah udalji onoga koji pored živih roditelja, ili pak jednoga od njih ne zasluži Džennet', pa sam rekao: 'Amin!' I rekao je: 'Neka Allah udalji i onog čovjeka u čijem prisustvu budeš spomenut, pa ne donese slavat na tebe', pa sam opet rekao: 'Amin!'"³²²

b) Imam Et-Taberani bilježi od Ka'ba koji prenosi od Udžre, radijallahu anhu, da se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom popeo na minber, pa je, kada se popeo

³²² *Ijl-Ihsamu fi takribi sahihi Ibn Hibban*, 2/140, knjiga *Dobročinstvo*, poglavljje *Pravo roditelja*, broj hadisa: 409. Hafiz El-Hejseni, 10/166, kaže: "Ovaj je hadis zabilježio Et-Taberani, a u njegovom senetu postoji prenosioč po imenu Imran ibn Ebān, za koga Ibn Hibban kaže da je pouzdan, ali je nekoliko muhadisa kazalo da je slab, ostali su prenosioći pouzdani. Ibn Hibban je ovaj hadis uvrstio u svoj Sahih s ovim senetom." Šejh Šuaib el-Arnaut veli: "Hadis je sahihi na osnovu drugih predanja, a njegov je sened slab."

na prvu stepenicu, rekao: 'Amin!' A onda se popeo i na drugu i rekao: 'Amin!', pa je i na trećoj stepenici rekao: 'Amin!' Kada je sišao sa minbera i završio hutbu, mi rekosmo: 'Allahov Poslaniče, danas si nešto šaputao!' 'Jeste li čuli?'. upita nas. 'Da', rekosmo. On reče: 'Kada sam stao na prvu stepenicu, dođe mi Džibril i reče: 'Neka Allah udalji onoga koji pored živih roditelja, ili pak jednoga od njih ne zasluzi Džennet', pa sam rekao: 'Amin!' I rekao je: 'Neka Allah udalji onog čovjeka u čijem prisustvu budeš spomenut, pa ne donese slavat na tebe', pa sam opet rekao: 'Amin!' I naposlijetu je rekao: 'Neka Allah udalji onoga koji dočeka ramazan, a ne zasluzi oprost', pa sam rekao: 'Amin!''"³²³

Imam Et-Tajjibi, komentirajući jedan drugi hadis³²⁴, pojasnio je razlog zbog kojega je Džibril, alejhissalam, proučio ovu dovu protiv ove tri vrste ljudi, pa je rekao: "Salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste izraz njegova veličanja i poštovanja. Prema tome, onaj koji veliča Allahovog Poslanika i miljenika, sallallahu alejhi ve sellem, i njega Allah veliča, i podiže mu ugled i vrijednost na oba svijeta. Isto tako, onaj koji ga ne veliča, Allah njega ponizi.

Također, i ramazan je veličanstven Allahov mjesec

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبُشِّرَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ)

U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla,³²⁵ pa ko dobije priliku da ga veliča time što će ga ispostiti i provesti u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi od

³²³ Medžmeuz-zavadi, 10/166, knjiga Dove, poglavje O onome pred kime se spomene Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa on ne donese salavat na njega. Hafiz El-Hejseni kaže: "Bilježi ga Et-Taberani, a svi su njegovi prenosioci pouzdani."

³²⁴ To je hadis koji bilježi imam Et-Tirmizi od Ebu Ilurejre, radijellahu anhu, a u njemu stoji: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Ponužen bio onaj čovjek u čijem prisustvu bude spominuto moje ime, a on ne donese salavat na mene. Ponužen bio je onaj čovjek koji dočeri ramazan, a ne bude mu oprošteno. I ponužen bio onaj čovjek kod kojegu njegovi roditelji dočekaju

smrtonost pa zbor njih ne ide u Džennet.' Džamiat-Tirmizi, 10/372, broj hadisa 3777. Imam Et-Tirmizi kaže: "Hadis s ovim

sedmom je hasen-garib." Šejh El-Albani kaže: "Hadis je hasen-sahih." Miškatul-mesabih, 1/292, tj. opaske Šejha El-Albanija

³²⁵ El-Bekara, 185.

Allaha, Allah će njega veličati. A onaj koji ga ne bude veličao, Allah, subhanehu ve teala, učini ga prezrenim.


Poštivanje roditelja proističe iz veličanja Allaha, tebareke ve teala. Zbog toga je Allah, dž.š., dobročinstvo i lijep odnos prema njima spomenuo sa tevhidom i ibadetom, koji je jedino Njemu dozvoljeno posvetiti:

(وَقُصْيَ رِبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِنَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا)

Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite.³²⁶ Pa sretan je onaj koji dobije priliku i bude mu omogućeno da ispolji dobročinstvo prema njima, a posebno u situaciji kada su stari i nemoćni i nema, osim njega, nikoga da se brine o njima. Ako jednu takvu priliku čovjek ne uspije iskoristiti, onda zaista zaslžuje da bude ponižen, prezren i odbačen.”³²⁷

³²⁶ El-Isra, 23

³²⁷ Pogledati: Šerhut-Tajribi, 3/1044.



MELEKI PROKLINJU ONOGA KOJI
UPERI ORUŽJE PREMA MUSLIMANU



8. MELEKI PROKLINJU ONOGA KOJI UPERI ORUŽJE PREMA MUSLIMANU

Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Ko uperi kakav željezni predmet prema svome bratu, meleki ga proklinju, makar mu ovaj bio brat po ocu i majci.*”³²⁸

Imam En-Nevevi veli: “Ovaj hadis dokazuje i potvrđuje svetost muslimana, i strogo zabranjuje da ga se plaši, prepada i da ga se izlaže bilo čemu što je neprijatno... A Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ‘...makar mu ovaj bio brat po ocu i majci...’ jesu jasan pokazatelj da je to zabranjeno djelo ma o kome se radilo, bilo da se radi o nekome zbog koga bi se moglo protumačiti kao da se radilo o ozbiljnoj namjeri, bilo da se radi o nekome zbog koga se to ne bi moglo reći. I svejedno je da li to biva u šali ili zbilji. Činjenica da meleki proklinju takvoga čovjeka dovoljno govori da je to strogo zabranjeno djelo.”³²⁹

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je razlog zašto je zabranjeno periti oružje prema muslimanu. To vidimo u hadisu koji imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘*Neka niko od vas svoje oružje ne okreće prema svome bratu jer niko od vas ne zna, može ga šejtan navesti i pokrenuti njegovu ruku, pada, zhog toga, ode u Džehennem!*’”³³⁰

Imam En-Nevevi u djelu *Rijadus-salihin* naslovio je poglavlje *O zabrani pokazivanja oružjem ili nečim sličnim prema muslimanu, bilo u zbilji ili šali, i o zabrani dodavanja i*

³²⁸ *Sahītu Muslim*, 4/2020, knjiga *Dobromištro, održavanje rodbinskih veza i odgoj*, poglavlje *Zabranjivanje okrećanje oružja prema muslimanu*, broj hadisa 2616

³²⁹ Pogledati Šerhun-Nevevi, 16/170

³³⁰ *Sahītu Muslim*, 4/2020, knjiga *Dobromištro, održavanje rodbinskih veza i odgoj*, poglavlje *Zabranjeno je okrećanje oružja prema muslimanu*, broj hadisa 2617

preuzimanja isukane sablje.³³¹


Ovom bih prilikom napomenuo dvije važne stvari.

Prvo, ova Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, zabrana ima za cilj spriječiti okolnosti koje najčešće mogu dovesti do neželjenih posljedica pa i do ubistva; islam zabranjuje sve one stvari koje vode i olakšavaju put u zabranjeno.³³²

Drugo, ako je nišanjenje oružjem prema muslimanu, makar to bilo i u šali, nešto što iziskuje proklinjanje mleka, kakva je tek onda kazna za onoga koji muslimana zlostavlja, udara, rani ili ubije?!

³³¹ *Rijadus-salihin*, str. 663.

³³² Ko želi podrobnije istražiti ovo pitanje neka konsultira djela: *Et-İcdabirul-vakîje mincl-katli fil-islamî*, autora dr. Osmana Devkelja (magisterski rad, nije štampan), *Et-İcdabirul-vakîje mincl-mihaddiran fil-islamî*, autora dr. Fejsala ibn Dzafera Dulta (doktorska disertacija, nije štampana), *Et-İcdabirul-vakîje mincz-zima fil-fikhîl-islamî*, istoga autora. *Et-İcdabirul-vakîje mincr-rha fil-islamî*, istoga autora.



MELEKI PROKLINJU ONOGA
KOJI SPRIJEĆI DA SE IZVRŠI OBAVEZNA
KAZNA NAD ONIM KO JE ZASLUŽUJE



9. MELEKI PROKLINJU ONOGA KOJI SPRIJEĆI DA SE IZVRŠI OBAVEZNA KAZNA NAD ONIM KO JE ZASLUŽUJE

Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madža zabilježili su od Ibn Abbasa, radijallahu anhum, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao sljedeće: “*Krvarina za onog ko bude ubijen pod nejasnim okolnostima, manjim kamenčićem, bićem ili tanjim štapom iznosi koliko i krvarina za nehotimično ubistvo. A propis je da se izvrši smrtna kazna nad onim koji nekoga ubije hotimično. Međutim, onaj ko spriječi izvršenje kazne, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo svih meleka i ljudi. Allah neće od njega primiti ni farzove ni nafile.*”³³³

Allah, subhanchu ve teala, propisao je kisas (odmazdu) za ubistva kao milost prema ovome ummetu i kao dobročinstvo prema nama, jer je upravo u tome život za nas. Allah, azze ve dželle, kaže:

(وَلَكُمْ فِي الْفِضَالِ حَيَاةٌ يَا أَوْلَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَقَّنُ)

U odmazdi vam je – opstanak, o razumom obdareni, da biste se ubijanja okanili!³³⁴

El-Kadi Ebus-Suud u svome tefsiru kaže: “Nenadmašiv stil objašnjenja spomenutoga propisa, što zapravo fascinira, s obzirom da je propisao jednu stvar da bi njome postigao suprotnu njoj (propisao ubistvo kao odmazdu da bi njome spriječio ubistva nedužnih). Osim toga, Allah, subhanehu ve teala, riječ (الْفِضَالِ)

333 Sunen Ebi Davud, 12/182, knjiga Izkup za ubistva (krvarine), poglavje O onome ko bude ubijen pod nejasnim okolnostima, kad se ne zna ko ga je ubio, broj hadisa 4528. Sunenun-Nesai, 8/40, knjiga Zakletve, poglavje O onome ko bude ubijen manjim kamenom ili bićem, iovo je njegova verzija. Sunen Ibn Madža, 2/102, poglavlje O onome ko se spriječi između porodice ubijenoga i ubice nad kojim je obavezno sprovođenje kazne, odnosno davanje krvarine, broj hadisa 2667. Hafiz Ibn Hadžer kaže: “Bilježe ga Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madža, sjakim senedom.” Vidjeti: Bulugul-meram, str. 248. Ašejh El-Albani ocijenio ga je vjerodostojnim. Pogledati: Sahihu Suneni Ebi Davud, 3/867, Sahihu Sunçnun-Nesai, 3/992, i Sahihul-džamiis-sagiri ve zjadetuhi.

5/336

334 El-Bekara, 179.

odmazda upotrijebio je sa određenim članom جل، a riječ حیاتُ الْحَیٰ (život), bez određenoga člana, kako bi time kazao da je u tome velika i neopisiva šansa za opstanak i život. Naime, poznavanje propisa o odmazdi nesumnjivo odvraća čovjeka od namjere da ubije, i na taj način bivaju spašena dva života. Arapi su izvršavali odmazdu nad nekim drugim, a ne nad ubicom, i ubijali su više ljudi zbog jednoga, pa je to bilo razlogom velikih smutnji među njima i nereda nesagledivih razmjera. Međutim, u situaciji kada se odmazda izvršava isključivo nad ubicom, ostali bivaju sigurni, te na taj način, njihovi životi bivaju spašeni i sačuvani.”³³⁵

Imam Ibnul-Kajjim veli: “Allah je započeo ajet riječju (نَعْلَمُ) **vama**, što govori da je direktna korist od odmazde isključivo naša, i reflektira se samo na nas. Dakle, propisivanje toga propisa, kao i ostalih, jeste vrsna milost prema ljudima.”³³⁶

Prema tome, onaj ko opstruira sprovođenja odmazde nad ubicom odvraća ummet od onoga što je Allah propisao kao milost i dobročinstvo. Umjesto toga, takav nudi i nameće nešto što donosi nered, metež i propast za cijeli ummet. Kako je to samo ružan postupak, težak zločin i pogan grijeh! Upravo zbog toga takav čovjek zaslužuje protjerivanje i udaljavanje izvan milosti Najmilostivijega, i spominjanje po ružnom i dovu protiv njega od svih meleka i ljudi. Od takvoga Allah neće primiti ni farzove ni nafile.


Šejhul-islam Ibn Tejmija, rahimehullah, pojašnjavajući težinu grijeha onoga koji opstruira sprovođenje Allahove kazne nad onim koji je zaslužuje, ili bilo kome oduzima Allahovo pravo ili pravo ljudi, kaže: “Onaj ko pruži utočište nekome protiv koga se ratuje, ili lopovu, ili ubici, ili nekome nad kim se mora izvršiti odmazda, ili nekome oduzima Allahovo ili ljudsko pravo, te spriječi oštećene da uzmu svoje pravo od onoga koji

³³⁵ *Tefsir Ehsan-Sund*, 1/196, *Eti-Tefsirul-kajjim*, str. 143, 144, i *Tefsirul-Hejdavi*, 1/103

³³⁶ *Eti-Tefsirul-kajjim*, str. 144.

im je nanio nepravdu – on je saučesnik u tom zločinu, makar i ne upotrijebio nasilje i ne ispoljio neprijateljstvo pri tome. Njega je prokleo Allah, i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Muslim je zabilježio od Alije ibn Ebu Taliba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: '*Prokleo Allah onoga ko uvede novotariju ili pruži utočište novotaru!*' Od onoga ko pruži utočište novotaru zahtijevat će se da ga dovede, odnosno da ga prokaže. Ako to odbije, treba ga zatvoriti i konstantno šibati, sve dok se ne predomisli. Spomenuli smo da se isto tako postupa i s onim koji odbija uručiti novac ili drugi imetak koji je obavezan uručiti. Ako je obavezno da neke osobe budu prisutne ili da se dostavi određeni imetak, onda svi koji to sprečavaju moraju snositi posljedice i biti kažnjavani sve dok se prepreka ne otkloni.'³³⁷





MELEKI PROKLINJU ŽENU KOJA
ODBIJE MUŽEV POZIV U POSTELJU



10. MELEKI PROKLINJU ŽENU KOJA ODBIJE MUŽEV POZIV U POSTELJU

Postoje hadisi koji upozoravaju na veličinu grijeha one žene koja odbije mužev poziv u postelju. Ovdje ćemo navesti samo neke.

a) El-Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “*Kada čovjek pozove svoju ženu u postelju*³³⁸, pa ona odbije, meleki je proklinju do svanuća.”³³⁹

b) El-Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘*Kada žena svojevoljno zaspi izvan postelje svoga muža, meleki je proklinju do zore*’”³⁴⁰ U drugoj verziji stoji dodatak: “...sve dok mu se ne vrati.”³⁴¹

Imam En-Nevevi tvrdi: “Ovo je dokaz da je ženi zabranjeno odbiti spolni odnos s mužem ako nema šerijatskog opravdanja. Čak ni mjesecni ciklus nije valjana isprika, tim prije jer je čovjeku, dok je žena u tom ciklusu, dopušteno naslađivati se njenim tijelom iznad pojasa.”³⁴²

Iz ovih hadisa razumijemo određene stvari.

c) Prokletstvo na nju, kao što je pojasnio imam En-Nevevi, traje sve dok ne prestane činiti grijeh, tj. svanućem zore, kada **mu više ne treba**, ili njenom tevbom i povratkom u muževu

³³⁸ Imam Ibn Ebū Džemra kaže: “Po svaj prilici riječ postelja jeste metafora za spolni odnos.” Vidjeti *Fethul-Hari*, 9/294.

³³⁹ *Sahihul-Itihari*, 9/293, 294, knjiga *Brak i bračni život*, poglavljje *Kada žena zaspi napustivši postelju svoga muža*, broj hadisa: 5193, i ovo je njegova verzija, *Sahihu Muslim*, 2/1060, knjiga *Brak i bračni život*, poglavljje *Zabranjeno je da žena odbije muža kad je pozove u postelju*, broj hadisa: 1436.

³⁴⁰ *Sahihul-Buhari*, 9/294, knjiga *Brak i bračni život*, poglavljje *Kada žena zaspi napustivši postelju svoga muža*, broj hadisa: 5194, i ovo je njegova verzija, *Sahihu Muslim*, 2/1059, knjiga *Brak i bračni život*, poglavljje *Zabranjeno je da žena odbije muža kad je pozove u postelju*, broj hadisa: 1436.

³⁴¹ *Sahihul-Buhari*, 9/294, i *Sahihu Muslim*, 2/1060

³⁴² *Serhüm-Nevevi*, 10/7, 8

postelju.³⁴³

d) Imam Ibn Ebu Džemra spomenuo je još jednu korist od ovoga hadisa: "U ovom je hadisu dokaz da Allah uslišava dovu melekâ, radilo se o dovi za ili o dovi protiv čovjeka, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio na to."³⁴⁴

Postoje i drugi hadisi koji kazuju koliko je težak zločin ženina nepokornost svome mužu.

e) Imam Et-Taberani bilježi od Džabira ibn Abdullahe, radijallahu anhuma, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: *'Trima osobama neće biti primljen namaz, niti će se ijedno njihovo dobro djelo uzdići Allahu: pijanici, sve dok se ne otrijezeni; ženi na koju je njen muž ljut; i rob koji se odmetnuo od vlasnika, sve dok se ne vrati i ne bude mu poslušan.*"³⁴⁵

f) Imam Et-Taberani također bilježi od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: *'Dvijema osobama Allah neće primiti namaz: robu koji se odmetnuo od svojih vlasnika, sve dok im se ne vrati; i žena koja je neposlušna svome mužu, sve dok se ne pokaje.'*"³⁴⁶

I ovdje ćemo napomenuti određene stvari.

Prvo, čovjek mora voditi računa o stanju supruge kada s njom želi imati spolni odnos. Šejhul-islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, kaže: "Čovjek ima pravo naslađivati se suprugom kada god to poželi, ukoliko to njoj ne škodi ili je time ne zabavlja od nekog vadžiba (prijeke obaveze). A njoj je vadžib da mu se odazove."³⁴⁷

343 Prethodni izvor, 10/8

344 Preneseno iz djela *Iṣṭiḥ-Bari*, 9/294.


345 Preneseno iz djela *Medžmenz-zevaid ve menbenz-fevaid*, 4/313, knjiga *Bruk*, poglavljje *Pravo muža nad svojom ženom*. Hafiz El-Hejsemi kaže: "Et-Taberani ga bilježi u *El-Evsati*, a u sedenu postoji Muhammed ibn Ukajl, čiji je hadis hasen, a on u sebi ima slobosti. Ostali su prenosioci pouzdani."

346 Prethodni izvor, 4/113. Hafiz El-Hejsemi kaže: "Et-Taberani ga bilježi u *Es-Sagari* i *El-Evsati*, a prenosioci su pouzdati."

347 *Es-Sijasem-šer'ije fi islahir-rat ver-rvije*, str. 136.

Drugo, činjenica da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio ženi da odbije muža predstavlja bitan segment u uskladivanju bračnih odnosa i relacija, te njihovom postavljanju na prave osnove. To u znatnoj mjeri doprinosi da brak postane istinski pomagač u čuvanju i obaranju pogleda, kao i čuvanju spolnih organa od harama.³⁴⁸

³⁴⁸ Za dodatne informacije pogledati: *Kitabul-wakije minz-zina fil-fikhil-islamii*, str 145, 146.



MELEKI PROKLINJU ONE KOJI BUDU
NEVJERNICI I UMRU KAO NEVJERNICI



11. MELEKI PROKLINJU ONE KOJI BUDU NEVJERNICI I UMRU KAO NEVJERNICI

Uzvišeni Allah kaže:

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا ثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لِعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ)

(خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحْقَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ)

Oni koji nevjeruju i koji kao nevjernici umru – zaslužuju, doista, prokletstvo Allahovo i meleka i svih ljudi, u njemu će vječno ostati, a patnja njihova neće jenjavati, niti će im se odlagati.³⁴⁹

Hafiz Ibn Kesir veli: "Allah, tebareke ve teala, obavijestio o nevjernicima koji bude ustrajni na nevjerstvu do smrti:

(عَلَيْهِمْ لِعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا)

...zaslužuju, doista, prokletstvo Allahovo i meleka i svih ljudi, u njemu će vječno ostati, tj. ostat će u tom prokletstvu do Sudnjega dana. A nakon Sudnjega dana s njim će se strovaliti u džehennemsku vatru, za koju Allah, tebareke ve teala, kaže (لا يُحْقَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ) **a patnja njihova neće jenjavati**, tj. nimalo im se neće olakšavati. (وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ) **niti će im se odlagati**, tj. neće im se mijenjati ni jednoga časa, niti će ikada prestajati. Bit će to vječna, kontinuirana patnja. Allahu se utječemo od toga!"³⁵⁰

S tim u vezi imajmo na umu određene stvari.

a) Allah, dž.š., odredio je da će prokletstvo zaslužiti samo oni ljudi koji umru kao nevjernici. Hafiz Ibnul-Dževzi kaže: "Allah je postavio uslov da se umre kao nevjernik jer propis vezan za njega konačno ovisi o njegovoj smrti (tj. o tome kako će umrijeti)."³⁵¹

³⁴⁹ El-Bekara, 161, 162

³⁵⁰ Tefsir Ibn Kesir, 1/214

³⁵¹ Zadul-mesir, 1/166.

Šejh Muhammed Rešid Rida kaže: "U prethodnom se ajetu spominje da nevjernici zasluzu prokletstvo zbog prikrivanja i tajenja istine. Od njih je izuzeo samo one koji se pokaju za to. U ovom ajetu, a i daljem tekstu, pojašnjava o kojim prokletnicima je riječ. Kao uvjet za stjecanje vječnoga prokletstva, koje iziskuje vječni boravak u Džehennemu, Kući poniženja, jeste da umru kao nevjernici. To su oni kojima će biti upisano prokletstvo, i koji će vječno ostati u Džehennemu. Njima neće biti od koristi ničiji šefaat (zagovorništvo), niti bilo šta drugo."³⁵²

b) Neki učenjaci spominju da će oni ovo prokletstvo dobiti na Sudnjem danu. Imam El-Begavi prenosi od imama Ebula-Alije da je rekao: "To će im se desiti na Sudnjem danu. Naime, nevjernik će biti zaustavljen pa će ga Allah prokleti, a onda će ga prokleti meleki, a zatim i ljudi"³⁵³, a Allah najbolje zna.

c) Komentatori Kur'ana (mufessiri), spominju dva mišljenja o pitanju toga na šta se tačno odnosi zamjenica trećeg lica jednine (عَنْهُ فِيهَا) **u njemu**, koja je spomenuta u ajetu (خَالِدِينَ فِيهَا) **u njemu će vječno ostati**. Hafiz Ibnul-Dževzi kaže: "Glede toga na šta se odnosi ova lična zamjenica, postoje dva mišljenja, i to: prvo, odnosi se na prokletstvo (to je mišljenje Ibn Mesuda, radijallahu anhu, i Mukatila); i, drugo, odnosi se na džehennemsку vatru koja se podrazumijeva, iako prethodno nije spomenuta."³⁵⁴

d) Možda će neko upitati u čemu je smisao da nekoga koga je Allah prokleo, proklinju meleki i ljudi, kada mu je Allahovo prokletstvo dovoljno kao poniženje i kazna? Šejh Muhammed Rešid Rida dao je relevantan odgovor na ovo pitanje: "Iako im je Allahovo prokletstvo sasvim dovoljno kao poniženje i kazna, prokletstvo meleka i ljudi spominje se kao znak da svi oni koji znaju stanje tih nevjernika, bilo da su stanovnici višega ili nižega svijeta, učestvuju u njihovom proklinjanju i zadovoljni su time


³⁵² *Tefsirul-mvarar*, 2/52-53.

³⁵³ *Tefsirul-Begavi*, 1/134.

³⁵⁴ *Zahid-Mesir*, 1/167, *Tefsirul-Begavi*, 1/134, *El-Muharrarul-vedžiz*, 2/33, i *Tafsirul-Icjedavi*, 1/97.

što je Allah njima, nevjernicima, dosudio. To je znak da nikoga neće obuzeti samilost prema njima, niti će se iko zagovarati za njih. Jer su prokletstvo zaslužili po kriterijima svih razumnih i razboritih...”³⁵⁵

³⁵⁵ *Tefsirid-nicnur*, 2/53.



MELEKI PROKLINUJU ONE KOJI ODU
U NEVJERSTVO NAKON ŠTO SU BILI
VJERNICI I POSVJEDOČILI DA JE
POSLANIK, SALLALLAHU ALEJHI VE
SELLEM, ISTINA, I NAKON ŠTO IM
BUDU DOSTAVLJENI DOKAZI



12. MELEKI PROKLINJU ONE KOJI ODU U NEVJERSTVO NAKON ŠTO SU BILI VJERNICI I POSVJEDOČILI DA JE POSLANIK, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, ISTINA, I NAKON ŠTO IM BUDU DOSTAVLJENI DOKAZI

Dokaz za to jesu Allahove riječi:

(كَيْفَ يَهُدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءُهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لِعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ) (خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُعْفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ) (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

Allah neće ukazati na Pravi put onim ljudima koji su postali nevjernici, nakon što su bili vjernici i tvrdili da je Poslanik istina, a pruženi su im i jasni dokazi! – Neće Allah ukazati na Pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. Kazna im je – prokletstvo od Allaha i meleka i svih ljudi, nad svima njima, - vječno će pod njim ostati i patnja im se neće olakšati niti će im se vremena dati; ali onima koji se poslije toga pokaju i poprave, njima će Allah oprostiti i samilostan biti.³⁵⁶

Nakon što je naveo mišljenja eksperata, imam Et-Taberi rekao je: "Ajet: (كَيْفَ يَهُدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ) **Allah neće ukazati na Pravi put onim ljudima koji su postali nevjernici, nakon što su bili vjernici**, znači: kako da Allah ukaže na Pravi put ljudima koji su zanijekali Muhammedovo, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstvo i da ih opet nadahne imanom. (بَعْدَ إِيمَانِهِمْ) **nakon što su bili vjernici**, znači: nakon što su mu povjerovali i prihvatali sve ono što im je donio od Gospodara. (وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ) **i tvrdili da je Poslanik istina**, znači: nakon što su priznali i potvrdili da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, zaista Allahov poslanik. (وَجَاءُهُمُ الْبَيِّنَاتُ a pruženi su im i jasni dokazi, tj. došli su im od Allaha neoborivi dokazi i argumenti da je sve

³⁵⁶ Sura Ali Imran, 86-89

to istina i tačno. (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) **Neće Allah ukazati na Pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini**, tj. Allah neće nadahnuti nasilnike da prepoznaju i slijede Pravi put, a to su oni koji su istinu zamijenili zabludom i neistinom, te su nevjerstvo izabrali pored imana.

(أُولئِكَ جَرَأُوهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسُ أَحْمَقُونَ)

Kazna im je – prokletstvo od Allaha i meleka i svih ljudi, nad svima njima, tj. Allah će ih udaljiti i protjerati iz Svoje milosti, a meleki i ljudi će dovit protiv njih da ih patnja zadesi. (خَالِدِينَ فِيهَا) **vječno će pod njim ostati**, tj. vječno će ostati u patnji. **i patnja im se neće olakšati**, tj. nikada i nimalo im se neće ublažiti ni umanjiti kazna, niti će moći odahnuti niti olakšanje osjetiti. (لَا يَنْفَضُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ) **niti će im se vremena dati**, tj. neće im se dati vremena ni prilika da iznesu opravdanje i ispriku. Oni će biti vječno izloženi patnji i mukama na ahiretu.³⁵⁷

El-Kadi Ibn Atijja el-Endelusi, komentirajući Allahove riječi: (خَالِدِينَ فِيهَا) **vječno će pod njim ostati**, kaže: "Et-Taberi veli: 'Lična zamjenica u ovom ajetu odnosi se na Allahovu subhanehu ve teala, patnju koju implicira pojam prokletstva. Neki komentatori (mufessiri) Kur'ana tvrde da se zamjenica odnosi na samo prokletstvo. Šerijatski pravnik i imam Ebu Muhammed kaže: 'Kontekst ovog ajeta iziskuje da će to prokletstvo s njima biti vječno u džehennemskoj vatri. Prema tome, zamjenica se odnosi na vatru, a ne na prokletstvo, iako se vatrica prethodno ne spominje, ali nju, u ovom kontekstu, jednostavno, značenje ajeta praktično nameće.'"³⁵⁸

Allahu, nemoj nas učiniti jednima od onih koji su svojim nedjelima i lošim postupcima zaslužili Tvoje prkleststvo, prokletstvo Tvojih meleka i ljudi!

357 Rifā'at-Taberī, 6/576-577

358 El-Muharrarul-vedžīz, 3/153.

ZAKLJUČAK

Hvala Allahu, Koji je Svome slabašnom robu omogućio da okonča ovu skromnu studiju. Neka Mu je hvala srazmjerno broju Njegovih stvorenja, i koliko će Ga učiniti zadovoljnim, i koliko teži Njegov Arš, i srazmjerno broju Njegovih riječi. Molim Allaha, tebareke ve teala, da primi ovo skromno djelo, te da ga učini korisnim meni, islamu i muslimanima, kao i da mi oprosti zbog onoga što je, eventualno, šturo objašnjeno ili pogrešno rečeno. On, uistinu, sve dove čuje i na njih se odaziva.

Na ovome bih mjestu uputio savjet učenim i dobrim ljudima, kao i studentima i učenicima, da svijetu govore o sretnim ljudima (na koje meleki donose salavate i za njih se mole Allahu, dž.š.), i da ih maksimalno podstiču na djela koja će doprinijeti da i oni budu pripadnici te skupine ljudi. Također ih savjetujem da narod upozoravaju na nesretnike (koje meleki proklinju i protiv njih uče dovu), i da ih upozoravaju na djela koja ih mogu svrstatи u kategoriju nesretnikâ.

Zatim, preporučujem sebi i svim ljudima na istoku i na zapadu, muškarcima i ženama, da što prije pohitamo činiti djela koja će, uz Allahovo dopuštenje, doprinijeti da meleki na nas donose salavate i čine dovu, i da se što je moguće više i što prije udaljimo od djela koja nas neminovno izlažu njihovom proklinjanju.

Molim Allaha da nadahne i uputi mene i sve muslimane. Zaista, On sve čuje i na molbe se odaziva. I neka je Allahov salavat na našega poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i na njegovu porodicu i ashabe, kao i na sve njegove sljedbenike. Neka im Allah, od Sebe, podari blagoslov i mir. I posljednja naša dova glasi: "Neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova!"

SADRŽAJ

Predgovor.....	5
Ko su Meleki.....	6
Propis vjerovanja u Meleke.....	7
SVOJSTVA MELEKA	
Svojstva Meleka.....	10
POLOŽAJ MELEKA	
Položaj Meleka.....	18
Meleki koji nose prijestolje.....	21
Meleki Bliski Allahu.....	21
DJELOVANJE (POSAO) MELEKA	
Djelovanje (posao) Meleka.....	24
Poslovi koje obavljaju Meleki.....	24
Melek koji uzima dušu.....	32
Melek čiji je zadatak da obraduje muslimana.....	33
Meleki koji kažnjavaju nevjernika.....	34
Meleki koji će služiti u džennetu.....	34
Meleki zaduženi za džehennem.....	35
Meleki mole za vjernika, a proklinju nevjernika.....	35
Meleki koji ispituju umrlog u kaburu.....	36
Predgovor.....	39
Prvo poglavlje ZA KOGA MELEKI MOLE	
Uvod.....	48
Onaj ko zaspi čist.....	52
Onaj koji čeka namaz pod abdestom.....	56
Onaj koji obavi namaz u prednjim safovima.....	60
Melek mole za desnu stranu safova.....	64

Meleki mole za one koji spajaju (upotpunjavaju) safove.....	66
Meleki aminaju nakon što imam prouči fatihu.....	70
Meleki mole za onoga ko obavi namaz pa sjedi na tom istom mjestu.....	72
Meleki mole za oprost grijeha za onoga koji klanja sabah i ikindijska-namaz u džematu.....	78
Meleki mole za onoga koji donosi salavate na Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem.....	80
Melek čini dovu za onoga kome se čini dova u njegovom odsustvu, kao i za onoga koji mu čini dovu.....	84
Meleki dove za onoga koji udjeljuje.....	88
Meleki mole za one ljude koji sehure.....	92
Meleki mole zapostača učijem prisustvu nekojede.....	96
Meleki mole za onoga koji obilazi bolesnike.....	100
Meleki mole da se obistini ono što se govori kod bolesnika ili kod umrlog.....	104
Meleki mole za onoga koji ljude podučava dobru.....	106
Nosioci arša i oni koji su oko njega mole za onoga koji povjeruje, pokaje se i bude slijedio Allahov put, a mole i za njegove bližnje.....	110
Meleki mole za plemenitog Vjerovjesnika s.a.v.s.....	116
Drugo poglavljje KOGA MELEKI PROKLINJU	
Uvod.....	120
Meleki proklinju onoga ko psuje i vrijeda ashabe.....	124
Meleki proklinju onoga ko u Medini uvede neku novotariju ili novotaru pruži utočište i zaštitu.....	130
Meleki proklinju onoga koji stanovnicima Medine nanese nepravdu ili ih uplaši.....	134
Meleki proklinju onoga koji se prepisuje nekome drugome, a ne svome ocu ili izražava pripadnost nekome drugome, a ne svojim vlasnicima i zaštitnicima.....	138
Meleki proklinju onoga koji poništi zaštitu muslimana.....	142
Melki mole za propast onoga koji škrta.....	146

Za koga meleki mole, a koga proklinju

Džibril alejhi selam moli protiv tri kategorije ljudi.....	150
Meleki proklinju onoga koji uperi oružje prema muslimanu.	154
Meleki proklinju onoga koji spriječi da se izvrši obavezna kazna nad onim ko je zaslužuje.....	158
Melek proklinje ženu koja odbije mužev poziv u postelju....	162
Meleki proklinju one koji budu nevjernici i umru kao nevjernici.....	166
Meleki proklinju one koji odu u nevjerstvo nakon što su bili vijernici i posvjedočili da je Poslanik sallallahu alejhi ve ssellem istina, i nakon što im budu dostavljeni dokazi.....	170
Zaključak.....	172
Sadržaj.....	173